

1b

6
101Tema ya 2.Bonyaka

201

Temana ya 1: Go phekola ka ditaola.

584 Phekolo ya dingaka ka ditaola t a bona. Khale dingaka e be di thatala e be e le mokete le mokete f la. Le gona e be e the ba thankana, e be e le banna ba go tiya. Bjale ka go riale mowe, e be ba tha t we go t ama ba s aba, ka gobane naga e be e tha bifile. Bjale makhowa ba its a go fitha mo nageng e, ba khot e metwa ka moka. Dingaka t a hkale e be ba dilatella meteng ya t ona. Ke moka e phekole mmabjet a, mowe lepatelong la gwe.

202

585 Dingaka t a khale e be e the bathoka. Ka baka la gore ge motho a tha ka a e latella moteng wa y na, a ka theke a b na motho a thepela a w rwele dith b le a re bonang nna ke nna ngaka. Taba ya bobedi ge motho a tilo laol la molwets i, o be a laola f la bolwetsi bja mmabji, le go bola gore molwets e o thabegile ka mokhwa mang. Ke moka a laol le dithare t a go alafa molwets e. Dits ele t a bo moteng wa bo molwets i e be ba tha bole. Ba be ba fo r ema di ma. Molaolwa a nyake go teba, ke moka ba mmot e gore a s e rena bathoka, ge o nyaka go kwa thepela bathokeng ba ta go bot a. Bathoka ke gore a ba na thephiri bona ba bola. Dingaka t a bathoka ke bo-mokome ka lona lebaka lewe. Dingaka t a mono ga ges u ba dibit a gore ke Bot shokhot wane. Ba dibit a gore ke bot shokhot wane ka baka la gore a ba khone go tiya mol i. Go tiya g na ba ka tiya, ba t haba go ruta mete ya batho.

203

586 Dingaka t a bot shokhot wane le dingaka t a mekom  le didup . Dingaka t a bot shokhot wane diphala mekome le di-dupe, ka baka la dithare. Bot shokhot wane ba na le dithare.

Motho ba mo alafa a fôla. Mekome le didupe bona ba khona fe-la go tiya baloi, ge e le pheko yôna a ba nayô. Pheko e e bolwabolwago ke pheko ya go fa mmabjetsá gore a te a fê molwetsí wa gwe. O fo ba botśa fêla motho yo a loilego molwetsí. Ke moka ge ba boy a gwe mete e a rutêga ka baka la Bathoka.

587 Dingaka tśa pakaeno. Bongaka bo hwile pakaeno ka baka la bongaka bja go tala lefathe. Dingaka ke basemanyana. Basadi le bona ke mathari. Bjale botshokhotswane bawe ba tśama ba khantsha gore le tebeng ke nna ngaka. Taba kholo bongaka bo bolaille ke Thetsiba tha modimu. Thetsiba tha modimu ke tshalete. Ka baka la yôna bannana ba rëka bongaka.

204

588 Basadi ke dingaka. Khale bongaka bja basadi e be e le bja go alafa malopo. Motho ge a babja ba ya ga ngaka ya monna ba yo laola bolwetse bja mmabji. Bjale ditaola di bolabole gore molwe tsi o bolaya ke bolwetéi bja malopo. ke moka ngaka e mmotse gore thepela o nyaka ngaka ya go khona go alafa malopo e alafe molwetsí o ta bôna a fôla. Bjale ke moka mmabjetswa a e mowe ga ngaka ya mosadi. Le yêna o ta re go kwa a ba kwele, ke moka a e ga ngaka a yo laola gammogô le go laolêla gore bolwetsí bja gwe ge bo to fôla ke ge a ka lafiwa ka mokhwa mang. Ke moka mo a téo bo ya ke góra a ka kgónago alafa molwetsí.

589 Téa éta ke dinamagadi pele go ya lewa ke ga téôna. Matfatsí a bo lehono dingaka téé di kholo ke basadi. Ka nnete dingaka di ile ka leweng ka baka la dinamagadi. Ke gore dithare téé dikholo dingaka tśa basadi ba di téere ditolo. Dithare téwe a dithana modiro, ka moka go téôna basadi bana le ditholo tśa téôna.

205

560 Ngaka ya mosadi e sába ga bedi. Basadi ba téere bongaka ga banna ka baka la xá mešabô ya bôna e mmedi. Mošabo wa mathomô ke wa bongaka. Mošabô wa bobedi ke wa malaô.

ser 891

Bjale monna wa ngaka a bôna bo bote bja mosadi yowe wa ngaka ke moka o mo wela godimu. Ka moragô ga moo a kwane nae, ke moka o mmotsâ dipheko tse dikholo. Ke bjôna bongaka bja pakaeno bja basemanyana. Mosemayana a ke a e ba ngaka, ka baka la gore o khatise ke maloba a lefathe. Dithare le té-na di a khoma. Ke baka la dingakana tsa bannayana, basadi ke dingaka tse dikholo tsâ go namela bannana bawe.

206

561 Ngaka ke khoši a e thepele. Khoši a e thepele le mete ya the téhaba. Ge e ka thwaéla the twaelô tha mohuta o we, the the ta mojago a thebebe ke motho. Dibegô tsâ mabjala le mathakori di ta fo mo latella a dutsi kowa gae ga gwe. Ngaka le yôna e bjale, ba alafiwa ba rola mabjala ba isa gae gagwe. Ke mowe o kwago ba re ngaka e tha gapego khomo e gappa mpa.

562 Ngaka ke motho yo a boifisago kudu, ka baka la tebo ya gagwe ya ditaola. Ditaola diteba dilo ka moka gammôgô le memoya ya badimu thewe the belaflago. Bjale tebo ya mohuta o we e ya makatâ. E makatsâ bawe e theng dingaka. Ke ditaola téabôna ba khona go bôna tsâ bofego baloi. Ka fôna ba kgôna go laoléla ba beya dipheko tsewe moloi a éitago go tena ka moteng. Ngaka e ka the xim ke ya sumisa dithare ka nte le ditaola tsâ yôna. O wa thôma a laola ka moragô ya ba gôna a the sumisago ka baka la tumelô ya ditao-la.

207

563 Dingaka tsâ pakaeno gore basadi ba ba téetse ditholo, thetwapa-manwana, letswa, go tswarega ga moloi a dithale gôna. Diganka tsâ basadi di ba etile pele. Khanthe khale ge e be ba re moemedi wa dillo ke letswa.

Temana ya 2: Lebaka la go laola ga ngaka.

564 Ngaka e laola morithing wa lepatelo la yôna. Motho o bêlega ka moswanyana le ka merithi goba ka mabanyana. Le

go hwa o wa ka moswanyana, goba ge meso e nkha le ka merithi goba ka mabanyana. Mosegare o mogolo motho a belege le bosegó gare. Go bjale le go hwa motho motegare o mogolo le bosegó gare a hwe. Bjale ngaka e laola e thale ka moswanayana le ka motithil. Ka mabanyana a maetiso o wa laola. Gare ga motegare a ba dumele go laola ka baka la gore dipholofolo ka moka dirobetsé. Ka goriale mowe ke gore ditaola le téona di robetsé.

565 Morithi wa ngaka mowe a laolago góna. Mote o mongwe le o mongwe ge motho a nyaka go aga mote o swanetsé go aga mowe gonang le mothare. Mothare owe ke morithi. Le ge go bolwabolwa ditaba téa ka magae a bóna, ba bolabola ba dutéi góna. Bjale mowe fathe ga morithi owe, go wa khodíwa gaw sala e le go go bote. Ke mowe ngaka a laolago ditaola téa yóna góna. Go dulwa go feediwa, gore go dule e le go go bote.

566 Ngaka ge a laola e dula íe yóna molaolwa fêla. Le ge ba laolwa e le ba ba ntéi, a ba swanéla go khobakana ka moka ga bóna. The diba ke tha mo ta pele. Ke gore go swanetsé go thôma yola wa go ta pele, ke moka a laolwe. Ka moragó ga moo a mo fedítéé go laolwa ke moka gota yo a mo latelago. Ke moka ba dira bjale bjale go fithela ba feléla yo mongwe a tha o kwa thopa ya yóla.

567 Ngaka e sitwa go laola ba khobakane, ka bakala gore yo mongwe a ka kwa ditaba téayola, ke moka téame a bola. Ge ba ile ka the thopha tha bóna gona o khóna go ba laola ka thôna. Motho yo mongwe wa ngaka yowe a begéla ke ngaka gore a te a mo thusé. Motho fêla a ba mo dumelle.

568 Dingka téa pakaeno ke bo moepapatéi. Ga bakhone go dira thephiri, ba fo laola batho ba le góna. Ba dira gore

batho ba o kwe gore a wakhona go laola, a the ke a bona gore o ruta mete ya batho. Le gona ba laola the thoka ba bola le dithele tsá moteng. Khorong ba laola, ka lapeng le gó-na ba laola. Mowe o hwetéanage mo laolwa a síta go mo duméla lego thalosá thewe ngaka e the bolabolago, kabaka la poifo ya gore batho ba ta dikwa ba tsáma ba bolabola.

569 Bathoka le ge ba bolabola dilo ka moka, a ba bjale ka dingaka tsá tsá Botshokhotswane. Ba na le gle bata lewe k ba laolago ga lona. Ke lapeng a ba laole. Taba ya bobedi a ba dumele gore motho yo mongwe le yo mongwe a fo dula mowe. O laola félá bawe ba tswago ba lla go thena le motho.

210 570 Bolwetsí a bo phopholetéwe, bo bola ke ditaola. Ngaka a e khone go fa molwetsí thethare kante le go téhela ditaola. Le ge motho a ka gobala ya ba nthó, nthó ewe ya gwe ya ba e kholo. Ngaka e swanetsé go laola gore e kwe go-re motho o ile a gobala mbjang. Ka morgó ga moo a laoté o ta kwa a re ke malepela. Malepela ke gore ba diyo morome-lla pheko, ke yóna e we e dirilego gore a gobale ka mo-khwa o. Ka moragó ga moo we ke góna a ka khonago a laole-la dithare tsá go alafa nthó.

571 Khunulla-moraba. Khunulla-moraba ke ge ngaka e hunulla dithébelé téa dithare. Ka go khunulla- meraba e we ke gore yóna e ntéha dithare téa go alafa molwetséi. Khunilla meraba e téwa pele ga gore a hunulle. Molaolwa o ntéha khunulla-meraba pele. Ka moragó ga moo a ntéhítse, ke gó-na a ka khónago a hunulla. Khunulla-moraba ba hunulla ka thethano goba lesome. Kudu ke yóna pudi.

211 572 Pele ga khunulla- moraga go téwa yo ditaola. Ngaka e thóna ka go laola, ka moragó ga moo molaolwa a khodiétswe ke ditaola, ke góna a ka khonago a ntéha khunulla mera-ba. Tha ditaola goba dikhagara bare ke lebone. Lebone khaleng e be e no ba khogo. Ka moraga ga lebone o nyaka

ser 891

lefatho. Lefatho ke motšoko. Ditaolwa dikhogiswa pele ga gore a di bolabudié. Ngaka e tsholla ditaola ke moka a theke a di bolabudiá. Molaolwa a ntšha lebone. Ka moragó ngaka e khopela lefatho. Ge a mo file, o wa soba le so-
bo goba masobo a mabedi ke moka a tshela dikgagara. Ka moragó ga mowe ke moka e khona e khoga.

573 Molaô wa ngaka e re e sale gosasa, ya laola. O nyaka go bôna gore bosele gabote. O dirêta ka gore, tsoga malakane meso e sele, o re botše tsa meso. Ge a laotse a dikwele ke moka o diboetsa ka morabeng (khotwana). Ge motho yo mongwe a tilo nyaka go laola o thôma ka go huwetsa
212 moya wa gwe ka khotwaneng ya dikhagara, a khone a ditsho-lla. Mo molaolwa a ka hwetsana ngaka e tha butsisa tsa meso, gona a humetsa ka khotwaneng. O re go ntšha lebone le lefatho, ke moka molaolwa a a lla ditaola ka diata tsa gwe. O di gokara ka diata tsé pedi, ke moka a dihuwetsa a khôna a di tshela legogwaneng la tsôna.

574 Ngaka ge e ka fo fa motho thethare kante le gore e laole. Molaolwa a ka theke a thaba. O thabiá ke gore e laole pele, e khone e mo fa thethare. Ka mokhwa o we mo-
laolwa o ta taba.

575 Tefo ya kalafô ya ngaka. Ngaka e lifiwa ka moragó ga mo molwetsí a fodile. Ge molwetsí a ka mo sita go alafa, a fiwi thelô. Malwetsí a ile ka go fetana, le ditefô tsa ôna diya ka go fetana. Khale góna malwetsinyana a manyana e be ba gapa mpa. Malwetsí a magolo e be ba gapa khomo. Molwetsana a manyana ba bangwe e be ba gapa pudi.

213

576 Maina a malwetsí le ditefa tsa ôna: Lebofelo, Malopo, Dileso, mokotagane, motsela, ntere le mothogo. Ke ôna ma-
lwetsí a magolo a we a go ba a tibja khale. Malwetsanalwe-
tsana a góna a we motho a go ba alafa, ke moka ba mo topele,

ser 891

morula ba mo ~~ba~~ leboge ka ôna. Ke moka molato o fedile wa kalafô ya molwetsí. Bjale malwetsí a a ka gôdimu ke ôna malwetsí a magolo. Fêla ka moka ga ôna a be a tha lebana khomo, a go lebana go lifiwa ngaka kalafô ya gwe ke a: Lebofelo, mokotogane, motsela. Bjale a: malopo, dilešo le (ntere) a lebane go lifiwa ka dipâdi ke gorepudi goba pudi tše pedi. Ntere a e alafiwi ya tena motho ke moka ke lehu lagwe.

577 Mehuta ya maletsana le malwetsí a bana, ngaka e be e gapa mpa. Mehuta ya malwetsí a bana ke a: Makhoma, metého tsa dithabeng goba tsa bagwera bagwe, thatatana le malwetsana a mangwe a bjale ka dikhuba.

5 214

578 Boopa, mosadi ge e le moopa o na le bolwetsí. Mosadi a ka the tswara ga mmôgô le monna wa gwe bjale ka ge molaô wa dingaka o re ge ba ija dithare a ba swanêla go thepela le batabo. Le ga go le bjale ba ka dira ka mokhwa owe, ya ba ngaka e sitwa go alafa bolwetsí bja gwe, a go thuéi thelo. Bolwetsí bja go dira gore mosadi a be moopa ke bolwetsí bja khomo, bo bitsiwa gore ke ngopé. Bolwetsí bjowe bo bônagala ka mokhwa o; Ke gore mosadi ge a bôna khwedi o ntsha madi a nkego ke mathôlé. Le gôna o faltéa madi a mantéa, mowe a kego o be a fitile ke khwedi.

579 Molaô wa mosadi wa go bôna khwedi ka matéatéa a mabedi letéatéa la boraro ke moka madi a fêla. Mosadi wa mohuta owe a thata go ima. Bjale mosadi wa moopa a bjale, o tseyá matéatéa a mathano ka letéatéa la ntabe ke gôna a felago. Mosadi yowe bare o na le bolwetsí bja ngope. Bjale ~~bgaka~~ e swanetéa go lwa le go mo alafa bolwetsí pele, ka moragô e mo alafe le gore a boèle matéatéa a mabedi.

215

580 Dithare tsa go mmôfêla. Ae moragô go mo a fodile

bolwetsí bjowe, bjale ngaka e swanetše go monyakela dithare téa go mmôfêla. Ka moragô ga mowe ge Hwebeane a eme naé, ke moka o waima. Ge mosadi a botśa monna wa gwe gore khwedi e, e mphitile. Monna o swanetše go botśa ngaka. Ke moka e mo nyakele dithare téa go ségeletše gore madi a we a theke a falla. Ge go ka feta dikhwedi téé tharo, ke moka a e thale madi ke motho. Ngaka e ta ledisá monna mpa ya mosadi wa gwe ke dithare go fithêla a tilo bêlêga ngwana. Mothusó wa gwe o téwa ga yôna ngaka e la ya go bofedisa mosadi.

581 Tefo ya ngaka bakeng tha pofêlô. Ngwana mo ele mose-tsana, ge e nyaka go mo téuya e ya mo téuya. A e mo téee fêla aoma, e swanetše go mo hyala bjale ka dikharebe téé dingwe. Ge a tha nyake go mo téuya o ta émêla ge a nyadiwa a khone a hwetšana khomo ya gwe. Mothankana o wa gola a ya makhoweng, a ya a bérêka a réka khomo a ya a fa monna yola wa ngaka ke moka molato wa fêla o e ta mowe.

589 Pakeeno ga go bjale, ge mosadi a ka diyo ima ke moka ngaka e réra khomo ya yôna. Le ge mpa e ka tshinyega ga gona taba o nyaka khomo, o re o dibone dithare téaka di sumile.

583 Mpa goba ngwana a hwa. Khale ge mpa e ka tsinyega, ngaka e be e tha kwe téane thelo. Go bjale ka ngwana mo a ka hwa a theéu a nyadiwa, ge e le mothankana a theéu a ya makhoweng. Ke madimabe go batswadi ga mmôgô le ngaka. Ngaka e kathe khone go réra batswadi ba ngwana ko wa bôna ba e dillong, ke go ba thodiya.

584 Lebofêlô tefo ya lôna ke khomo ge ngwana a ka phela. Ge a ka hwa ngaka a e lifiwi. Ke molaô wa bagologolo o we. Wa pakaeno goba o wa hwa goba mpa e ya phuma a go

ser 891

217

khathalege, ngaka e fo lifiwa ka khomo. Ka baka la gore dithare t̄á gwe di s̄umile. Khanthe ba khale e be bare nka theke ka khōna go lffisa ka baka la gore motho gagōna. Dithare t̄á gwe dikhonne fēla di s̄itilwe ka gore a hwa. Ngaka yōna ke ngaka ya gwe.

585 Mokotogane, ke bolwet   bjo bongwe bjo bogolo bja go lifiwa ka khomo. Bolwets   bjo ke bja motho wa go hwa a tsoga. Bjale ngaka ya alafa motho wa mohuta o we, ge a mo alafile, nnete gore bolwets   bo fodile, ba ta b  na ge ba fet  a ngwaga go ba mengwago e mmedi. Ka morog   ga dilemo t  ewe ke g  na ngaka e ka nyakago tef a ya y  na.

586 Dile  , bolwets   bjo ke bolwet  i bjo bogolo. F  la le ga go le bjale a bo lifiwi ka khomo, bo lifiwa ka pudi. Dile   di tena motho ka morati  . Morati   ba dira ka met  warel   ya basadi. Met  warel   ke dithibo. Ke gore mosadi ge a b  ne khwedi, o thiba ka thelo the bjale ka lelapi go dir  la gore madi a theke a mo ga  a goba go f  la le dipale. Dithib   t  ewe ke ts  na t  ewe ba dibitsago gore ke met  warelo.

218

587 Motsela, ke bolwets   bjo bo lifiwago ka khomo. Bolwets   bjowe bo baka ke go loiwa. Mogwete o wa t  wa wa l  ka-l  ka wa gana go bo  la. Ngaka ge ile ya alafa bolwets   bjowe, ba swanets   go molefa ka morag   ga moo a fodile.

588 Mola   ke gore ngaka e alafa molwets   pele, ka morag   ga moo a fodile ke g  na ba ka khonago ba mo lefa. Ge a ka s  ta ke bolwets   ke moka a kwets   ne tefo, ka baka la gore bolwets   bo mo s  tile. Mmabjet  wa o swanets   go laela ngaka, a khone a fetela ga e ngwe ngaka. Ge a ka fo fetela ga e ngwe, kante le go la  la e la, bjale bhaka ya bobedi ya khona bolwets  , ke gore molwets   a f  la. O swanets   go lefa dingaka t  ewe bobedi ba t  ana, m  ka baka la gore a ka a la  la ngaka ya pele. Khanthe mo a ile a mo la  la

219 a tha na taba naé. O swanetéé go fo lefa yôna wa go khona bolwetsí fêla.

589 Ditshinyagallo tsa malwetsí ge go lifiwa ngaka. Bolwetsí bja go the folé ka pela bo sintsha ditseka. Ka gobane ngaka e ngwe le e ngwe e tséya thelo. Ngaka a e khone go go botsa gore bolwetsí nka theke ka bo khôna. O ta go botsa gore ke ta bo khôna. Ga na mowe ke moka o go botsa gore ntsha khogo goba pudi. Pudi e we e ya bolaiwa ba bôna bolwetsí bja mdwetsí bja molwetsí ka yôna. Tha mathomô e le gore ke khogo ya dikhagara. Tha bobedi ke pudi ya khunulla meraba. Bjale ke yôna pudi ya go bôna bolwetsí.

220

590 Mmabjetéé o fetela pele ka go bôna gore dithare tsa ngaka ya pele a difodiéí molwetsí. Ke moka o laëla ngaka ya pele, ke moka e mo fa thebaka tha gore a fete. Diépa mere di tetse. Motho yowe ga a e ya ga ngaka e we ya bobedi yo mogama ka mokhwa o we le yêna a ka khonago, ke moka bolwetsí, bja mo sita a fetela pele. Pele le gona go fo ba bjale, go fithela dilo ka moka ka sakeng difêla.

591 Ngaka a e berwi molato bakeng tha maaka a gwe. Motho gantsí ge o bôna a laëla ngaka, o furile ka e ngwe, yare nna bolwetsí bja mohuta o we a ke bo ~~kw~~ bee. Bjale bolwetsí ge bo ile bja sita mofuri, mofuriwa a ka theke a beya mofuri molato. Ka baka la gore o ta mmotsá gore ke furilwe ke dikhagara.

221

592 Dilô tséwe di ntshiwago dihtshiwa ge ngaka e tha dutsi e ya lafa molwetsí. Bjale ge molwetsí a ka fola, ke gona go khonago go e téwa tefo ya kalafo ya bolwetsí. Bjale a thôka go fôla dilô tséla a go ba a e fa ngaka a ka theke a mo réra. Ngaka le yôna e ka theke ya réra dithare tsa yôna. Dithare di lifile ke dilo tsé la a goba a ditseyá.

ser 891

593 Malwetsána a ba banyana. Malwetsí a mangwe motho yo mogolo o wakhona go a thaloá. Bjale ba khona go épa motantane wa go le bana bolwetsí. Bjowe kante le go ya ga ngaka. Ka gobane gona le batho ba bangwe bawe ba fo tebago dithare ba tha khone go laola. Ngaka ke ya go teba go laola. Motho yo a fo tebago dithare kante le go laola ke motibi. Bjale malwetsí a ba banyana a tibiwa ke ditaola ka baka la gore ba khone go thaloá the the mmabago.

594 Malwetsí a bana a we ba diyo a tebago ka go bôna ka matho ke a: Phogo, letswele, letéhollo, mokakamalo le tsá bagwera ba gwe. (Tsá dithabeng). Malwetsí a, ba bagolo ba khôna go a bôna ke moka ba ya ga motho yowe a tebago dithare tsá bjôna a ta a mo alafa.

222 595 Phogo, ngwana ge a tha téwa go bélèga, gare ga thôgô ya gwe go a bina-bina. Ke gore go ya godimu le fathe. Godimu ke go kokomoga, fathe ke go pôbêla. Bjale felo fawe ba go bitsá gore ke phogo. Phogo ke gore gare ga thôgô. Bjale ge ngwana a bolaya ke yôna, ba bôna ka go pôbêla. Mathô a gwe a sobeletse ka teng, a bitsíwa gore go khôthômêla. Ke moka ba teba gore ngwana o babja ke bolwetji bja phogo. A ba e go laola ba diyo ya ga motibi wa go alafa phogo ke moka o tilo mo alafa. Bolwetsí bjowe gore ba mo phare phogo ke moka ka moswana ba ta bôna a thabile ke moka o fodile. Mmago ngwana a swanetse go topa morula, a dire phepha le morula a leboge moalafi. Ke moka molato o fedile.

596 Letéhollo, ke bolwetsí bja go bjega. Bolwetsí bjo bona le tela tsé pedi. Tela ya mathomô ke letéhollo, ya bobedi e bitsíwa bobethe le thola. Kudu ke ditela tsé tharo. Bobethe le thola malwetsí awe yo mongwe le yo mongwe o wakhona go alafa ga mmôgô le lôna letéhollo. Dithare tsá malwetsí a we diteba ke bo mmago bana. Mosadi

223

ser 891

yo a tha ditebego e su a ke a tswenya ke malwetsí a bana. Dithare tsá malwetsí a we ba botá ke dingaka. Ba re ba ka theke ba ba ba tswinyiwa ka baka la malwetsí a manyana. Ga góna teff godimo ga malwetsí a we. Go mosadi yo a tha tebego o réta yo mongwe, o swanetré go mo thapitsá diata ka morula.

597 Letéholló makhoma, ke letéholló le le phathaganego le makhoma. Bolwetsí bjo we ke bja makgoméla teng. Letswele la mma le a thaba le nthabile ka matutu. Matutu ke mokhato wa meeti wa go the tha mamiwa. Ge e le khomo re re e phusítée. Motho re re o gateté. Makhoma makhoméla teng, a bake ke gofapaná ga matsatsí a mmago ngwana fél a sowa le boootso bja mmagwe. Mosadi ge a ka róbala le monna wa madi a go fiá ke moka ngwana o wakhoma. Monna wa madi a go fiá ke moka ngwana o wa khoma. Monna wa madi a go fiá, ke monna yowe mosadi wa gwe a fitilego ke khwedi.

224

598 Letéholla la makhoma le alafiwa ke ngaka ya dikhagara. Be ta leka ka dithare tsá go thibéla le téhollo, bjale ngwana a fo téwela pele le go téholla. Papago ngwana o swanetré go téwela kante go téama a laola ngwana wa gwe. Ditaola ke téona té dita ba thaloétséago the thabi tha ngwana. Ge e le makhoma fél a goba makhoméla-teng. Ke gona a ta khonago go nyakella molwetsí dithare. Makhoma ke a go khoméa ngwana ka ditswana. Ke gore mosadi yo a ilego a feta ke khwedi o ile a tswarella ditswana tsá motswetsí.

599 Makhoma a go kakoléla. Ke bolwetsí bjo bongwe bja bana. Ke gore monna wa mosadi wa go feta ke khwedi goba yepna mosadi yowe ge a kakola ngwana o wa mokhumisa. Ba

bitéa gore ke makhoma a go kakoléla, ka baka la go fegéla ga ngwana. Mofegelo owe wa wa gwe ke wa go kakoléla, (ka baka la) Go kakoléla go bjale ka motho ge a e téwa a kitima.

225 600 Makhoma, makhomela teng le makhoma a go. kakoléla, ke bolwetsí ka bo thii, a diyo fapana ka ditela tsa óna. Le mo alafele ya óna e fapane. Makhoma le makhoma a go kakoléla óna a swana me alafélé. Bolwetsí bjo bja makhoma tefo ya bjona ke mpa. Ke gore ngaka e tha gapego khomo e gapa mpa. Bakeng tha ditaola tsóna ba ntsha khogo. Matfatsí a bo le-hono gona dipudi tsé pedi di a téwa tsa kalafó ya makhoma. Ba ba ba dira le bjala bja go khéra ngwana meriri. Makhoma ke mong lentéu la kakaretéo. Maina a mangwe ke dithabi.

601 Bobethe. Bolwetsí bjo ke bolwetsí bjale pjeega. Ga a tene ke bjóna phogo e ya phothela. Bolwetsí bjowe bo alafí-wa ke mmago ngwana ka dithare tsa bjona. Ge mmago ngwana a tha ditebe góna o swanetéé go khopéla dithare ga yo a dite-bago. Ge a ile a mo fa dithare ngwana a ya a góna, o mo topéla morula a mo fa.

226 602 Thola ke bolwetsí bja letshollo le le tala. Le bjóna a sé bolwetsí bjo batswadi ba ka tsamago ba tshinya ditseka tsa bóna ka bjona. Mmago ngwana o swanetéé go alafa ngwana wa gwe.

603 Letswele, ke bolwetsí bja go bina bina ga letswele. Bolwetsí bjowe bo boniwa ka mathô. Dithare tsa bóna a ditibiwi ke batho ka moka, bo na le batibi ba bjóna. Bja-le ka goriale mowe, motswadi o swanetéé go khopéla the thare, ke moka a te alafe ngwana letswele. Ka morago ga mo a fodile, ngaka e gapa mpa.

604 Mokakamalo. A sé bolwetsí bja babanyana fela aowa le ba bagolo. Bo alafa ke dingaka goba batibi. Bolwetsí bjowe ke bja gore ge motho a eya mante a theke a dira thelo.

Kxxgxe

227

Ke gore lethepa a letswe go fo tswa moyā fēla. Le bjona
tefō ya bjōna ke mpa.

605 Metsho, ke bolwetsi bja bana. Bolwetsi bjo ngwana o
fo tata a bas a paologa a ba yo mosetha. O fo dula a so-
tha dinala tsa gwe. Ke ka mokgwa owe ba tsebago gore ngwana
o bolaya ke metsho. Metsho e alafa ke basadi a seng basadi
ka moka. Gona le basadi ba ba tsebago dithare tsa bolwe-
tsi bjowe. Tefo ya bjona ke mpa ge molwetsi a ka fōla.

228

606 Tsa dithabeng goba tsa bagwera bagwe. Bolwetsi bjowe
bo kotse ka maatla. Ga bokotse ge bo ka tswara ngwana yo a
tswilego mathalagading. Ke gore ngwana yo a lonotsego letswele.
Go lomola ke go lethetsa go mama. Yena ba mo fa dithlare
o wa fola. Ngwana yo a sa mamago yena, go boima go fola.
Bja mo swara mnagwe o wa napa a thoboga. Ponagalo ya
bolwetsi, ba bona ka go ponyapnyetsa ga go se kgutse.
Menwana le yona e balabala gantsi. Ke gore o kgupara a e
thlaramolla. Go alafa e no ba gona gore motho a ba fo lebella
ka mathlo.

607 Setatana. Bolwetsi bjo bo dira gore ngwana mpa ya
gwe e fo ba setetete. Setetete ke go borelwa, kex gore o
fo dula a hoše le mo a tswere ke tlala. Bolwetsi bjo bo
alafa ke batibi ba dingaka tsa basadi. Bjale batsibi le ngaka
di fapane ka baka la gore batsibi a ba laole. Dingaka ke
batho go laola. Bjale motsibi ba no a tsisa go mmitsa
ke ngaka ka baka la gore a fa motho sethlare o wa fola.
Bolwetsi bjowe bo gapa mpa ka morago ga mo molwetsi a
fodile.

608 Pakaeno malwetsana awe a go ba a gapa mpa, a sa gapa
mpa a gapa ditseka. Le sethlare sa go loma uka teng le tho-
na ba gapa ditseka. Lebaka ke sekgowa. Ke mokgwa owe
bongaka bo hwelago go tlalo le leso. Ga go sa ne kwela
bothloko bathong ba baso ka baka la tsiba sa modimo makgona
tsothe. Mmigw Malwetsi a se a a ngodilwego ka mo godimo fēla,
RM/

229

sowa malwetši-lwetši ke a mantsi. Malwetši awe a tla nyarêla pele re ago.

Tsôma ya 3: Dipheko tsâ ngaka.

609 Ngake ke motho yo mogolo kudu ka baka la dipheko tsâ yona. Dipheko tsâ yona di a kgona go aga motse, go tswara baloi, letswa, setwapa go thiba difate, go foka, Tadi, moronella le dipheko tsâ dingwe tsâ dikgolo. Ke nökiswa owe ngaka e le go selo se se golo sa go tshabega kudu. Ka baka lewe ngaka ke kgoši.

610 Dipheko tsewe ka moka ga tsôna di na le tefo ya tsôna. Motho a kgene go phela kantle le tsôna. Ge monna a tla re ke yena monna o swanetše go ba le tsâ go mo-tshireletše, ke gona ba go bona gore ke wena monna. Monna ke pôô, dipowana di tlago di dupa di feta. Monna ke noko a tapu-nyetswe. Mathlong ga monna go a-beufisa go mela meonyane.

230

Meonyane ke ke gore ngwane.

611 Motse (motse), motse a o agiwe fela o wagiwa ka dipheko. Motse go bitsiwa pheko e e dikulusitsegó mengwako. Monna o kgopela ngaka go tlilo mo agela motse, bjale monna xwa motse o swanetše go ntsha pudi e bolaiwe age ka yona motse. Melette ya kiba a ba thabele felo go tee. Ke gore tse dingwe dingaka a di age ka seruiwa. Kgale tefo ya pheko ya motse e be e le bjala le pudi. Bjale matšatsing a bo lehono ga go bjale, ke bjala le kgomo. Mola a diyo agago motse ke moka o ntsha kgomo ewe. Bjala bo šala bom diriwa ka moragô.

612 Molaô wa motse ge e sa le moraka. Ka morago ga mo ngaka e gogile lesaša, mong wa motse a swanela go o tlogela, ke moka o dira lekuba o robala ka gare ga motse. Bjale ke moka o wa ga dintlo. Ge dintlo tsâ basadi ka moka di fedile, ke moka go agiwa kgoro. Molaô a o duelle song wa motse go o mella bjala ka gare ga motse. O tla dula ngwaga ka moka a sa direle bjala ka mowe motseng. Ka selemo sa

231

RM/

bobedi ke gona a kgonago a dira bjala bja ngaka. Ngaka e tlilo gadika dithuthunya. Ka gobane molaô a o duwele gore mong wa motse a gadike dithuthunya ka gare ga motse ge e sa le moraka. Ka morago ga no ngaka e gadikile dithuthunya, ke moka ba e fa b jala e a nwa. Ke moka go fedile ba lokolotswe go gadika dithuthunya le go omela mabjala ka gare ga motse.

232

613 Tswarego ya baloi. Dingaka tša kgale tše aga motse moloi o be a sa tsene ka gare ga kgoro. Ge a ile a re o likisa go tsena ke moka o be a tswarega. Mong wa motse o be a laya basadi gammogo le bana, gore la bona sengwe la se ke la se bolabudiša. Se tla bolabudiša ke mong wa motse ka morago ga mo a šumile modiro wa gwe. O be a se kokotela tshwana (naledi) phogong. Ka morago ga mo a se kokotetše ke moka o re sepela, go nyakiwang mo. Ke gona se kgonago go lokologa mowex setlemong sa pheko. Ge se fithla gae ke moka se a hwa. Ke gona mong wa motse a tla kgolwago gore ngaka e nkagetše motse wa ka ka pheko ya senna.

614 Dipheko tša dingaka tše pakaeno a di tsware moloi. Monna ke phiri o sepela bosego. Ke gore dingaka tše kgale e be ba sepela bosego ge ba yo be ya dipheko tše kgolo. Bjale dingaka tše pakaeno ke bothekgantswane. Ba dira gore motho yo mongwe le yo mongwe a tsebe gore motse ola o wagile ke nna. Bjale motho wa moloi yowe a nyakago go loyana ka gare ga motse, o ntsha tsiba sa modimo o fa ngaka ke moka e mo fa pheko ya motse ola.

233

615 Bopaki a bo gona mabapi le dingaka tše pakaeno, ka baka la gore moloi a sa tswarega. Ka baka lewe e ke ke ge ba šila dipilo ba aga ka tšona. Ga go bjale dipheko tše dikgolo a di sa boniwa. Moloi o tswara ke tshika ya moloi wa gabon. Kgale moloi a hwa e be ba mo sena ba tseye le ditshika tše gwe. Bjale matsatsing a bo lehono ga go sa kgonega ka baka la sekgowa se.

RM/

616 Tladi, mehuta ya ditadi ke mehuta e mmedi. Ke tladi mothwana le tladi nonyana. Ngaka ge e kgopetswe go aga motse, e swanetse go fa le pheko ya tladi. Ka go riale mowe o direla gore tladi mothwana ya se ke ya tiya motse. Tladi monyana ke e e dirilego ke Hwebeyane. Ka go riale mowe a e na taba le motho. Tefo ya pheko ya tladi, e gobagana felo go tec le ya motse. Ngaka e ka go ntshiša nku ge o ile go nyaka yona fela.

617 Letswa, ke bolwetsi bja go se nyakela ka baka la boloi. Moloi ge a ile a loya motho a hwa. Motswadi wa ngwana a se nyake go ya mokomeng, a nyaka fela go thinya letswa.

234 Bjale ge le ka tswara moloi yowe wa go loya x mohu. Motho yowe a tswerego ke letswa a ba na taba nae, le yena o swanetsi go hwa bjale ka mohu. Mamondi o swanetse go ntsha kgomo a fe ngaka. Kgomo ewe e tswa ka morago ga mo pheko e sumile.

Ge pheko e ka se ke ya ſoma, ngaka a e lifiwi.

618 Letswa le tshinyiwa ka pudi goba nku. Letswa la pudi le dira gore motho yo mongwe le yo mongwe a mo kwe. Ka baka la gore o tla hwa a bolabola, a bile a bolabola le leina la mohu. Ke mokgwa owe ba tsebago gore motho yola o hwile ka letswa.

Letswa la nku, ke letswa la go fo hwa motho a homotsi.

619 Mothabedi wa letswa o feta nalo. Ke gore ge motho a swere ke letswa a ba mo thabele. Ge o ka mothabela ke moka di feta le mothabedi mong wa lona ox wa x phela. Dingaka tſa pakáeno, ba dirile maano a go thabela batho ba letswa. Ba mo thabela ka kaatse goba kgogo. Dilo tſewe di na le dinala ba mo ngapiša ka dinala ke moka madi a tswa, ba bata tshidi ka monata wa yona ba ſithela. Motati ke moka o tlogelwa ke go tatwa. Kaatse goba kgogo ke moka yo hwa. Ke baka lewe pheko ya letswa e sa ſomego. Mothabedi o lifiwa ka kgomo ka mag morago ga mo motati a fodile.

K34/82

620 Lehu la dingaka le tswa letseng. Monna yo mongwe le yo mongwe yowe a nyakago go ruta bongaka, o rutiwa melao le tsela ya lehu la dingaka. Lehu le ba thagela ka di tela tse. Go thinya lebita, go thabela le bophoko. Ke tsona ditela tsewe di bolayago dingaka.

621 Melao ya go ruta barutiwa ba dingaka. Ba rutiwa bawe ba ba bitša gore ke Mathosana. Dithogo tša melao ke tsena:
 (a) Ngaka a e thabele molwetsí ka theata ta gwe. (b) Lebitla le thinya ke yena mohwediwa. (c) Ngaka a e ne dibedi.
 (d) Letswa le tseiwa ke ngaka. Ge ngaka e ka tlaboga melao ewe ke lehu la gwe. Bongaka bo a fela dithare tša ſala di gakilwe.

236

622 Go thinya lebitla le go thabela ke mediro ya go gapa dikgommo. Bophoko ke modiro wa bosafa, a o na moputso. Moputso wa ona ke go lopa ka thogo. Go lopa ka thogo ke gore go hwa. Ngaka a e thabele molwetsí ka noši, o fa mooki a mo thabela. Go bjale ka go boneketša ka noši. Go swanetše go boneketša mamondi. Ke gore ge gona le pheko e tla tswara mothabedi le yena mmoneketši.

237

623 Setwapa. Pheko e e gapa kgomo. Mamondi o ya ga ngaka go kgopela pheko ewe. Ke pheko ya go thwapanetsa mowe go utswitswego. Bjale ngaka e hwetsana kgomo ka moragó ga mo se tswere lehodu. Mamondi o lifisa lehodu ka mokgwa o a ka kgonago. Ke moka o tše kgomo e ngwe o fa ngaka. Ge se ile sa ſitwa go swara motho, gona ngaka a e boele ke selo.

624 Pheko ya go thiba difate. Pheko e ke phoko ya dikgoši. Ba thiba difate ge thelemo se se swa se thomega. Pheko ewe e thibela memoya ya go tswa ka difate gore ya se ke ya tsena mo nageng ya gešu. Memoya e e thibiwago. Ledimo, (pheko) Borwa, sefako le malwetsí a go tswa dileteng tše dingwe. Ge kgoši e ile ya thiba difate dilo tše dingodilwego ka mo godimo a di tsene mo nageng ya gešu. Ke modiro wa kgoši go thiba difate.

625 Moputso wa pheko ya go thiba diface. Modiro owe wa kgoši a putsiwi ke motho, ka baka la gore o wa ga naga ya gwe. Ge a sa ka aga naga ya gwe, ke gore bogosi ba mositile. Kudu ba re a se kgoši. Lešaba ka moka ga lona le tla palakana, ka baka lewe ke moka a se kgoši. Bogosi ke batho, ga ge o thena batho a se wena kgoši, ka baka la gore a o na batho bawe o ba bušago.

238

626 Kgoši e hwetsana meputso ya dipheko tsá go thiba diface ka melaô er- (a) Methare ya go ile. (b) Ditoo-marapô. (c) Mokgukgu. (d) Go ntsha dimpa.
 (a) Methare ya go ila ke e:- Mokgudi, Mologa, mogamaka. Dithare tsewe di a ila a diripiwi pele ga go loma. Selemo ga se thoma se seswa kgoši e ntsha peu. Ka morago ga mo mabele a budule e le topo kgubedi, kgoši e lomisitše bana motshatsha. Ke gona balugi ba ka kgonago ba rema dithare tsewe. Ge motho a ka ripa se sengwe sethare pele ga topo kgubedu, a boniwa o wa lifiswa ke kgoši. O lifiswa ka kgomo, ka baka la gore o thintše pheko ya kgoši. O nyaka go bolaya lešaba. Go bolaya lešaba ke gore phefo (Borwa) ledimo, sefako le malwetsi a tla tsena negeng. Dibjalo ka moka tsá thinyega, malwetsi yaba malwetsi.

239

627 (b) Ditoo-marapo dibaka letšatsi. Bjale ka baka lewe a tsá dumellwa go gasiwa pele ga motshatsha. Di gasiwa ka morago ga mo kgoši e limile ngwaga o moswa. Ge motho a ka hwetswa a di limile pele ga motshatsha, motho yowe o molato. O lifiswa ke kgoši ka dipudi tse pedi goba dipudi tse tharo.

628 Mokgukgu ke gore go ja ngwaga o moswa pele ga gore kgoši e lome. Mokgukgu ke go utswa ka gobane motho mo a utswa a se ponatše o wa kgukguna. Ke mokgukgu ka gobane o utswa ngwaga o moswa. Moutswi wa mokgukgu a boniwa o lifiswa ke kgoši ka kgomo. Ba ba sa boniwigo a ba na molato. Mokgukgu o lewa bosegó, go direla gore ba se ke ba boniwa ke batho.

K34 /82

629 Mola⁶ wa makgukhu. Mosadi o ya mothakeng, o roba maheya, dithaka t^sa maheya awe a robilego o swanets^e go di gatella fase. Magari o wa fakela seretseng. Ke moka o pepula maheya bjale ka ngwana. Ka mabanyana ba apeya. Ge ba lle di epelwa diretseng. Mnago bana o rwala digokgothi le magari o di epela. Ba tshaba go di be ya ga go ka baka la gore di baka let^sat^si. Taba ya boedi ya tshabo ke kgo^si.

240

630 Go ntsha dimpa. Modiro wa go ntsha dimpa ke modiro wa difebi. Modiro owe o thinya naga ka baka la go ntsha dimpa. Ge mosadi a ka ntsha mpa, ke moka a t^seya madi awe a fo a beya molaleng ke moka pula a ene. Kgo^si e ka leka ka maatla gore pula e ne, e ka se ke ya na ka baka la taba ewe. Ge a yo laola ditaola di tla mnots^a gore gona le leloko la gore, yo mongwe wa bona o ntshits^e mpa. Bjale bawe ba leloko lewe ba butsi^swa, ka gore naga e ya hwa ka baka la leloko la gore. Ke moka o neetsit^se thaga. Batho ba tla ba ba bolana, ka gobane ga go na yo a nyakago gore mabele a gwe a hwe.

631 Tefo ya mosadi wa go ntsha mpa. Ge ba ile ba butsi^sba mo hwetsana ba mo lifisa ka kgomo le pudi. Pudi ke ya go foka mowe a falatsit^sego madi gona.

241

632 Go foka, go foka ba mosate. Mphoko o fukiwa selemo se sengwe le sa sengwe kantle le tefo. Ke gore ke modiro wa kgo^si. Tladi ya tiya motse kgo^si e swanets^e go foka motse owe. Mong wa motse o swanets^e go ntsha pudi a fe mofuki. Le ge e ka tiya moth^se wa tshemong go bjale mong wa yona o ntsha pudi. Mowe tladi e teilego mong wa tshemo goba motse a swanela go gata pele ga gore go fukiwe. O tla gata ka morago ga mo go fukilwe.

Temana ya 4: Motsheko a e tshekole.

633 Motsheko o alafiwa ke ngaka e ngwe. Ba re alafang mogat^a ngaka motsheko a e tshekole. Dingaka ke batho ba

RM/

go tshaba lehu kudu, ka baka lewe ge a babja o wa talelwa a se sa tseba le sethare sewe se alafago bolwetsi bjowe. Ke baka lewe alafiwago ke dingaka tše dingwe.

242 634 Koma e loma beng ba yona. Ke gore ngaka ewe e alafilwego ke ngaka e ngwe, o swanetše go fa ngaka ewe se a se nyakago. Moalafiwa a swanelia go tswenya molafi. O swanetše go mo lefa ka pela. Dingaka tše kgale malwetsi a mantsi e be ba gapa mpa.

635 Kišo ya ngaka molato kgorong. Ngaka e a iša molato kgorong ka baka la go se kwane le moalafiwa. Motswadi a ka alafisa ngwana wa gwe e sa le yo monyana, ka moragô ga mowe ke moka motswadi a hwa. O hwile e le gore a fa ngaka moputso wa gwe, fela kwano yona ba dutši ba kwane ka gore o tla fiwa. Bjale ka morago ga mo a hwile, ngaka yo botša morwa molato ke moka o gana a rex nna a ke ditsebe. Ke mowe ngaka e yago ya iša molato kgorong.

243 636 Manganga a na le batho ba pakaeno. Lentsu la mohu a le nyatšiwi. Mohu a no hwa a homotsé, melato ka moka o wa e bolabola. O direla gore mohwa pele le le mohwa moragô ga tsibji. Ka go riale mowe manganga a fo ba gona e le gore o wa ditseba. Molaô wa ba kgale e be ba sa dumele gore ngaka e iše molato kgorong, molato o bo fela ka gae. Ka baka la gore e be ba tshaba ngaka, ka baka la gore a ka dira gore bolwetsi bo tsoge gape bjale a tle a go lifiše ka selo se segolo. Ngaka ya phuseletša melete e la e epilego dithare tše go go alafa ke moka bolwetsi bo ya tsoga.

637 Pakaeno a ba tshabe go ngangisana le ngaka molato wa ba wa išiwa kgorong ke ngaka. Ngaka ya gae a e sa le bjale. Ke nnete thoka ya kgole a e la solele selo. Seolo sa moswa wa noka mothwa wa pulwa se a fofa. Ge o ile wa thalefa dingaka tše gae o tshepile tše kgole o ka se ke wa lokela ke selo. Ka gobane ka moswana mo o re ke ya ga ela ngaka e tla

244

go botša gore go lokile ka moswana ke nna yowe. Ka moswana wa lebella wa bona letšatši le dikēla. Mothomong mongwe o tlax tla ka moswana le lona la dikēla. Ke moka ke mo ganele ya yo mogolo, yo mogolo mo a gana a ke a re 'mng' o fo dumēla.

638 Bjale ka Phupu Malesa le Dimpampa Magomane. Banna babedi ga bona ke di ngaka. Malesa o ile a bofela mogatša Dimpampa. Alafang mogatša ngaka motšheko a e tshekole. Mosadi o ile a ina a belega ngwana wa mosemanyana leina la gwe ba re ke Mogale. Dimpampa a re go Malesa o tla lebella yena ngwana yo, o tla ya go bereka a go fa kgomo ya go. Malesa o ile a kwana le Magomane bjale ka ge molaô o riale.

245

639 Mogale a ba lesogana a ba a ya makgoweng. Ge motho a tla lefela motho molato a šite, ge a boyo makgoweng o swanetše go boyo a na le se g ngwe se bjale ka hempe goba borukwe a fe ngaka ya gwe. Mogale a ka a dira bjale. Ge a buile ke moka o fa papagwe fela. Malesa a bona gore ngwana a mo lebelle tšona. A ya go papagwe, a re le mpeile kae. Papagwe a re bjale ka ge o mpona ke se na maano, maano a na le morwa wa ka. A bitsa morwa wa gwe a mmotša molato. Morwa wa gwe a re nna tšewe a ke di tsebe. Ka baka lewe lena papa le swanetše go mo fa kgomo ewe. Ke moka ngwana o tsusitše letabo.

640 Dimpampa a re go Malesa re kgona go bopa diolwana tša ka teng go tšona a m re di tsebe. Malesa a re tša ka dithare di tla e tefela. Lentšu lewe le ile la thaba Magomane. A botša morwa wa gwe gore ngwana kwaa mowe ke bolabolago. O swanenetše go ntšha kgomo o fe Malesa. A ka a kwa mowe papagwe a bolabolago. Malesa o ile a tloga a phakganyega. Mogale o napile o ganne.

641 Magomane o ile a kwa bothloko bakeng sa ngwana wa gwe. Ka morago gf ga mo Malesa a tlogile a šala a tshele ditaola tša gwe xfase. Ditaola tša motsa gore rulela wa thoka go rulela o tla naiwa. Ke moka mokgalabje a thoma go beya

RM/

246

Ke moka mokgalabje a thoma go beya ngwana wa gwe mmele. O direla gore ge Malesa a ka ro ela pheko ya gwe e tle e kube. Malesa o ile a leka go romela bjale ya sitwa ka gobane Magomane o ruletše.

642 Mogale a beka mosadi. O ile a beka mosadi ka moragô ga mengwaga e neraro ge a fapane le Malesa. Mosadi a beiwi mmele ka baka la gore ke noga a ka sokologa a go loma. Dipelo tsâ bona di lebetše le ge di gopola a di gopole kudu, di gopola fela gore ke moka go fedile. Mosadi yowe a ka a ba a fetša le selemo. Malesa o ile a mo imisa a sa ima. Ba leka go kitima le dingaka bjale dingaka tsâ ba botša gore ga go na motho yowe a ka mokgonago. Motho yo a ka mo kgonago ke monna wa minna tshwene yowe a loilego mosadi ka baka la manganga a lena. Mosadi o hwela mothala wa kgomo.

247

643 Mošemanyana moroga nogolo sesego o loga thwaelo. Go riale ke Malesa ge a tsama a keya ka matheko. Mogale o ile a sitwa gore a ka ya a tsena ka mokgwa mong. Bolwetsi bo ya thodiya, o bile a beta pelo a ya. Malesa a ya a mmotsa ge yena e se ngaka. Ge nke o bona gore ke nna ngaka o swanetše go ntsha dikgomo tsâ pedi ke kgone ke leka molwetsi yowe wa go. Mogale o ile a tsielega ka baka la gore dikgomo a di gona. A etumela go tsama a kolota. A mmotsa gore ka moswana ke nna yowe ke a tla. O ile a t oga le mothare a sa mo fa.

644 Mosadi wa Mogale a lopa ka thlogo. O ile a leka go tsama a kolota dikgomo, a bona kgomo ka e tee. A kitima a ya a mmotsa gore ke bone kgomo. Di a kwala mabana a ka bona lebaka la go tla ka baka la go tsama ke nyaka dithare. Lehono go setše mothare ka o tee fela. Ka merithi goba ka motswanyana ke tla ba mowe. Ka merithi elia ke moka molwetsi a napa a hwa.

645 Molato wa Malesa le Mogale wa fela ka thlogo ya motlo.

RM/

Dimpampa a re o wa bona ngwanake manganga a ja bjale keng tsa tše. Malesa a ka a utama o ile a re, ga gona taba ba g magomane le ge le ganne le kgomo ya ka maatla a monnax a fele ke maatla a thakadu. Go phula gona ga ka a phala gore mosadi o a loile ke yena. Ba fo kwa ka go ke ya fela. O fela a re ka matheko o tlo di kwa ka gobane mmula ntlo ba nyala.

248 646 Thlalošo ya mantšu a: m-nq, m-nq. Mm-nq ke go gana ke gore aowa. Bjale lensu le mm-nq ke kgano ewe motho a ka se ke go a go fetola. A re mm-nq ke moka o homotše, o tla ba wa tloga le molomo wa gwe o sa o kwa.

M-nq ke gore aowa ka go phakiša e seng ka go goga. M-nq ke kganó ewe motho a kgonago go fetola. Fela lensu la phetolo o tla hwetsana le le bogale. M-nq o ka se ke wa ya.

647 Mantšu awe mm-nq le m-nq a thlaloswa ka bakeng la yo mogolo, ge a gana taba, a kex a re mm-nq goba m-nq. O no fela a dumela, gore o wa gana o tla bona mo a sa tle. O se kex wa mo tswenya o wa gana.

248 648 Matsentse le Mmapina. Mmapina ke ngaka. Matsetse ⁿ mosadi wa gwe o be a belegela fase. Ke gore bana ba gwe e be ba ehwa. Bjale ba bona gore mosadi o na le bolwetsí bja lekone. Bjale ngaka ewe ya goba e mo laola ya mmotsá gore sepela ga ngaka e e tsebago bolwetsí bjowe. Molaolwa a re go molaudi napa o nthuše. Monna wa ngaka a re a ke gane nna a ke bo kgone. Ke ge Matsentse a tloga a e ya ga Mmapina. Mmapina alafa mosadi.

649 Nnete ya gore bolwetsí bja lekone bo fodile keng. Ke gore gore bolwetsí bo fodile, o tla bona ge a belegile ngwana a sa hwe. Ka go riale mowe ke gore bolwetsí o bo kgonne. Bjale go ile gwa ba bjale, o ile a belega ngwana a phela. Matsentse a ntsha lesome le mašeleng a mane a nago le soka.

Se kgosumane ya ba sa ditaola. Lesome la maseleng ya ba phuthulla moraba. Lefakorong ya ba la kepi ya go ũpa dithare.

250 650 Tala bolaya maphata ba mosate re je nama. Ka ngwaga owe e be e le ngwaga wa tlala. Ngaka ke kgosi tlala motseng wa yona a e tsene. Mmapina a tsenela ke tlala. A re botswa bja ngaka ke molono, maoto a kgobe ke meeti. Ke ge a e ya ga Matsentse a fithla are ke go nyaka ponto le sethlano. Bjale a mmutsisa gore ke ya go diyang. A re ke ya se thlosabola ke gore kgunulla moraba. A re a ke re ke go file. Monna wa ngaka a f re ngaka a e a thodiswe. Matsentse a re a ke kwisiši. Ngaka ya tloga e fapane le Matsentse.

651 Mmapina a ya ga Mabjale go mmotsa gore o fapano le bana ba gwe. Mabjale ke makgolo wa Matsentse. Ke gore Matsentse o tsere moredi wa Mabjale. Bjale Mabjale o tsere moredi wa Mmapina. O ile a se ke a thalošetša mokgonyana wa gwe Mabjale gore mokgonyana wa go o ile a ntsha ≠ selo. A mmotsa fela gore o gana go ntsha sethosabola.

251 652 Mabjale a ya le Mmapina ga Matsentse. Ke lebaka la mo go nwewa morula ka kgwedi ya legobje. Ba be ba dula mašemong. Bjale ba fithla ka gae, ba hwetsana gore a gona motho. Ba butsisa ba ba agilego nabo. Ba ba botsa gore a ba dule gae lebaka la morula ba dula mašemong. Ke ge ba e yax mašemong ba e ya ba ba hwetsana. Ba fithla ba dula fase ba dumedisana nabo. Ka morago ga tumedisan, ba butsisana maphelo. Bjale Matsentse a ba thabela seema se ke ䷂ lewana le o tiša tshwene. Ke gore ke magakala.

653 Thlalošo ya seema se, lewana le o tisa tshwene. See ma sewe se thlaloša gantsi. (a) Tshwene ke selo sa go phela maweng. Bjale maweng go mela methatswa. Gona le methatswa ya go mela mathedi-theding mowe tshwene e sa kgonego go namela. Mothatswa owe o tla o tiša tshwene ka baka la go se

K34/82 26/25

252

kgone go namela lewana lewe. (b) Monna o dira bogwera le mosadi wa monna yo mongwe. Bjale ka morago mosadi o bega monna gore kgwedi e a ka e bona. Pelo ya monna e tla swa ba no bona a ota sewe se mootisago ba sa se tsebe. Ke magakala, ke gore go na le tala, goba le hwetšana ba feditše a go sa na selo.

654 Mabjale a thoma taba, a re go mokgonyana, ke tlide mabapi le phapano ya go le yo makgolo. O re wena o gana go mo fa tshalete ya kg'umulla meraba. Ke baka lewe o mponago ke etla mo. Ke bone a etla kowa gae ga ka a re ko rie o nkwiše ditaba tša mokgonyana wa go. Ka go riale mowe ke nyaka go kwa gore o gana ka lefe. A go tulaloše yena ka mokgwa o ke ganago ka ona. Mabjale a gafela makgolo wa gwe.

253

655 Mmapina a thoma go thalosa ka mokgwa o ba fapaneng ka ona. Fela ke a makala ga ke thekiswa ka baka la dithare tša ka. Le gona a filo ntatella gae gaka. Ka go riale mowe a ke tsebe gore ke molao naa. Monna yo ke re a ntshe ponto le se thano sa maseleng ke tša mo ke swarella molwetsi. Ke moka ke feditše a ke sa nuk nyaka go ba ke sa bolabola.

656 Matsentse a re nna ke a makala, ka goban ke ile ka ntsha lesome la maseleng a re ke la go phuthulla meraba. Thekgusumane (2/-) a re ke sa dikgagara. Le faktorong a re ke la kepi. Bjale ka moka ga yona ke ile ka mo fa. Bjale ke makala lehono ge ke nyakiwa tše ke ilego ka mo fa. Nka be a mpotše molato wa ka wa mo alafile mosadi yo wa ka. Mowe gona nka mo kwa.

657 Mabjale a butšisa makgolo wa gwe. Ke mnete mo ngwana yo a bolabolago gore o go file. Monna wa ngaka a re ke bolabotsé gore e be ke sa nyake go sekiswa. Nka se ke ka mmotše gore a ntefe ka bokae pele ga gore a ntshe tshalete ewe. Matsentse a re mowe ke a šitwa go ntsha ka baka la gore nkešu ke bone yo mongwe a ntsha ka mokgwa owe. Mabjale a

RM/

254

re a go beiwe letšatši la go bitša banna ba tle ba rekwiše ka mokgwa o le fapanago. Mona ntso a e kgamole. Ba ile ba kwana gore go be bjale.

658 Banna ba phopholetša taba ka se gae sa bona. Mmapina a ile a tswa le banna ba gabu. Matsentse le yena a bitsa ba gabu gammogo le dithatše. Dithatse di ile tša thatsetše Matsentse mabapi le mašeleng ala a bolabotsegoo. Bjale banna ba re Mmapina ke wena ngaka bjale taba ya mohuta o, wa go fo rufa motho a tswela pele e boima. Dilo ga di bonale. Taba ya bovedi motho a diyo re ke nyaka go babja. Ke mokgwa owe batho ba bantši ba dulago ba gakana le dingaka. Ke baka la gore motho a babja ba go bitša gore o no alafa, o nyaka go hubiše motho yowe a šale a le fela. Wena mmotše fela molato wa gwe.

659 Mmapina a ba kwela, a re go ja monna a ſe go mo fetša. Bjale le a tseba ka gore bolwetši bja lekone ke bolwetši bjo bogolo. Ke mo nyaka kgomo ya go lefa dithare tša ka. Matsentse o ile a dumelana le go ntsha. O ile a napa a ntsha kgomo ewe se meeting. Seneeting gore ka lona lebaka lewe banna ba sa kgobakane. Ke moka molato wa bona wa fela ka se gae.

660 Pheko ya koma. Gona letšhidi ya go tiya koma. Koma e tiya ke kgoši le rammotwana yowe kgoši e mo filego seša sa go tiya koma. Bjale lenaka la tshidi ya koma kgoši e ya le reka ka kgomo ga ngaka ya go kgona go dira pheko ya koma. Pheko ewe ke e kgolo kudu. Moloi le ge a ka thwa a ratile go tsena ka motseng wa kona a ka se ke a tsena. Ge kgoši ewe e ka hwa naka lewe le swanetše go tšeyya ke mojalefa.

661 Ge kgoši e ka se ke ya lefela mong wa lenaka, o wa dira gore banna ba mo kwiše gore molato keng. Fela dingaka tša kgale e be di thadie. Ba be ba re e tla fela a gona a boyo. Ge a ile a gona a boela, a re mm-nq goba m-nq, wa

RM/

256 dumela fela a se ke a mo lokisetša. A ka budisa telana a sa e a hwetsana selo. Go dumela gona a dumela makatšo a sa diri mowe mokgopedi a go kgopelago. Pakaeno a go bjale ba di phatalatša tša kwala.

662 Bjale ka Thipita le Thekwai. Thekwai ke kgoši, e be e le ngaka empa ts idi ya koma a se nayo. Bjale tshidi ya koma o be a e ya a tseya ga Thipita. Tefo ya lenaka la koma ke ka morago ga mo koma e alogile. Bophelong bja gwe morena yowe o be a e ya a lefa. Kgaufsi le lehu la gwe a ya a tseya lenaka le lengwe. Lenaka lewe le ile la utswiwa. A goma a boela a tseya le lengwe, ya ba a le mothuse selo ka gobane ba mo tsere ditholo.

663 Thekwai a tiva koma ya bobedi a fapana nayo. Go fapana nayo ke gore go hwa. Kgoši e bolotsa mephatho e ntabe, mphatho wa bosupha yo mongwe. Go ile gwa ba bjale o ile a hwa ka mphatho wa bosupha. Ba boloka mohu ba dutši ba sa tsebe gore tshiui ya koma e tswa ga mang. Basadi ba gwe bona ba tseba gore e tswa ga mang.

257 664 Thipita a se nyaretša, ba mo thiela ba re a re nyake go kwa selo ka gobane re sa le mo sellong. O ile a ba kwela a goma. Ba ſala ba tswela pele le sello sa bona. Ka morago gwa tswela ba bangwe bawé ba go ba ba na le melato le kgoši ewe. Le bona ba ile ba go niswa ka baka la gore ba se sellong. Kgoro ga e tswalle melato e ya tsena ya sekiwa, ka go riale mowe go nyakega molebendi pele ga gore re palakane. Ba ile ba leka go gana ba re re sa le sellong. Kgano ya bona a ya ka ya thuša selo.

665 Ba ile ba beya mabaka a go ba kata gore molebendi a be goma. Mabaka a nthe ke a:- (a) Le tla ſala le remana ka dilēpē, la se ke la re botša. (b) Maduma a tla fellag a mang. (c) Ba ba tlago selong ba tla lebella ke mang. (d) Ge le sa phetha mowe maduma e tla ba kgopa mphe. Ba

258

ile ba kwa ba dira gore molebendi a be gona.

666 Mohu o be a na le moratho wa monna ba re ke Mphatane. Barwa ba mohu malapa ka moka a ba a se na barea, barwa e be ba ka lapeng le lenyana. Morwa wa mojalefa o hwile pele ga papagwe, a ſiya morwa wa gwe ba re ke Monwanamaitseng. Morwa yo mogolo ka lapeng le lenyana e be e Therurubele. Gona le morwa wa moratho wa Thekwai ba re ke Modula-theko. Gona le mokgalabje ba re ke Masegesege, ke ngwana bo Thekwai ka malapa. Monwanamaitseng e be e sa le ngwana. Bjale yowe a swanetšego ~~6*x**6*x*~~ go ſupa moja lefa ke Masegeſege le Mphatane.

667 Mphatane a ka a nyaka go kwisiša. Masegesege o ile a phakisa a kwisiša. Bjale a re a go thome Mphatane go ſupa. Mphatane a gana a re nna ke i sa lla sello sa mogolo wa ka. Masegesege a dira gore kgadi e kgolo e le go (Matsebe) Matebe a ſupe. Le yena o ile a gana a re ke ſa lla sello sa kgaitṣedi ya ka. Bjale banna ba re a go ſupe wena mokgalabje ka gobane o wa ba tseba.

259

668 masegesege a ſupa Modula-theko. Ka morago ga tshupo, a thoma go ba fa mbaka. Ke ſupa Modula-theko ka baka la gore papagw o loma Thekwai theetse. Ke gore Thekwai o ile go belega gwa belega papago Modula-thoko. Nka se ke ka ſupa Mphatane ka gobane ke yo monyana mo a na le ngwana yo. Mo a mo lebeletše o re ke ngwana wa mogolo wa gwe. Papagwe ke papagwe bjale ka ge ba mamile letswele ka le tee le papagwe fela ke yo monyana. Therurubele ke yo mogolo go bona le ge e le wa lapa le lenyana. Bjale a ka se kex a kgonax go lela ngwana, ka baka la gore ka noswana re tla re gwana o gudile a gana, a re le nna ke tša ka ka gobane e be e le papa.

669 Banna ka moka ba ile ba re thobela. Ka moka ba palakana ba tseba molebendi wa mojalefa. Mphatane le Matebe ba letša

Rw/

lenta. Ba re a gona taba ke phefo e boletsá lefoka.

260 670 Dilo ka moka tsa motse le pheko ya koma di swanetsé go dula le molebendi ka morago ga mo sello se fedile. Mohu o ile go hwa dilo ka moka tsa beiwa ke Mphatane. Bjale ke yena yowe a swanetségo go difa molebendi. Ke morago ga no ngaka e tlide e fukile dithapo tsa mohu, ba mmotsa gore a utulle dilo ka moka. A gana ka gore nna ke tla sala ka mo fa. A dira gore ngaka yo difoka ka sephiring. Ngaka ya ya ya dira ka mokgwa owe wa go difoka ka sephiring. Ke moka batho ba palakana a ganne go fa molebendi dipheko.

671 Dithakola ka moka tsa koma tsa tseyax ke yena. Bjale molebendi a re go yena dilo ka moka ga tsonekex a di nyaka, ka gobane nka se kgone go lebella nna ke le letsufing. Rangwane wa gwe o ile ge a mo fetola a re hohoo. Molebendi a bona gabotse gore tulo e ke nego ga yona rangwane wa gwe a rate. Bjale molao o mo temeletse gore a dule. A z dira gore banna ba kgobakane, ba ile ba kgobakane. A ba thalošetsa ka mokgwa o rangwane wa gwe a ganago ledulo.

261

672 Banna ba kilo leka go mmotsa gore a mo fe a napa a gana ka gore a ke di tsebe mo dilego gona. Bjale banna ba re go Modula-theko o ethlalefele monna yo a ka go bolaya. Modula-theko o be a agile wa gwe motse mmotong wa mabotana a diyo ya ka go ba tsošetsa le go athlola melato. Ba ile ba mo tioela le dilo tsewe tsa gwe. Ge a tiya koma o nnakela ya gwe ngaka ya go tliio lo aga mphatho. Go mmotsa a mmotsa fela a thae.

673 Thipita a fithla ka morago ga mo koma ya go siya ke mohu e a logile. A fithla a tsena ka mosadi wa Mphatane ya ba yena a botsago monna. Monna a fm re di a kwala a gome, ke z sa tla botša yena molebendi e tla ba yena a lefago molato owe. Ke moka Thipita a gona. Modula-thoko a re go ya go ba tšešetša

RM/

262

a napa a kwa ba mo anegela taba ewe. Bjale a re ditseba ke wena papa. A re a di tsebe ke nna, ke wena yowe o swanetségo go mo fa ka gobane ts' alete ya koma e tsere ke wena. Molebendi a gana a re taba ewe nka se ke ka e kgona.

674 Thipita a gona a boela ka morago ga beke. A fithla a tsena ka nokgwa ola a go tsena ka ona sle. A re sepela o mmotše gore ba mpeile kae. A ya a mmotsa. Monna a re ke ile ke a mmotsa a kwé. Bjale ka go riale mowe ke swanetsé go dira bjang. Wena o ka bona gore o ka dira bjang. A re pele ga pono ewe ya ka, o be o swanetsé go mmotsa la bitsa banna ba geno le nna ke tla tla le ba gesu re tle re kwe gore o gana ka lefe lebaka. Ke moka ba kwana ka nokgwa owe. Ke ge a taela a tloga.

263

675 Mphatane o ile a tsibisa molebendi. Taba e la e buima, mong wa pheko o re o nyaka go kwa gore o gana a lefe lebaka. Ka go riale mowe ke gore o nyaka gore go tsibiswe banna ba kgoro e, ba tle ba o kwe gore boima le bothatax keng. Molebendi a re a go be bjale. Ba ba tsibisa. Mphatane a tsibisa le kgait sedix ya gwe Matebe.

676 Molebendi o ile a gana go lefa ka baka la gore pheko a ya swara ke yena. Thipita a tentsha taba banneng. Bjale banna ba re taba ya mohuta owe axx a e nyake go kwiwa ke baditshaba. Ka gobane ka moswana ba tla le rarela ka santhago. Wena molebendi o swanetsé go ntsha pheko ewe. Ramogolo wa go re be rex sa tsebe gore pheko ya koma o e hwetsana kae. O be a e ya ka sephiri a gone a lefe ka sephiri. ~~Maseki~~ Molebendi a re ke a di kwa, le nna nka be ke lifile ka sephiri. Bjale ke sitwa go lefa selo se ke sa se tsebego. Le ka butsia rangwane mothlomong yena o wa e tseba.

677 Sidiwe Mphatane ngwana o re a e trebe. Rakgadi a Modula Theko ke yena kgait sedi ya Mphatane. A re moliti wa mogo wa rwetwe o leta a ija mafota. Bjale mohu o hwile a

264

šiya dilo tšewe ka ngwakong wa mosadi wa gwe. Go fetša taba e, ke gore yo kgaitṣedi a tsee lenaka lewe a yo le beya ka ngwakong wa bo lona. Modula Theko a re mowe go wa kwala. Go ile gwa ba bjale ke moka a kgo a a lefela Thipita molato wa gwe. Taba ya bona ya fela ka ona mokgwa owe.

Temana ya 5: Temogo ya malwetsi.

678 Bolwetsi a bo phopoletswe, bo tsebiwa ka ditaola. Kudu malwetsana a bana ka gobane ngwana a kgone go bolabola gore ke ba ba ke bokete. Ka go se tsebe gore o bolaya ke bo kae, ba swanetše go ya ga ngaka, ke yona ewe e tlago go ba botša gore ngwana o babja ke bolwetsi bja gore. Le yona ngaka a e fo bolabola ka molomo, e kwa ditaola tša yona. Le ditnare tša bolwetsi bjowe e a ditaolela. Ge ditaola di dumela gore ka ditnare tšewe molwetsi a ka fôla, ke gona ba kgonago ba e fa molwetsi.

265

679 Bjale ka baka la ditaola malwetsi a mangwe ba fo a lemoga kantle le ditaola. Ditaola ke tsona tsewe di tebago dilo tae batho ba sa di tsebego. Bjale bolwetsi bjowe dikagara di ba butsitsaego, ka moswana go bjabja x yo mongwe, ba boela ngakeng, ngaka yo ba botša gore molwetsi o bolaya ke sa gore. Sa gore sewe ba hwetsana se tswana le sa maloba. Ke moka ba lemoga bolwetsi ka ona mokgwa owe.

680 Mekgwa ya temogo ya malwetsi. Motho wa go thakiša ke malwetsi ke yena yowe a phakisago a tseba temogo ya malwetsi ka baka la dingaka goba didupe. Maduma a thakiša motho, ka baka lewe ka morago o tla ba le temogo ya bolwetsi bjo bongwe le bjo bongwe. Maduma ke gore malwetsi. Bathaki ke bona bawe ba yago ba leka go phopoletswe ka baka la go gopola gore o kile a oka bolwetsi bja go swana le bjo.

681 Dingaka ke bokgakantsane. Fela ge o ile wa fo tshepa ngaka ka e tee, malwetsana a mangwe e tla go botša dithare

RM/

266 t̄sa ona. Wa bona ngwana ge a babja a le ka mokgwa o le o, o epe mothare wa gore le gore, o tla bona ngwana a fola.

682 Dingaka di bitsiwa gore ke bokgakantshane ka baka la go bitsa dithare ka maina a Sele. Ba direla gore batho ba the ke ba tseba. Ka gobane ba ditseba le bona ba ka alafa. Ditsela t̄sa go alafa ba di lemoga, ka baka la gore ngaka ge e go fa sethare e go bot̄sa gore o ē o se ūumiše ka mokgwa o le o. Bjale ge motho a lemoga bolwetsi, ke moka o gopola dithare t̄sela a go kwa ngaka e di bolabola, o di epa o tlilo a kunyet̄sa molwetsi ka t̄sona. Go a kunyt̄sa ke go likiša. Ka morago ga ka kunyet̄so ewe ke moka molwetsi o wa fola. Ke moka o fitile le tsebo ya bolwetsi bjowe.

683 Motho mo a nyaka go ba motibi wa go alafa, o beya maina awe ka pelong. Le mohuta wa bolwetsi bjowe. Bjale ngaka e tla tseyal kepi yo epa dithare t̄sewe. O tema segokgo o wa mo fa. Umnot̄sa gore o re go fithla kowa gae o dire ka mokgwa o le o. Ge a ka ya a dira bjale molwetsi a fola, ke moka o be ile maina a dithare ka pelong. Maina a la o swanet̄se go but̄sisa ngaka e Sele.

684 Go but̄sisa maina a dithare a butsišwa ka maano. Maano a gona ke a, ke babjetsa ke motho bjale ke be ke ile ngakeng bjale e ile ke e ke epe mothare mokete, ke gobaganye le t̄se a mphilego. O tla go bot̄sa gore nka baka langx a sa ka a go epela. Ke ile ka mmot̄sa a re sepela o but̄sisa ba tla go bot̄sa, ba go ūupa. Ngaka e tla mo ūupa e dut̄si e teba gore a ke se ke a tseba gore o gobagana le o fe. Ka moswana o but̄sisa yo mongwe. Ke moka o fo dira bjale bjale go fithlela maina a la a felela.

685 Makḡngku Raganya. Monna yowe batswadi ba gwe a ū dingaka empa o na le tsebo ya malwetsi a mangwe ka baka la go thakiša ke maduma le malwetsi. Maduma ke malwetsi a bana ba banyana. Malwetsi kex a ba bagolo. Monna yowe

papagwe o ile a hwa. Motse wa ſala o lebeletſe ke ramogolo wa gwe. Ramogolo wa gwe a hwa, gwa ſala rangwane wa gwe. Ka morago rangwane wa gwe a hwa. Bjale barwa ba malapa a mangwe ba tshabela makgowleng. Le gana lehono ba sa ile bogwaragwara.

686 Molebendi wa motse wa ga Raganya ke Makgukgu. Motse owe o be o na le basadi ba mabala a nkokotwana. Bjale lapa le lengwe le le lengwe le na ie bana. Malwetſi le maduma ke yena yowe a swanetſego go a bona. Monna o be a eja di sa theogele ka baka la maduma. Monna o ile a tseba dithare tſa maduma le tſa malwetſi a mangwe.

687 Bolwetſi bjo bongwe ba bo bona ka go bolaya pudi. Ka malwetſi a bjale, ke malopo le x boopa. Malopo ba swara pudi ba e huwetſanya ka dithare ba e robadiſa feſo go tee le molwetſi. Ka morago ba ra molwetſi ba re a e neke, ke moka a dira bjale. Pudi ya ſala e robetſe. Bjale ke moka ngaka e botſa mooki gore molwetſi o tsugile pudi e ſetſe. 269 Bjale pudi le yona a e tsoswe. Mooki o swanetſe go ntsha le-fakorong goba se thano sa maſeleng a fe ngaka. Bjale ngaka e tla tsentsha ciatla ka gare ga kobo, e ſwarex pudi ka maeto, a e phaphathe e tsuge.

688 Pudi a ya swanela go tsoga pele ga molwetſi. Ke molwetſi yowe a swanetſego go tsoga pele. Ka go riale mowe bolwetſi bo ſala le pudi. Ka morago x ga mo mooki a ntſhetſe sa gore ngaka e tſoſe pudi, ke moka ba e fa banna ba e bolaya. Tſe dingwe dingaka ba napa ba e bolaya ka sedimo. Ke gore a ba diri gorex madi a yona a falle.

689 Pudi ewe ba nyaka go bona bolwetſi bja mmabji ka yona. Banna ba e tswiya, ka morago ga mo ba e tewile, ba bega ngaka gore e fedile. Ka lebaka lewe ngaka e swanetſe goba kgaufsi, ke mma moka a ba botſe gore ba e phule. Bjale ke moka ba e phula. Ba hwetſana e na le madi a mantſi, ke gore

molwetsí o bolaya ke madi. Mot omong ba hwetsana madi a yona a bin bina. Ke gore molwetsí o bolaya ke malopo. Mothomong ba hwetsana mala a yona a na le diso. Ke gore molwetsí o na le diso.

690 Pudi ya pofelo ya mosadi wa mopa. Monna o wa thoma a kitima le dingaka go leka go bofedisa mosadi wa gwe. Ngaka e e ya fithla a re nna nka diyo thomola bolwetsí bjo, ke moka bja mopita. Ngaka ewe a e beiwi molato. A tswela pele le go kitima le ba xxg bangwe. Ka moka ga bona ba sitwa. Ka morago ga lowe ngaka e ngwe e ta re, nykela pudi ya tshadi e bolaiwe, re bo e gore bolwetsí keng.

691 Mooki, ke gore monna ka gobane ke yena alafisago mosadi wa gwe. Pudi ya go bofela ba lebella tswalo ya yona. Ba hwetsana gore tswalo ya yona e sukulogile, ke gore ba tseba gore ya mosadi le yona e bjale. Ke moka ba nyakela dithare tsá go sokolla tswa o. Mothomong ba hwetsana tswalo ya gwe e na lem diso. Ba swanetse go alafa diso tsewe. Dipudi tsé ba lenoga ka tsóna twetsí ya ka teng.

271

692 Ditaola ke tsóna tsewe diphekolago mmele. Ba bangwe ba phekola mmele fela ka go dupa. Ba go dupa ba bitsiwa gore ke didupe. Bjale ba go phekola ka marapo ba bitsiwa dingaka. Mekome le yona e phekola ka marapo. Ba phopoletsí ke dingaka tsewe di bitsiwago gore ke matibi. Botibi bja bona ba bo hwetsana ga dingaka. Mnele o thlathlobiwa ka uitaola.

693 Temogo ya thlathlobo ya maiwetsí. Temogo ewe e lenogwa ka ditaola. Molemogi ke yena motho yo a kgonago go dibolabudisa. Motho yo a kgonago go di bolabudisa ke yena ngaka. Go thlathlobiwa a go thlathlobiwi fela motho yo a babjago, le ge o thabile o wa thlathlobiwa. Mothathobi o tla go botša ge botomi bo sa le gona. Gexx o tla thagela ke se senngwe

RM/

272 o tla go botša. wena ka noši wa ba o nyakela sa go thibela. Thogo e a thag lelwa. Go thagolela ga thogo ke go e tshi-reletša ka dithare.

694 Motho yo mongwe le yo mongwe o na le se a se binago. Bjale go bina go biniwa dipholofolo, ka.tsona ba hwetsana methopho ya bona. Bjale dipholofolo tše dingwe di fo supa fela gore ke wena. Dipholofolo tsewe ditoala tsa tsona ba re ke tsa matolo. Ke gore ba ntsha ditolose tsa tsona dikgurung tsa tsona. Dikguru tsewe tsa tsona ke matolo. Dikguru ke tsa batho. Ditolo a di ntshe mothopo.

695 Ditaola tsa go phekola batho le tsa go supa mawa a ditolo ke dikgagara tše dine fela. Ditaola tše dine tše ke tsona dinshago methopo ya batho. Tsona ngaka e ka laoala kantle le ditolo tše dingwe. Methaka ya ditaolu tše dine ke e mene. Bjale mothaba o mo gwe le o mongwe o na le monna, mosadi, mothankana ie mosetsana. Monna ke legwami, ya mosadi e bitšiwa mathagadime. Taola ya mothankana e bitšiwa selumi. Ya mosetsana e bitšiwa Thogwana. Bjale ka bontši di bitšiwa Magwami, bomathagadime, Dilomi le Dithogwana. Ke tsona dikgagara tše diphekolago mmele wa motho. Taola ya badimo e suna ge badimo ba bolabola ka dipelaelo goba ba se na pelaelo.

696 Ditaola tsa matolo tsa go topiwa. Ditaola tše a ba di lemoge gabotse botona goba botshadi. Le gore ke tsa dipholofolo di fe. Selo a ba ke ba rula ka thogo. Tolo ewe ba e epela maforong e sa le bošego. Ke moka a gotša mollo a dula. O lebeletše motho yo a tlilogo tsena. Ge go ka tsena legwami ke moka tlolo ewe ke legwami. O e phula lesoba m ka le tee. Ge go ka tsena thagadime ke moka ke thwagadime, e phudiwa masoba a mabedi.

697 monna o na le lesoba ka le tee, mosadi o na le a mabedi.

Ke yona ponagalo ya ditaola tša banna le tša basadi. Go tha oša mašoba awe a tšona ke naroga. X Thlalošo ke gore monna le osadi a ba swane. Phapano ewe ya bona a go bolwabolwe ka matswele le ditedu, go bolwabolwa ka tša go ntsha di-o tšewe ailiwilwego.

698 Pholofolo e ngwe le e ngwe ge e bolaiwa, e ja repiwa pele. Gwa ba le abaka awe e bolaiwago ka ona. Dipholofolo le tšona di bolaiwa ka bothlale. Thotwa e bolaiwa ka go e tanya ka melabo. Ditou ka go ſpa moletese. Kgomo e ngwe e ka thabiwa ka mphopho. Bjale dipholofolo tšewe di na le mao a tšona. Di wa ka mathlakori, mathlakori awe a na le maina a ona. Go falatša ditaba, ke lethlakori la senna. Mabone ke ge e wele ka lethlakori la sesadi. Phuthe ke ge e ile va kwatana ka dikguru. Bjale ba di lemoga ka ona mokgwa owe.

699 Temogo e ngwe ya dikgagara, ke ya go tseba mokgwa wa pholofolo ie mediro ya yona. Bjale taola ya pholofolo e ngwe le e ngwe, go tsibiwa mokgwa wa yona. Bjale ka go riale mowe, e thlalošwa ka mokgwa wa pholofolo ewe.

Temana ya 6: Ditaola tša marapo, makjonyane.

700 Ditaola di ile ka maina dipholofolo. (a) ke mabetwa (b) Ditshwene (c) Dikgudu km le (d) Lewate. Mabetwa ke a ditou. Ditshwene ke matolo a di tshwene. Dikgudu ke dikgudu. Lewate ke matuma. Tša dikgudu ba dibitsa legola. Mabetwa a na le maina a ona bjale ka Legwami ke la monna le borilwe mašobana a mabala-a-nkokotwana. Seluni ke la mothankana le na le mašobana a a ſupago. Mathwagadime ke mosadi yo mogolo, e na le mašobana a lesome le metšo e 'medi. Thogwana ke ngwanenjana e na le mašobana a lesome le lesobana ka le tee.

701 Thatollo ya botona le botshadi. Legwami ke kgolo ya

K34/82

37
38

phaphathi. A ena marephu e fo ba mpholla. Selomi ke se senyana se phaphathi, le thona ke mpholla. Mathwagadime le Thogwana di na le marephu. Marepu a mosadi ke a magolo, a manyana ke a Thogwana. Masobana awe a tsona a bitsiwa gore ke mabala. Mabala a kgomo a be ka mpeng a ba ka mokolong. Mabala a tsona ka moka ge a le ka kgakala di a sepela ka moka ga tsona.

702 Ditaola tsa Dikgudu. (tsa magola) Dikgudu batho ba bangwe ba ja. Bjale a ba di bolaejiye, ba ntsha dikgagara tsa tsona di tha phela. Ke moka a e lathla fase a lebella maô a yona. Bjale ka moragô ga mowe o e bone, ke gona a ka e bolayago. Bawe ba sa jigo a ba e bolae, ba fo ripa kgagara ya yona ke moka a e leset  a ya phela. Le tsona maina a tsona a bjale ka a na la a ditou. Di na le monna mosadi le bane. Ditshwene le tsona di bjale.

703 T  a lewate le t  ena mai a a tsona di no ba bjale ka ditou. Mathagadime wa lewatle leina le lengwe la ona ba re ke letuma. Seema. Maaowa go nona a matshadi a banna nka mokota t  ie. Ke gore basadi ba nona banna ke mara-mposana. Maraposana ke gore a ba na marago a magolo. Mmele ke makgokgosana, ke gore bosece. Go bjale ka ditsie, ditsie t  e dikgolo ke t  a ditshaudi, t  a banna ke ditotwana. Matuma ke a makoto, a banna ke a masese.

704 Ditaola t  a ditolo. Maina a dipholofolo t  a go t  wa ditolo t  ewe dithantshego mothopho. Diten a sesikong sa ditaola fela go   upa boemo bja molaolwa. Molaolwa o   upa ke ditaola. Ge motho yow   a ba bjago letolo la go no lebana le tla hwa. Bjale ditaola t  a le   upa. Dipholofolo t  ewe ke t  e:- Dikolobe, dipudi, matabo, diphuthi, dinku, (therolo) ke Ditshoso, dikgomo, Pudubudu le Thakadu. Dipholofolo t  e ke tsona di tswago ditolo t  a dikgagara. Ditaola goba dithako ke t  ela t  a ke godimo Mabetwa, ditlou ditshwene le dikgyudu le (Ditan).

278

705 Mareta a tsona. Ditaola tsewe dine le basadi le banna le bana di na le mareta a tsona. Ke gore e ngwe le e ngwe e na le la yona. Bjale go tla retiwa e ngwe le e ngwe. (a) Thwagadime. Ke thwagadime ya mamaruta e sa bone ke a tloga. (b) Legwami. Ke legwami la makgudugo ke ya ruta ke ya tloga. (c) Thogwana. Ke thogwana ya mareta koma molapong. (d) Thelumi. Ke nna thelumi sa naka ya mosabi. Ditou, Ditshwene, Dikgudu le ts'a Lewate di retiwa ka ona mokgwa owe. Ditaola tsewe ke tsona di laolago, di a laoala kantle le ts'a matolo.

706 Thlalošo ya mareta a tsona. (a) Thwagadime e botša monna gore a're tloga, le ge ke sa bone. Ke gore ot tshaba go bolabola, ka goane ts'a motse di swanets'e go bôna ke legwami. (b) Legwami le a duela le ruta mengwako le a tloga. (c) Thogwana yona a e tsebe selo ka baka la bonyana bja yona. E tseba fela go reta dikoma molapong. Ke gore mowe ba yago e ya ya. (d) Thelumi thona se kgona fela go letša moludi wa go gapa dikgomo goba naka mo tho ba yo tsoma.

279

707 Mawa a ditaola. Bjale di epolabotše, bjale lehono ts'o thoma go wa. Go wa ga ditaola ke go hwa le gox sepela bjale ka go riale mowe di a bolabola. Ka maš a tsona. Motho le ge a foufetše, ba mmots'a maš a tsona ke moka o fo thoma go di bolabudisa a dutši a sa di bone. Le gox reta leo le lengwe le le lengwe, a dutši a supa molaolwa sewe a binago le sewe a se nyakago. E ka kgona go thlalošwe leš ka leš.

708 (a) Ge legwami, thelumi le thogwana di sepela, go hwile matuagadime. Dithako di mabjana. (b) Ge go hwile legwami, matuagadime le bana ba sepela. Dithako di morarwana. (c) Ge selumi thoto se hwile, go sepela legwami matuagadime le Thogwana. Dithako di morago. (d) Ge thogwana e hwile ts'ela di sepela. Dithako di makgolela. Ts'a lewate di tshwene le dikgudu ka moka di no ba ka mokgwa o wa ka godimo.

RM/

K34/82

709 Maō a ditlou. Ge legwani le mathwagadime ui hwile, go ſetſe go phela ſeluni le Thogwana. Ditaola di Thapadiba. Ge di hwile go ſetſe go phela Thogwana. Ditaola di lengwana Ge di hwile ka moka go ſepela mathagadime. Dithako di morupi.

280 Ditshwene ge di hwile ka moka. Dithako di mothakola. Ge go hwile banna go phela basadi ditaola di Bokgatha. Lewatle mo le ts'ngile ka moka ke Letswipe Dikgudu mo di ſepela ka moka ke Mpherefere. Bjale mo go ngwadilwe mawa a lesome le motšo ka o tee.

710 Le na ke lona le naneo la mawa: Mabjana, morarwana, moraro, makgolela, mothakola, letswhipe, mpherefere, Thapadime, Lengwana, Morupi le bokgatha. Maō a, a bolabola. Le gona a na le mareta a ona. A kgona ke bona dingaka go a bolabudisa.

711 Direto tša mawa. Bjale ke tla dira gore lewa le retiwe ka ga lona. Mabjana ke a leſata la mogolo tšiyane, wa leſata. Wa megola tšie tša boſego o gola le maswelebethe. Maswelebethe ke ditſie tše dingwe tše dikgolo. Bjale ditſie tſewe di ya nkga. Bjale mo go bolwa-bolwa-ka batho. Ba go ya tšieng boſego a ba e le tšie ba ela go ba ba swarana ka tše ka pele. Leſata ke la belebele tšieng bjale o tla kwa matheko ka moka gona le maſata. Ke lona letſatši le ba g yo ēpago dithare tše kgole. Ke nmete go bjale ditſie a di godiwi boſego di godiwa ka mahube a mahubedu. Ba ūla fēla go robala. Ba go ūla ba robetſe gae, ba tsoga ka mahube a banna ba yo fo f gola go lekana nabo.

281

712 Sereto sa legwani ke Morarwana. Morarwana ke leō. Ke morarwana wa se a kofela wa sele sele ke a selekwa, ke seleka ke ntši mafsing. Ge ntši e ka tsena ka mafsing, dipelo tše go di swanetſe go selekwa mo gongwe wa ba wa thatſa. Morarwana o ūupa ſelo ſa kgauſsi, ſewo o rego ke rarela ka mo le thona ſa rarela. ſelo ſewo wa ſe bitše ſe ka ūa araba. Ke lehufa la monna. La mosadi ke la leſata.

713 Morupi ke wa selumi. Ke morupi o mogolo wa kēpēla leforo fate le ūimula ke mong moepedi. Ngwana yowe ke yena mong wa motse. Ngwana wa mothankana ke leforo ka gobane a ka se ke a tswa ka gare ga motse. Leforo ke phate ya go epediwa maforong, phate ewe ke yona e kgolo gare ga maforo.

282 Motho o ūele a ka se ke a e ūimula, ka gobane a tseoe dipheko tšewe a di epetšego ka tšona.

714 Makgolela ke a thogwana. Ke makgolela a mma se beta nkgwanama ke morula wa kgone dithata o kgona ke diroba le mabje. Je gone ge o ka re ke a roba la go ūita o nyaka le tapsa wa beya thogong kexx moka wa latela godimu ga lona o tla bona le robega. Mosadi o thata ge o mo loša, ge a gana o nyakela dithare wa tlola ka tšona o tla bona h a go dumela. Morula ke masoga a ge ba e wa dikgeregere pele ga mothepa. Nkgwanama ke nageng di ūele mowe a yo ba go a bēlēga bana a le gōna.

715 Tša lewatle mo di tsigile ka moka di wele lets wipe. Lets wipe a na bjala ka na amela. Ke gore dinuka ka moka di tšetše batho a ba ūtšlane. Ge e le bjala bo tletše dinkgo tše dikgolo. Ke lets wipe batho ba tla robala mathatšeng.

283 716 Dikgudu mo ditnepela ka moka dimpherefere. Ke mpherefere ke wa tšie kgaola kgomo mogala kutu le boele nkong. Ge batho ba yo gola tšie ba ferekana. Go bjale ka magotong. Ka tšatsai lewe kgomo e kgaolwa mogala. Ke gore tshwene ya madimabe e tla hwa. Ditaola tša dipotše (dikgudi) ba di hwetsana motho wa letsolo goba belebele tšieng. Ke moka ngaka goba motho wa tsebo ya go ripsa dikgara tša dikgudu, o wa ripsa ke moka a e lethetsa ya ūala e phela.

717 Thapadime ke ya mo go hwile legwami le mathagadime ke tša mabetwa. (Ditlou) Ke thapadime ya leme le maaka pudi e nonne pudi a ya nona. Ke gore go bolabola maaka, motho o fodile motho a fola.

718

Ge go sepela legwami la ditlou ke legwami. Ke legwani la makgudugo a kgudugile mantsi mooka re bona ka motu go éla. Ge batho ba enwa bjala ba kgobakana, ka moragô ga mo bo fedile ba palakana. Go palakana mowe ga bona ke gona motu o éla.

284

Dintsi tsa dinose ge di tla tlogela motse wa tsôna, motho o wa fit..la a rafa. Ka morago ga mowe di tla sala tsa tloga. monna wa motse jo a jo aga moraka, basadi, bana gamnogô le diruiwa di mosala moragô. Ke ona mantsi mööka. Dintsi tsa dinose uikgudugile motseeng wa tsôna, tso aga o moswa, o kwa ka mogobo mo di tago gona. Ka gare ga tsôna legwami le gona.

719 Ge mabetwa ka moka a hwile go setse go sepela thogwana ke Legwana. Ke lengwana la bakone batho ba morako. Ke gore bakone ba nyaka kudu go dula dithabeng. Ka baka lewe ke dipela ka gobane dipela ke tsôna téewe dinyakago kudu go dula marakong.

720 Ge mabetwa a hwile ka moka go setse go sepela Mathagadime di morupi. (Ke morupi) Ke morupi wa setshoga go tshoga maeba, dikgaka tsa tshoga dibone. Maeba ke a manyana dikgaka ke tse dikgolo. Dikgaka le maeba ditshoga thegodî, bjale batho ba tshoga noga tau, lehu le moloi.

285

Wa okwa mokgoši wa lehu o ila, motho yo monyana o fo tshoga fela. Ba bagolo bona ba bone ka matlo gore ke nnate motho o hwile.

721 Ge go hwile ba na go sepela basadi ke Bokgatha. Ke bokgatha boroko botse pudi ya fata e ya robala. Banna ba lapile go tile basadi. Ke bokgata ka gobane a gona sewe se tla tswenyago. Ge e le motse o buša ke basadi, ga gona senana se se ka rego koro.

722 Ke ona mawa a dithako a a ka godimo le direto tsa ña. Bjale mað awe a ūupa methophô ya batho, le nolaolwa ka kgaraga ya letolo. Bjale ke tla tlalosa mað a tsôna ka

R/V

go ntšha methopo ya batho.

723 Go na le thelumi sa ditshwene, ke lebetše go se ngwala ka godimo ka baka la gore leō la thona e sa le moraro, fela ba re ke selumi thoto. Bjale sona se retiwax ka mokgwa o. Ke selumi thoto sa mathebatheba sa phaga ya makana a magolo a go ja bohwe bja dingwe dibatana. Ka bolaya nkwe ke apara a ke ne malome wa go no fa. Thalošo ke gore pudi ya bongaka ka bolaya ke ja thogō. Ka bolaya nkwe ke apara ka noši ka gobane a gosa yowe a tlago mphediša. Ditshwene di na le molaō o mogolo, ngwana a hwetsana lešegešege, o bega tše dikgolo. Ge a ka ja o tla teiwa bjale ka ge nke di a bolaya.

286 724 Mawa a ditaola mo dintsba methopo. Ke tla thona ka mawa a mabetwa. Ge selumi se hwile ke moraro, ke gore se ntsha ba bina tlou.

725 Ge go hwile thogwana ke makgolela. Leō lewe lentsha ba bina kgomo. Ke leō la matuma. Matuma ke gore ka buntsi ka bo tee ke letuma.

726 Ge go hwile thogwana ke lengwana. Lengwana la le lebello la ditlou le ntsha Bakone. Bakone ke ba bina phuthi. Le bile le ntsha le Baphalaborwa bo dikgoto, Balandi le bawe ba binago bo kgakga-methopo. Bjale ka ba bina noko, ba bina tshwene le Baropedi ba bina kgabo. Ba retiwa ka gore ke Baropodi ba ila tshwene maila roto sa go rwala. Ke bona bawe ba binago kgabo. Serotwana sa kgabo ke mēnō.

287 727 Lewate mo le hwile ka moka ke motlakola. Ditshwene le tsona mo di hwile ka moka e sa le ñna. Ke motlakola wa matsepe, modisi wa kgomo tše rotwe, o dišetsa marothologong. Marothologong ke phulong. Motlakola ke gore a go thana selo. Ge e le molwetsi, o ka se ke wa mo olla, o tla hwa.

728 Dimpampa Magomane ke yena molaudiši wa ditaba tše tše ka kgakala. O tseletswe mo nageng e mowe ba rego ke ſaleng.

Ka ntwa ya makhema ke ge e sa le yo monyana. Ke ge a tshaba
 le basadi. Mphatno wa gwe ke (Matuba/Letuba), o bulutšitše
 ke morenaNtšobjane bodikana. Bogwera a bolotsa ke morena
 Sekwai. Sereto sa gwe. Ke dimpampa le go tsoga bošego
 288 ko lema meropa. Sa bongaka ke se, ke tshakgathane ko gola
 kae, ke thagetše, ke thagatsitše ke Bathoka ba ntomotsé. Ke
 setše ke le thakadu se ŋpa medi.

729 Thlalošo ya sereto thagwe. Tshakgathane ke ge a lathlane
 ditaola fase. Bjale bathoka ba mo thagatsitše ka go kgona go
 tiya baloi. Modiro wa gwe go setše fela go ŋpa dithare.
 A tswela pele le go laudiša ka ditaola tša matolo. Tšona di
 tla ngwadiwa ka mo fase.

730 Ditaola tša matolo. Gare ga ditaola tšewe di ngodilwego
 ka mo kgakala go na le ditaola tša matolo. Maina a tšona
 ke a:- Serulo, modimo, Ditlou, Dipudi, Diphutni, Dinare (Ma-
kwena) Dinku (nava) le malope le Ditau. Bjale tšena tša matolo
 ba di ntšha matolong a dipholofolo tše di ngodilwego mo ga 704.
 Ditolo tše a di ntshe mothopo, di fo ŋupa fela gore motho yo a
 binago pholofolo ya gore o wa babja go ba a babji. Ke gore
 289 ge ngaka e ka digaša fase ya kwaēla, ke gore motho yowe o
 wa babja. Ge e ka tsoga a babji. Fela tše la tša go ntsha
 methopo ya batho ge di ka bolabola gore le ge a ts'gile a tsoga
 selo o tla babja. Ba tla mmotša gore a gona go ya ~~fx~~ galegale
 o tla babja.

731 Ge ngaka e ka re e laola molwetsi, ditaola, teola ya
 molwetsi ya hwa ya lebella mowe motho a tswago gona, molwetsi
 yowe a ka se ke a phela. Molwetsi le ge a babja e rata gona
 taola ya gwe ya fela e tsogela bothaba-tšatši. Gona ba
 re molwetsi o wa babja fela o tla fola. Motho yo mongwe le
 yo mongwe ge a tsoga o iebella bothaba-tšatši. Ke basadi ba
 rego go lebella bothaba-tšatši ba gona ba go huralla. Ke gore
 ke ge ba rota.

290

732 Matolo a ditlou a no ba nabedi fêla. Ke la monna le la mosadi. Tau ke pholofolo ya go ja dingwe dibata. Wa bona ditsugile di a tsoma. Ge o laola tsa ka motseengwa'go, ba re ka gare ga motse go sepela dibatana. Ka baka lewe o swanetše go se thalefela. Thogo ke tshemo ba thagolela, ka go riale mowe o swanetše go ya ga ngaka ela ya go aga metse a tle a o tsosé.

733 Modimo le malope. Modimo e fo ba kgagara ka e tee. Malope le yena o bjale. Malope o supa bogale bja dipheko. Ke gore ge ngaka e go file pheko, o ya ga e ngwe ngaka o laolela pheko ewe. Ge pheko e le pheko o tla hwetsana malope a galifile, dibatana ka moka di robegile. Modimo, letolo la Modimo le supa pelaelo ya badimo goba ge ba ✕ se na pelaelo.

734 Ditou ditola tsa tsona ke tsa ba bina tlou. Ditolo tsa tsa ditlou e ke di ka dira kagantshane. Ke nnete go bjale ka ge go na le ditlou tsa mabetwa. Bjale tse tsa ditolo ke tsa dikolobé. Ke kolobé ya monna le ya mosadi. Ditolo tse di bitsiwa tsa ditlou ka baka la gore di nyakilo swana le ditlou ka meno a tsona.

291

735 Ditolo tsa dipudi le diphuthi. Ditolo tsa dipholofolo tse di na le legwami, Mathagadime, thelumi le thogwana. Bjale a ba di bitsi ka go riale sowa ba nore le ke la phuthi goba pudi ya pholo. Bjale di supa gore ke yo monyana goba yo mogolo yo a fokolago. A di ntshe mothopho, di no emela lebakeng la gore go tibiwe motho yowe a binago pholofolo ewe fêla gore o ene bjang. Phuthi ba re ke mokone wa go tiya dikgopo le matsogo.

736 Dinare, ditaola tse tsa dinare di bitsiwa gore ke dinare. Ge motho a gopola a ka re ke ditolo tsa dinare. A se tsona, ke ditolo tsa matabo. Ditolo tsewe tsa matabo di supa ba

bina kgomo. Di na le monna le mosadi gammôgô le bana ba tâona.

737 Ditolo tâa dinku. Ditolo tâe tâa dinku, di ſupa ba bina nku. Le tsona gona le monna le mosadi gammôgô le bana ba tâona. Tolo ya monna e bitâwa Hapa.

292 738 Therolo le nong-tâhiwa. Ditolo tâe pedi tâe, therolo ke ya tshošo goba pabala. Nong-tâhiwa ke tolo ewe ba hwe-tsanego pholofolo e hwile e bodile gwa topiwa tolo ya yona. Nong-tâhiwa e ſupa mosadi wa mothologadi. Therolo se ſupa monna. Ke tâona ditolo tâewe di na, o ka kgotwaneng ya ngaka gammôgô le tâona ditaola. Ditaola tâa go ntâha methopho ke lesome le tâe ntabe. Ditolo tâe masome a mararo le metso e ntabe ke tâe di binwago ke batho. Ditolo tâe thlano di ſupa fêla bogale bja dipheko le dilo mo ditena ka motseng.

739 Mangaka ba rela matolo maina a ôna. Maina, awe a tsibiwi ke ngaka e ngwe le e ngwe aowa a tsibiwa fêla ke yena mong wa ôna. Bjale ka ge e ka re mo pudi goba nku e thlabiwa ya thlabiwa ka leina la motho. Ke moka letolo lewe le bitâwa ka leina la motho yowe. Bjale ge a laola gona le dingwe dingaka o wa di thlalošetâa gore e ke mokete ka gobane e ile ya bolaiwa ka baka la gwe. Ke mowe o hwetse-nago ditolo tâe dingwe di na le maina.

293

740 Dikgomo le tâona di na le dikgagara gammôgô le morula. Tâa dikgomo ba a ripa dikgwata. Bjale dikgomo di a thabiwa, tâe dingwe di thlabiwa ka legowa. Bjale ke moka ngaka e ripa kgagara, kgagara ewe ya yona o tla e bitâa gore ke legowa. Gona le ka e tee fêla. Bjale ge e ke batho ba fapanwa ka dikgomo, ditaola di tla e ſupa. Kgagara ya morula e na le malokaganya. Yona e ſupa sethare. Ge motho ba mo tâhetse-ditaola di tla ſupa yona.

741 Jankgonyane, o diriwa ka diphate, ba dira malokaganya.

RM/

O diriwa ka diphate t  a theragala le dithaka. O wa kgona go hunapana le go thoromuluga. O laola mong wa ona a o swere ka (diatla) theata. A o kgone go laola pele ga gore mong wa ona a bolabole. Mong wa ona o re ntshupe moloi, ke moka wa tharamologa wa re twii. Ka morago ga mowe o kobola moloi ka mothekga wa   na. A goma a re ntshupe yo a babja go sa mo   upa.

294

742 Mankgonyane e o kgone go ntsha mothopho wa motho. O fo kgona go   upa f  la. Le bolwets  i bja motho a o kgone go thatolla. Le t  ewe di tla go thaga a o di kgone. Sa   na ke go fo   upa f  la. Ke   na modiro wa mankgonyane o mogolo. Ba o r  ta ka gore, ke Mankgonyane wa magata pududu ya nam  la mooka, mabala a   alla mookeng. Ke thepudi ya magata dingwe. Wa bona kgudu e kga morgo topa o lathle.

743 Ditsola ke t  ona t  e dikgonago go thalo  a. Ge motho a loilwe di a   upa, le baloi bawe ba loilego molwets  i. Dia kgona go tiya moloi le go bolabola sewe se tla thlagago. Di tseba le go thlalo  a mohuta wa bolwets  i bjowe bo babjago molwets  i le gore bo tsene bjang mele wa gwe. Di bile di tseba le dithare t  ewe di lebanego go alafa bolwets  i bja mmabji.

295

Temana ya 7: Thu  o ya seatla, mekgwa ya kalafo.

744 Mekgwa ya go kgomaganys marapo a a robegilego. Marapo a dula a na le bo ngwanabo, go e lelet  a gore le lengwe ge le ille la thokgega a t  ee lela a thib  . Ngaka le ge e bona gore marapo a yona a lekane, a e lebale go f  la e dira a mangwe. Ge lerapo le lengwe le ka robega le se na le letago le thiba ngaka e ya le rokaganya gore e tla re ge e nyakela la go le thiba, lela le be le pepetedit  e.

745 Thobego ya lerapo goba phulego ya lethuma. Lerapo lewe la go robega le thudiwa masobana ke moka ba tentsha lerala ba

RM/

a tlemaganya. Thulego ya t lethuma. Lethuma mo le thulegile a le laole gabotse ka baka la gore le tsena ke phefô. Bjale ka go riale nowe ngaka e swanetše go le thiba ka mmoto gore phefô ya se ke ya tsena. Ka lona lebaka lewe o dutši a nyakêla le lengwe.

296

746 Seatla se thuša le ge motho a robegile. Ge motho a ka robega leoto, ba mo logela sefagalagatha. Sefagalagatha ba dira ka diphate tše ditshese, ba di bapa ka dinti ka dintheng le ka dithitong. Dinthia le dithito ba di kgupetsa ka mokgopa wa go butšwa ke moka ba o rokella. Ba direla gore tša se ke tša mo thaba. Ba otolla morobegi gore marapo a yo kgomagana, ba phopoletsa ka seatla ka kwa gore a kgomagane ke moka ba mo ratantšla ka sefagalagatha. Motho yowe o laiwa gore a se ke a gata ka lona fase. O fiwa mekôkôtôlo ya go sepela ka yona ge a e ya kantle.

747 Motho a ka se ke a fo robega. Mooki o swanetše go kitima le dingaka go tšama a okwa gore molato keng. Ditaola di ka se ke tša fo homola, tšona di tla tiya moloi. Le ga go le bjale ngaka e tla mo fa dithare tša gore a yo apeya a gata molwetsi ka tšona. O tla re ge a okwa le sa ope ya ba gona a likisago go gata fase ka lona.

297

748 Molaô wa segagešu a okwane le gore motho a ripiwe. Le ge motho a ka robega mowe o bonago gore lerapo le dubagane, ga gona taba taba kgolo ke sefagalagatha. Le ge lesapo le ka tswela kantle ya ba a ka thoko e ngwe le dubagane, ge ba phopholetsa ka seatla ba kwa a lla a re šagašaga. Sefagalagatha ke molaô, ba mo tlemella thona. Le ge a ka robega letsogo molaô ke ona. Le ge lerapo le ka gana go boela madulong a lona, ba fo tlemella ka sefagalagatha, le tla ba la fôla le le bjale. Ge le fodile o tla no hwetsana le gwilimile ka theko e ngwe, ya ba molato a o gona kgane ke ge a fodile. Thegole ke sa bo kgomo, ge e le sa motho se thotsa se boyas motseng.

RM/

749 Kotse ke ya badimo. Ge motho a ile a robega ba re ke malepela. Malepela ke gore ba mo dirile gore a yo robega. Le ge motho a ka namela godimo ga sethare a wa go bjale. 298 Mowe ba ya go ba re ditaola di re ke badimo, gona ke kotse. Fela dipelaelo di tla ba godimo ga badimo. O tla laiwa gore a fela a gopola badimo.

750 Bjale ka monna yo Mampadi Masete. Wa rapa dimo le ja wena. Mosadi wa gwe o ile a dira bjala bja go thetha thetha-thwa. Banna ba ile ba ya ka buntši kgekge ya lla. Kgekge ke go rema. Bjale thethare sa wela monna wa batho bawe, sa mo roba leoto. Ka lebaka lewe ke be ke modisši wa dikgomo. Ka ditsebe ra kwa gore o robegile, ka matho ra se ke ra bonak ka baka la gore e be e le rena bana. Go lla mo alla ka gare ga ngwako ra kwa. Ge ba re lerapo le ganne go boela madulong ra kwa.

751 Bjale moremi wa sethare o swanetše go lefa. Mogobadi ka nosi a re motho wa batho bawe, a ka fo feta le molore wa maaka, a na molato ka gobane a ſe yena ke di dira ke batho. Ba ile ba fo mo tlemella sefalagatha gore leoto la se ke la sepela le ya kowa le kowa. Sepela ewe e bitsiwa go tsoka. 299

752 Mampadi o ile a fola ka moragö ga dilemo tše pedi. Leoto la gwe le ile la gana go boela madulong ka baka la gore a ba ka ba phakiša ba mo otolla, o ile a ba a robala ba tsoga ba mo logela sefalagatha. Bjale a le thana kgatšu ke ntho. Ge ba re ba likisa go otolla a kwa x bothoko kudu, a lla mollö o ba ba go ba mo lethetsa. Leoto la gwe le ile la gwelema. Le ga go le bjale o be a gata fase ka lona.

753 Mokgwa wa go kgoga sethare. Kgale dilo tše ba go ba ba re ke dipipi e be di se gona. Bjale ka go riale mowe, e be ba boopa matsopa ba dira dipipi goba ba kgoga ka segokgothi. Ngaka e kgekgethela ditsheta ya di fa molwetsi. O thathela ditsheta tšewe ke moka a kgoga ka thona. O goga mosi a

metša o mongwe a o ntšha ka dinko.

300

754 Dithare tše dingwe ke tše go orela. Ngaka e dira ditsheta ke moka ya laela mooki gore o re go fithla, o di gadike ka lebeya, di re kowa di tupa moši ke moka o mo kgurupetše ka kobō. Kobō ewe ba e tsuekgatshekga ka Matheko. Le ge a ferella ke muši a swanela go kgurupulla kobō, ka gobane a kgurupulla o fidisa ke ngaka. Dithare tše dingwe ke tše go fo oretše diatla fela. Dithare tše go oretše diatla fela ke ditsheta tše go alafa lehu. Ditsheta tše dingwe ke tše go bofela, tsewe mosadi o oretše le ka pele. Dithare tše dingwe ba kgoga ka dinko, tsewe ba fo tshuba e le badi.

755 Ditsheta di a ſidiwa ya ba tshidi. Ka moragō ga mo ba oretſitše moorela ke moka ngaka ya di tshuba tše napa tše swa tše fell. Ka morago ga mo di feletše ke moka ba di ſila yaba tshidi. Ge e le kōrēlo ya malopō ke moka tshidi ewe ke yak go loma difeka, le ge go fekolla moalafiwa ge a ile a fekela.

301

Ngaka ex tloga le e ngwe tshidi e newe a fa lethosana lagwe. Lethosana ke gore motho yo a ilego alafiwa ka baka la malopō.

756 Ditometše di tswa gona ditshiding tše go ūrēla. Bjale ngaka e bothale kudu, ka baka la go tšama e tšeysa ditshidi tsewe tše batho bawe a ilego a ba oretše. Ke moka o dira moraba o mogolo ka tšona. Bjale motho no a e tswa a lla, o wa kgona go mo thuša ka tshidi e la. Wena motho fela a o na thōkōmēlō na yo kudu. Ka baka la gore mowe o be yago o ka fo lebala. Mothomong ya go ga ka ntsha. Bjale ngaka e na leſedi kudu ka gobane ke bophelo bja gwe.

757 Go apeiwa sekgomā. Ke modiro o mongwe wa dingaka. Sekgomā se apeiwa ka metši le magakabje. Thona o wa peya ke ngaka. Bjale molwetsi ge a ka kgurupulla kobō kantle le taelo yax ngaka, ba fekudišiwa ke ngaka. Mofekudišiwa o ntšha pudi. Kganthe di-

302 korêlô tše dintsai o fo ntsha khogo gova dikhogo tše pedi yaba ke moka molato o fedile.

755 Mokhwa wa go dira khorelo ya meeti le magakabje. Ngaka e nyakera uithare ke moka ya dikhekhetela ya ba ditsheta. Ke moka a di tsea a di fa mooki, a mnotsa gore o swanetše go lala a di enetsetse ka gare ga meeti. Ka mowe pitseng ya ditsheta go tshediwa tshidi ya lekhopo, e robala le ditsheta tšewe. Mooki o swanetse go lala a nyaketse dimati le matapa a magakabje a phethago menwana e mmmedi.

759 Thekhoma the a apeiwa e sa le ka moswanyana. Mahube a basadi mo a hubala ba gotsa mollo ka dimati ke moka ba besa magakabje ala. Ba epa sekhudu, ya re kowa magakabje a swele e le a mahubedu, ke ioka ba tshela meeti a la a ditsheta ka kowa moleteng. Bjale go lukile molwetsi o swanetse go apeiwa.

03 760 Pele ga gore a apeiwe o fiwa ke ngaka melao. O mmotsa gore wa se k ke wa khurupulla kobo. Wa khurupulla o molato. Bjale ba mo apudisa dikobo o dula khanfsi le molete. Ba mmotsa gore ge ba fakela letapa a fele a tswela mare ka kowa meeting a go bidisa ke magakabje. Bjale ba fakela matapa ala. Ba kaba ka diphatisane ka baka la gore a fisa. A re kowa meeti a bela go bile go thunya musi, ba mokhurupetše ka kobo. Kobo ewe ba e swara ka matheko ba e ba pola. Ba direla gore a se kex a khurupulla.

761 Ge magakabje a la ba go a fakela pele a fedile maatla, ba fakela a mangwe. Ba dira ka mokhwa owe go fithela ka moka ga ona a fell. Ka morago ga mo a fedile, ke gona ba khonago ba mo apola kobo. O tla bona mmele wa gwe ka moka o k lobile ka kudumela. Ka goriale mowe ke gore madi a gwe a palakane. Ka gobane go apeiwa sekhoma ke mojana wa madi.

762 Mekhua ya go gatisa go thinyaga. Ge motho a ile a thinyega, ba swanetše go mo otolla. Ka go otolla mowe ba direla gore mo go be go kelekane go gome go boele. Bjale ba mo nyakella dimati tsa mothare wa thenyalo o fela a gatisa ka tsona. Dimati tsewe di apeiwa, tsa re kowa di budule ke moka a fela a ntsha ka le tee a gatisa ka lona. Ge le fola o wa le boetsa, o tseyalengwe. Ke moka o dira bjale bjale go fithele go fola.

763 Mothare wa thenyalo. Mothare o, o bitsiwago mothare wa thenyalo, ke mothare owe motho a ya go a wa godimo ga ona ke moka a hwa. Ge motho a ka gobala ba fela ba gopola mothare owe. Bjale ka mogo o o lego tshemo ya Thebeseletse. Diphephe le tsona ba gatisa ka tsona le digwere tsa go epiwa. Go gata go dira gore maui a palakane. Ba thoka go uira bjale maui a ka tsilelana, ke moka ya napa ya ba senyalosago se fole.

305

764 Moruti wa bosego korelo ke letshego. Ge ngwana a rota bosego, o swanetse go rotela letshegong pele ga gore a emalaong. Ge mosi wa letshego o tupa ka baka la go kwa moreto, ke moka o o retsa bopele bja gwe. Ka go riale mowe ke kalafo ya gore a se ke a rota. Nto ya mereto e ya nkha, e nyaka mosadi ya sedi.

765 Thlokomelo ya ngwako ya mereto. Mmago bana o swanetse go thlokomela ngwako. Batho ba robala godimu ga magogo gammogo le bana. Bjale ka go riale mowe moruti o rotela godimu ga magogo. Ka godimu ba apara dikobo tsa bosego. Dikobo ge ba apere ba tshekhamela ba dikalakatela ka baka la gore ba se ke ba tena ke phefo. Ka lona lebaka lewe le tsona di kolobisiwa ke mereto.

306

766 Mokhwa wa go thlokomela legogo, kubo le lebato. Pele mo mmago bana ge a tsoga o phutha kobo. Ka morago o alola

legogo. Bjale ge a bona gore bana ba ratile, legogo le kobo o di anega letsatsing. Ka morago ga nowe o oka magala ka lebeya o tsmela kowa goudimo ga moroto. Magala a la a tla dira gore lebato le ome. Kobo le legogo x di omisa ke letsatsi. Ke yona thlokomelo ya go dira gore ntlo ya se ya nkha le gore diboko ts'a se ke ts'a ba gona.

767 Monkho wa mereto o baka dintshi. Dintsi ts'ewe ke ts'e ditala ts'a go nya mothathe. Motho mo a dibona o fo bona e ke di a bapala, di ngonga godimo ga se diba sa mereto. Ka morago ga ngongo ewe ya yona ke moka e nyele mothathe. Mothathe owe o fetoga gwa ba diboko ts'a go loma batho. Khanthe ge mosadi a ka fela a beya magala, diboko di ka se be nthe.

307 Thethare tha moroto ke go orela ka letshego. Sethare sa diboko ke go okolela magala. Sethare sa kobo le legogo ke go di anega ka letsatsi.

768 Go lomega le go thabela. (a) Go lomega. Kudu go lomega ba tseba ge ba lomega motho mo a opa ke thogo. Gona go bjale fela ge motho a ile a gobala madi a se ke a tswa ba mo lomega. Selo se ba lonegago ka sona ke mothogo. Mothogo o diriwa ka lenaka la khomo e nyana. Ka ntheng wa ona ba thula lesoba ke moka ba goma ba thiba ka motu. Ge motho a opa ke thogo ba molomega mathaa ka ona. Ge baloi ba mo tentshitse dingwe ba lomega ka ona. Mothogo o thusa kudu go goga madi mmeleng.

769 Ditsheta ts'a go rola thogo. Ge molwetsi a tshaba go lomegwa, gona ba mo nyakella dithare ts'a go dira gore a orele. Ba tshuba ditsheta ka lebeya, ts'a re kowa di e swa a orela. Dipilo tsala ke ~~mam~~ moka ba sila ba totsa lenti ka tshidi ela, ke moka ba motema thogo.

308 770 Baloi ba loya ba tentsha batho dilo ka meleng. Baloi

ba tentsha motho dilo ka mmeleng ka mokhwa o a ka se ke go a ba bona. Ge o le motsumi ba tla go tentsha dinama tsa diphoofolo. Ge o le molimi ba tla go tshela mabu ka mathong goba mabele. Lehodu le lona lehu la lona ke mad bohodu. Leeba le a lla ka teng ga motho. Khogo le yona e a lla ka teng ga motho. Dikhare di a tswa ka dinkong tsa motho. Leonya ke selo se se golox bathong, ka baka la buloi.

771 Leonya ke gore botseba go gola mmakana. Batho a ba ne se se ba khathisago. Motho a ba se taela, o wa bolaiwa. Wa ba sebodu le gona o wa bolaiwa. Wa ba mothale le gona o wa bolaiwa. Ba re o tla laya butsi. Wa ba matsumi, ba re mmakana bangwe ba epsina ba seba ka dinama. Wa ba molimi o wa bolai-wa. Lehodu lona a le na taba ge le bolaiwa.

309 Bjale ka go riale mowe a gona boemo bjowe motho a ka e ke misago go bjona. Ka baka lewe motho o swanetse go phela ka fathe ga dingaka. Mothomong matsatsi a mabedi a mararo a tla thaba o tha ngatha buswa.

772 Maphowase e be e le motsumi yo mogolo mo nageng ya gesu. O be a etswa a e ya manaka a yo bolaya dipholofolo. A dire mesaso e mentsi, ke moka a boe gae go tilo bitsa basadi ba yo rwala. Tsatsi le ba tsenago ka lona mu gae ka auswana wa lona batho ba wa dikheregere motseng wa gwe, ba yo reka dinama ka mabele. Ba dutsi ba rex mmakana.

773 Maphowase a thoma go baba ke letolo. Ba thoma go phopholetsa ka go mo gata ka dimati le aigwere. Ba mo gata ka tsona ba gopola gore o thinyegile. Dikhatiso tsewe ka moka ga tsana e ile ya ba lefela. Bjale ba bona gore bokaone ke go tsama ba okwa gore molato keng. Ka gobane kantle le tsona ba ka se ke ba khona selo.

310 774 Ba ile ba tsama ba laolela leoto. Bjale ditazola tsa ya tsa ba botsa gore ba mo faketse megwapa ya dinama.

Khuru ya gwe e ka se ke ya fola kantle le gore le hwetsane ngaka ewe e tebago go ntsha dilo tša mohuta owe mmeleng. Ngaka a e ke e re nna ke a khona. Bjale ba dira gore a ba alafele molwetsi. A re go bona nna ke nna mosupa sela fela. Ka go riale mowe ke gore bolwetsi bjowe a bo tsebe. Bjale a laolela pheko, ditaola tša dumela. A ba fa pheko ewe, a re le se ke la ya la dula le nyakele ngaka e e khonago go lomega.

775 Maphowase o ile a goba selemo ka moka. Bjale o be a fetngile seretele. Seretele ke gore motho wa go se khone go sepeia. Basadi ge ba e ya masemong, ba anega mabele khaufsi ga gwe. Ke moka modiro wa gwe ke go raka dikhogo. Bo re a khona ba ile ba leka ka maatla ka dithlare tša go thabela, ka moka ga bona ba ile ba sitwa.

311

776 Ba kwella ngaka ya mothogo ewe barego ke Makelane. Ngaka ewe ke ngaka ya mothoka. Ba ya go yona. A ya a ba fa mothogo, a o thintse ka dipheko tša gwe. A ba laela gore le tla fithla la molomega ka ona. Dilo tšewe ditswago le ditshelle ka lebeng, le dibee ga botle ka tsatsi la gore ke nna yowe ke a tla. Ke moka ba laela ba tloga.

312

777 Maphowase a lomega ke m sad i wa gwe ka mothogo. Ba re go fithla ba thoma go molomega. Ba ile ge ba lomola mothiogo wa mathomo, ba hwetsana marapo a dipholofolo, ba a khotholela ka gare ga leeta. Ba goma ba lomega, ba lomolla, wa boy a o rwale megwapa. Le yona ba ile ba e khotholela ka leeteng. Ba goma ba lomega la boraro. Ba ile ge ba lomolla wa boy a le madi fela. Ke gore dilo tše la tša go ba di mo tswenya ui feletše. Ba x rwala lebeya ba ya ba ie beya ka ngwakong.

778 Maphowase a khomela boroko bjo bogolo. Ba ile ba molomega ka meriti. Ka morago ga mo ba feditše go mo lomega ke moka a napa a khomela. O ile a khomela go fithlela letšatši le dikela. A ba a tšeaya le bosegoo, a phafoga ka moswana.

RM/

Ke gore dilo tše la tša go ba di loma khurung di tswile.

Bosego le mosegare e be go fo swana, o be a sa robale. Go fo kwala mokhosí wa go lla. Monna yowe wa mothoka a thusa mokhalabje yowe, ke moka a fola.

779 Thekhalela a tla ka tšatši le la a gore o tla tla. O ile go fithla ba mo supa dilo tšela tša go tšwa khurung. A re ke tsona dilo tše tša go ba di mo tswenya. Go sa kwala selo go riale ke ngaka e butšisa molwetsi. Molwetsia re sowa o nkalafile. Bjale ngaka ya re ke go nyaka khomo bakeng sa kalafo ya ka. Yaba molwetsai o na le dikhomoo, a napa a mo supa khomo. Ke moka molato wa fela o etla mowe.

313

780 Madiagane e be e le monna wa go reya dipela kudu. O be a sa sebe ka morogo. Tšatši le lengwe le le lengwe ge a yo tholla melabo, o be a boyo a robega ka dipela. Batho ba e ya ba reka dipela tšewe. Thana ka e tee mo e tetše mabele ke peia. Ba reka dipela tšewe ba dutši ba re manakana ba ngwe ba epsina ba šeba ka dinama. Ba ile ba leka gore ba ka mo tentsha dinama mmeleng, tše šita. Ka baka la gore ke maboya difetotswe.

781 Madiagane a tanya marabe. Mmele wa Madiagane o be o na le ditswana o thaba. Ke gore dipheko tša go mneya mmele e be di lebogale. Bjale ke ge ba mo ela maanong a gore a hwetsane a tantse marabe, re bone gore o tla o tanyolla. Ka nnete go ile gwa ba bjale. Ka tšatši le lengwe a re o tholla melabo, a hwetsana molabo o mongwe o tantse marabe. O ile a tshaba mo tshabo o a se šu go a ke a o tshaba.

314

782 Madiagane a epitsa ka gore ke nna Morei. O ile a re go fithla gae, a khowa mokhosí wa gore ba ga Madiagane le nyaka go mpolaelang. Ge e le go reya a ba thibele motho. Motho yo mongwe le yo mongwe a ka fo reya. Salang le naga ya lena, nka se ke ka re ke reile dipela ka sokologa ka uta marabe. Go tloga lehono a še nna wa ga Madiagane,

Rw/

ke nna wa ga Morei wa go reya pela, ka sokologa ka uta marabe, marabe wa mpa dikholo.

783 Morei a khuduga nageng ya ga Madiagane, a tla a dula mo nageng ya gesu. Marabe yola o mo kwisitše bothloko, o mo-tswetše mare ka mathlong. A ka a tseba gore marabe o mo-tswetše ka mokhwa mang. Ka baka la gore o filo re go o bona, a napa a goma ka thaka nthago a napa a tshaba. Ka pono e la ya gwe ke gona e mo tswetše. Morei a baba ke mathlo a go ſita dingaka.

315 784 Bolwetsi bja mathlo bo a boniwa. Bjale ka go riale mowe, dithlare tſa bjona di fo nyakiwa kantle le go ya ngakeng. Bjale dithlare tſewe ge di ka ſita go alafa mathlo, ke gore mathlo awe ke a go ~~mm~~ loiwa. Gona ba swanetše go ya ga ngaka yo laola, ditaola kex tsona tſewe ditlago ba botsa bolwetsi bjowę gore bo tsene ka mokhwa mang. Ba bile ba dira bjale, ka baka la go bona bolwetsi bja mathlo bo sa foile.

785 Ngaka ya ba botsa sethabi sa mathlo. Ba ya ngakeng. Ngaka ya tsholla marapo a yon. Ditaola tſa matswa thesiko a di thalose bolwetsi bja molaolwa. Dibolela fela tſa meso. Ditaola dikhona go bolabola ge molaolwa a di swere ka diatla tsa gwe. Ngaka ya re a di khope. Ke moka molaolwa a di khopa, a bolabola sewe se mo tshubago. Ka morago ga mo a feditše go di bolabolela, a di gasa godimo ga legogwana.

316 786 Ngaka ya thoma go bolabodisa ditaola. Molaolwa yena ke wa go dumetsa. O tla re kowa ngaka e homotse go bolabola yaba gona molaolwa a tsama a ganetše ngaka mantsu a mangwe. Mowe e bolabotsego nnete, o tla dumela gore mo ke nnete. Ngaka ya re ke mokhudungo va lepoto e mengwe merwalo e ya ſala. Ka go riale mowe ke gore le tswile le tshaba mo letswago. Monna e be e le morei, bjale ka tsatsi le lengwe a hwetsana a tantse marabe. Ke ge a napa a tloga

a siya molabo wa gwe. Mathlo a gwe a tswetsé ke marabe. Nyakela ngaka ya go khona go lomega le tla bona mathlo a fola. Kantle le mowe gona a gona selo.

787 Ba gopola monna yola wa ga Makelane. Makelane a ya a ba fa mothlogo. Ba boy a ba lomega molwetsí ka ona. Ba ile ba ntsha maboya a dipela. Gabedi ba ntsha maboya a dipela. Le lomego la bone ba ntša matshokho ke gore mahobe.

317 788 Ngaka ya šala ya tla go tlilo bona molwetsí. Ge e fithlile ya hwetsana molwetsi a fodile. Mathlo a gwe a boetse a bona. Ba mo supa dilo tse la di tswilego ge ba mo lomega. Dilo tse ka moka ga tsona di tswago ge ba mo lomega di tseya ke ngaka ya ya ya fetola dithlare ka tsona, a goma a di boetsa mmeleng wa molwetsí ka go mothebela. Bjale bakeng sa kalafo e ke nyaka khomo. Ba ile ba ntsha khomo ba mo fa ke moka molato wa fela o etla mowe.

799 Makhatako e be e le molimi a budusa mabele a mantsi. Baloi ba mo tshela mabele magetleng. Magetla ka moka a be a fo bela, a re go sepela dilo ka gare ga magetla a gwe. Ba ile ba gopola gore ke madi. Ba mo thabelanya ka dithlare rsa madi. Tša se ke tša thusa selo. Ba leka go fo lomega ka methogo e ba fo duilago ba lomega batho mo ba opa ke dithogo.

318 Madi a ka a tloga a ile a tswela pele ka maatla. Dilo tšewe khanthe e be e se madi, e be e le dithoro tša mabele gammogo le lesukedi.

800 Ba ile ba ya ga ngaka ya go teba go lomolla dilo tša mmeleng. Ngaka ewe e be e le ngaka ya mosadi, leina la gwe ba re ke Mašilu. O ile a ya ka nosi a fithl a lomega molwetsí. Ke gona ba bona ka mathlo gore molwetsí o be a bolaya ke mabele le lesukedi. Mothogo wa mathomo o ile wa boy a le lesukedi. Wa bovedi wa boy a le mabele. Wa boraro wa boy a le madi, ke gore dilo tše tše go ba di mo tswenya

di fedile.

801 Makhatako a napa a fola. Bjale ngaka ya rex se phoko sa bina malapa se a fiwa. Ka go riale mowe ke nyaka mputso wa thlare tsa ka. Dithlare tsa ka di lifiwa ka khomo. A ba ka ba lapisana le ngaka ewe, ba ile ba napa ba mo supa se meeting. Ke moka molato wa kalafo wa fela o etla mowe.

319

802 Go thaba ditso. Gona le malwetsi a ditso. Malwetsi awe a thabiwa ka leneko motho a khona a fola. Malwetsi a ditso ke a : Thethipidi, lentso, thokhela thesemane le kodi. Malwetsi a thabiwa. A thabiwi ke batho ka moka aowa go thaba ba tibi. Le gona go thaba go thaba banna ba ſiſi. Ge o se x na ſiſi o ka se ke wa thaba ka gobane madi a go a tla ſiya gammogo le pad pelo ya go etla tshaba.

803 Bolwetsi bja thethipidi. Thethipidi se nyaka kudu go tswa mulaleng. Se sengwe se tswa ka gare se thengwe se tswa ka khakala. Ke gore se kokomoſa letlalo. Bjale se sa go kokomosa letlalo ke sewe ba khonago go thaba. Ba thoma ba gatisa ka dithare ka morago ga mo se butšwetsitſe ke gona ba mo thabago. Sesipidi sa ka teng ke thona sewe se tawenyago ka gobane motho a ka se ke a khona go se thaba.

320

Thona ba fo apeya dithlare a gatisa ka tsona. Meeti a tsona o muma a tsokotsa ka ganong. Se tla ba sa phulega ka nosi. Sa letolong ba tibitsa makhuru.

804 Lentso, lentso ke thetso sa go nyaka go tswa kudu maragong. Lentso ba re lebaka ke go dula matshegong. Lona ge le tswele motho, ba kha diphephe tsa mokhalo ba phara ka tsona. Ke gore ba direla gore le phakise go ntsha monopo. Ke gore ge monopo o tswile ke gona le budule. Bjale mothabi a ka retiwa a tla a mo thaba.

805 Lentso a le thaole, monna le a mo tswa, mosadi le yena. Nka se ke ka bolabola ka bana ka gobane go tshaba bana a go

321

boifisi. Batho ba sisi gantsi ke banna. Bjale lentso mo le tswile mosadi ke mankhapana. Ge gona le mosadi wa go khona go thaba o swanetse go ya ga gwe a yo mo thaba. Ge a se gona gona o swanetse go thabiwa ke monna wa gwe goba mokhalabje. Go khona go thaba ke go khona go gamola gore boladu botswe ka moka. Motho a ka khona go thaba a se ke a khona gogamola. Motho yowe a khone ka gobane le tlo goma la roka gape. Bjale go thabiwa la bobedi go bothoko kudu.

806 Thokhela, ke thetso se se nyakago go tswa diatleng le maotong. Thokhela ena le matshotshonkha. Bjale yona a e thabiwi ka lemeko, Motswiwi wa thokhela o swanetse go nyakela le thaka-noka a e thabe-thabe ka lona. A e na boladu ke madi fela. Bjale ge a dirile ka mokhwa owe, e tla falla madi ya ba ke moka e fodile.

807 These mane, ke bolwetsi bja go tswa dintshing. Bolwetsi bjo a bo thabiwi bo alafiwa ka botswana fela. Ke gore ge se tswile mothankana, o ya ga motswana wa gwe. O mo gothela ka lebole. Ge e le mosetsana le yena o ya ga motswana wa gwe. O mo gothela ka lekheswa. Ke moka bolwetsi bo a fola.

322

808 Kodi, kodi ke bolwetsi bjo soro. Bolwetsi bjowe bo nyaka kudu go tswa molaleng le mageteng. Bjowe a ba bo khone go alafa. Khale motho a tswa bjona, o tla no ba a no hwa alk le nabjo. Matusatasi a bo lehono makhowa a thusa, ka baka la gore ba kheila motho a phela.

809 Leino ke bolwetsi bja meno. Le ge malwetsi a sa phak phalane ka go baba. Fela bolwetsi bja leino e ke bopele. Gona le bakhoni ba go ntsha leino. Khale leino e be ba ntsha

ka morokola. Ba falla marinini ka moka a ya fathe. Ka morago ga mo ba faletse, ke k moka ba tentsha morokola ba yo le swara ka medi ya lona, ba letekola. Matšatši a bo lehono gona le dikabo tsa go lekaba. Ke di tla le makgowa. Montshi wa leino o lefiwa ke montshiwa ka khogo.

323

810 Koro lentsu le le ngodiiwe mo go 721.

Bjale mo ke le ngwala ka baka la thaloso, Kooro ke gore motho a na bo ekarabelo. Motho yowe a bolabolago go bontshagala gore, ge a ka re kooro a ka motiya. O ile a re kooro, ke gore o ile a bolabola ge a mo tiya. A ka a re koro. Bjale wa mo tielang a sa ka a re kooro. Tshoso goba Pabala 738. Di ngodiwa mo ka baka la goba. Tshoso e na le maina a mabedi a Tshoso le gore Pabala . Go huralla ga monna letsatsi, ke gore bothaba tsatsi. O lehuralla mo a enya. Bjale ka ge khorallo yamosadi e ngodilwe mo go 731. Khurallo ya mosadi e go bedi, ya bobedi ke ge a enya.

Temana ya 8: Tebo ya se e lego maatla a dilo.

324.

811 Dithlare di na le maina a a tsebago ke mang le mang.

Bjale dingaka di gakantsha batho go bitsa ka maina a Sele.

Bjale ka go riale newe motho o wa gakanega. A hwetsana leina newe e ke a ie gona mo nageng e. Khanthe mothlare owe o wa o tseba.

812 Ke tla ngwala maina a dithlare le malwetsi ka godimo.

Di tla ngwadiwa ka go latelana, ka dirapana tša téona.

813 Dithare tša makhoma a bana. Mothetha leina la dingaka ba re ke mothlapatsila. Thogo dingaka di o bitsa nyakala. Leretse dingaka di o bitsa lekemelo. Matshilane o bitsiwa ke dingaka batho ba re ke mothologatsana. Letepetela ona a ona le lengwe leina. Mothokolo dingaka di o bitsa morokolo. Lethoko-badimo lona a le na le le ngwe leina.

RM/

Mothokolo dingaka di o bitsa morokolo. Lethoko-badimo lona a le na le lengwe leina. Mejana ewe ke yona e alafago bolwetsi bjo bja ka godimo.

814 Mesunisetse ya yona. Dingaka a di alafele felo go tee. Lebaka ke gore ba fapania ka dithare le go rutiwa ga bona. Yo mongwe le yo mongwe o rutela morutiwa wa gwe ka mokhwa o a ſomago ka ona. Bjale mo bolwetsi bja ka godimo, ba fapania ka tela ya kalafo gabedi.

325 815 Diphapano tsa mo alafele. Tela ya mathomo. Tsela e ya mathomo dingaka tše dintſi di sunisa yona. Ba fapania fela meding ka go enetsa ba kwana. Phapani e ngwe ke ya go mothapisa. Ba bangwe ba thapisa molwetsi mafatong a ditela. Ke ona mo alafele wa mathomo. Ba epa medi ya dithare le dimati tše mothapa-tshila. Ke moka ba di gekhethela ba dira ditsheta. Massaledi a mo ba dira ditsheta, ba tema thegokhokanti la mokhoba. Ke moka ba fa mmabjetswa. Ba mo laela gore ditsheta ba e ba di tshele ka pitsaneng ba tshele meeti a tale pitsana. Ka gare ga pitsana ba tshele tshidi ya lekhopo, paabokone, phela le therokolo. Di lala di koloba, ka moswana ba mo tsogetsa mafatongx a ditela ba yo mo thapitsa ba mo emisitse godimo ga lethelo.

816 Mothapisi wa ngwana. Bana ke mehuta e mmmedi, ke mothankana le mosetsana. Mokhekolo le ſmago ngwana ba tsoga ka mahube a mahubedu, ba yo khomolla ngwana mafatong a ditela. Mokhekolo o swara pitsana ya dithare. Mmagwe ngwana o emisa ngwana ka gare ga lethelo. Ba swanetse go ba babedi, kudu ka bararo. Ka gobane yo mongwe o swanetſe go ba mo fethi, yo mongwe ke moswari wa pitsana, yo mmago ngwana ke mothapisi wa ngana. Kudu ke gore mo fugothetsi.

817 Ditsheta di ribegwa ka lethelo mafatong. Mofethedi o fetha ka gare ga pitsana. Moswarendi o lebantsha marago a pitsana phogong ya ngwana. Mofethi mo a fetha meeti a

kokomoha a dira lehobe, ke moko a falela ngwana. Bjale mmago ngwana o mo fogothetsa a re thekhoma togela ngwana thekhoma tlogela ngwana. Ge a setse a se makae, ke moka ba falatsetsa godimo ga ngwana gammogo le ditsheta tsela. Ba kha meeti ala a tshila ya ngwana. Ba khurumetsa lethelo mafatong ba le tlogela.

327

818 Ba boela ka gae. Meeti a la a tshila tsa ngwana, ba thoma ba a kha ka diatla ba nwesa ngwana ba thale kowa wa mafatong. Bjale a go khiwa ka thekhero, ba yo a peya thegokho thela ka ona. Ba mo ritela morito. Morito ke buswana bja go ritiwa ka ka khoti ya leho. Bjale ba mo lesa. Ka morago ga mowe, ba sala ba mo apeela thegokho, ba mo nwesa meetana. Lethelo ba taya ba letseya kowa batho ba tawile ka moka ba ile masemong. Ke moka makhoma a tlogela ngwana.

819 Dingaka tse dingwe makhoma di alafa ka mokhwa o. Di a e netswa bjale ka dingaka ka moka. Bjale bona a ba thapisi ngwana mafatong, aowa ba mothapisa molomo wa ngwako wa magwe. O go^ga bjane bja molomong a fapantse matsogo. A bo beya fathe a bo fapatse. Ka morago ga mowe, ba beya lethelo godimo gⁿabjane ke moka ba emisa ngwana godimo ga lethelo, ba thoma go mokhomolla. Ba ge e le ngwana wa ngwanenyana o fogothetsa ke magwe. Wa mothankana o khomolla ke papagwe. Ke moka ba kha meeti a ditshila tsa ngwana. A mangwe meeti nyana ba mo nwesa. Phatana e la ya lefetho ba e tsema godimo ga ngwako molomong wa ntlo. Bjale ba dira ka mokhwa o wa ka godimo.

328

820 Sethlopha se sengwe t sa dithlare. Pitsilome, dimati tsa mphalane, Phulisoba lempobe la godimo ga mmupudu. Dithlare tse dina le maatla a go alafa maduma a bana.

821 Sethlopha se sengwe sa dithlare. Pitsilome, Dimati tsa

Rai/

mphalane, Phudisoba, Lempobe. Dingwadiwa mo la bobedi ka baka la bolwetsi bjowe di bo alafago. Dithare tše di maatla di alafa maiwetsi a ba g bagolo fela le bana go fapane fela ditela tše mo alafele.

822 Sethlopha se sengwe sa dithlare. Molorane, Leobola, Mphara-tshwene le Mphata. Mejana e e alafa batho ba bagolo fela. Ke mejana e maatla, ka gobane e alafa bolwetsi bja sehuba se thegolo.

823 Sethlopha se sengwe sa dithlare. Legosola, Leope le mongenge Dithlare tse di alafa ba bagolo le bana. Ke dithare tsa teng e khubedu. Ke gore ge motho a bjega madi.

329 824 Sethlopha se sengwe sa dithlare. Lefofa la lekone, monata wa lona, lerapo la lona le lefalatsa-maru. Lekone ke nonyana. Bjale le ngwadiwa mo lethethong la dithare ka baka la gore le lona ke mojana wa go alafa bolwetsi. Nonyana ewe e na le mojana wa maatla. Mojana wa lona o wa lafa bolwetsi bja lekone. Bolwetsi bjowe ke bjo bogolo kudu. Ke bolwetsi bja gore mosadi a belege bana ke moka ba fo hwa e le marobo-robo. Mareborobo ke gore go fox hwa ba sa otla. Bolwetsi bjowe ke lekone, ba bile ba alafa ka lona. Lekone ke nonyana ya go ja nama. Bjale ka mebuta le ditholo le a rwala. Go bjale le baneng ba fo hwa ba sa babja.

825 Sethlopha se sengwe sa dithare. Boloya-matsepa, mothakola-tsufi, Mokakanalo le therokolo. Dithare tše di alafa mokakanalo o motala. Di alafa ba bagolo gammogo le bana. Bolwetsi bjowe bo kotse ka maatla. Motho a tsena ke bjona o swanetse go phakisa go alafiwa, ka gobane motho bo a tseyo.

330 826 Sethlopha se sengwe sa dithare. Pudi tsa swebane, Mphara-tshwene, Senoko-marepa, Lesoko, Paabokone le therokolo.

Dithare tse di alafa letsollo. Dina le maatla mowe bolwetsi bjowe bo di lebanego. Dithare tsewe di alafa malwetsi a ba bagolo le bana. A di alafe malwetsi go tlala, di alafa fela bolwetsi bja letsollo. Letsollo ke gore go bjega. Dithare tse tsa ka fathe ba dithakanya le tae tsa ka godimo. Dithare tsewe maina a tsona ke a:- Moswara-badikana, thebokane, mutsecia-kunware, Mothabisa nadi. Ge dithakane le tse la tsa ka godimo, bjale dix alafa mosadi mo a loma nka teng. Ke moka di dira modiro wa le bofelo. Ke gore ka morago ga mowe mosadi o wa ima.

827 Sethlopha se sengwe sa dithare. Monepenepe le thelele. Thelele a se morhare. Ke thelo se se alago godimo ga meeti a budiba. Ke thelo se se tala. The diyo kudiwa. Se ngwadiwa mo dithareng ka baka la gore ke mothare wa go alafa. Bjale dithare tse di alafa bolwetsi bja kudumela. Kudumela e ntsi ke bolwetsi.

331 828 Sethlopha se sengwe sa dithlare. Mmilu le bokokotwane. Dithare tse di maatla kudu, ka gobane di a khona go belegisa. Ge mosadi a na le mpa bjale ba bona matsatsi a gwe a feta, ba nyakela dithare tsewe ke moka ba mo thateela a enwa. Ke moka o wa lokologa, ngwana a belega.

829 Sethlopha se sengwe sa dithare. Theragala, Thakadu, le umuta. Dithare tse di alafa bolwetsi bja modikulugo. Dithare tse dix alafa bolwetsi bja modikulugo. Dipholofolo tsewe pedi, di ngwadi wa mo dithareng, ka baka la mathepa a tsona. Mathepa a tsona ke dithare.

830 Sethlopha se sengwe sa dithare. Manakantsane, Mphalane, Moupa-tadi, nkekologe, Phereferyana, Phela, therokolo le Paabokone. Dithare tse di maatla gagolo mading a se huba. Ke gore ke dithare tsa go alaffa sehuba. Sehuba se sika le madi. Bjale dingaka di thusa batho ka mejana e ya ka godimo.

332

831 Lethetho la maina a dithare ka moka.

Morula	Mokhura wa lepelle
Mogwasagwasa	Mokhura wa lesupi
Moduba	Mosara
Motepe	Nyo-Supi
(Mmogapula goba monepenepe)	Moduba-tshipi
Mmotswa-dieta	Moperekisi
Mogapa	Thothwane
Mothathathaa	Mnaba
Mothako	
Thetsilo	Mphalane
Mogaakha	Morupi
Theraapja	Montente
Morobe	Modula-tshwene
Mososo	Motshidi
Mogo-boya	Morelle
Motsere	Monetsane
Monokane	Moduba wa thetaela
Mokata	Mothola
Mokotsaka	Mothatswa
Legothotsa	Motswiriri
Mmola	Thephathwa
Mothatswa	Mooka
Mphoka	Mothakolane
Mothaja	Mothakola-tsufi
Mmoto goba moila-tsepe	Mogapi

333

Mphaya	Mokhoropo	Molepo
Mogokhwane	Mosunkwane	Motshiiddi
Mmeta-khamelo	Mothumi	Manono
Mokhungwane	Mokhalo	Motshi-tshwene
Moumo	Lwane	Mogwega
Morotho-mabela	Moutho-meeti	Thebabane
Morotho	Mothabis-a-madi	Motholodi

RM/

Moswane	Lefokori	Tharane
Mogapolane	Monoko	Mogologolo
Mokabi	Mothare wa dilesa	Mothetheri
Motshakhutshakhu	Pata-lewana	Thenoko-maropa
Sika-balala	Mopudi	Motsheka-dipela
Minaba-mosi	Mosatane	Mokolamo
Morasane	Saologo	Mothathanya
Mametsane	Molaka	Mogamaaka
Mologa	Modumela	Thenamane
Moditwane	Mphatha	Thetoumana
Mogo	Mothogolo	Lephotosudi

Dithare tše tše ka godimo ke tsona dithare tše di metsego mo nageng ya gesu.

832 Gare ga dithare go na le tsa go alafa malwetsi.

Mothare o mongwe o ke o silego ke mothapa-nafsi. Dithare tše dingwe ke tše la tše go ngodiwa ka dithophana ka maphepheng a ka godimo. Dingaka di na le tebo ya go sumisa dith re tsewe go alafa malwetsi le maduma. Tebo e ngwe ya bona e tswa dit-taoleng, ka gobane ge ba ka bona -othare ba sa tsebe mosomo wa ona, ba laolela. Bjale ge ditaola di dumela gore o ka sumisa ke moka ba o sumisa. Ge di ka gana gona a ba o sumisi.

Temana ya 9: Tema ya dithare.

833 Dithare di a epiwa. Motho' ka metha a bjale ka tshwene, ka gobane tshwene e gopola leriba ka go naiwa. Mothang pula e se gonax a e le gopole, ka baka la gore e nyela mathepa ka gare ga leriba. Mothwa wa bolwetsi a go tsibivi. Ke mowe re hwetsana go seema se, komana dula o bipilwe, mothwa wa dira a go tsibji. Ka go riale mowe ngaka e dula e epile medi ya dithare tše khole. Dithare tše khaufsi le tsona e dula e epile. Ka mathuding a ngwako wa

335

ngaka go dula go tsetse dithare. Mmabetswa boseg o wa tla. Bjale bolwetsi a ba bee. O tla bo eketsa dithare a mo fa, a yo fa molwetsi. Bo tla re mo bosele a no nyakella tse dingwe dithare.

834 Molamo wa naka ke kepi. Mowe n aka e tlago o tla mmona ka kepi. Bjale ka go riale mowe a bona se thare o wa rema, goba go epa modi wa thona. Ka gobane dithare di alafa ke medi ie makhata a tsiona. O di tlema ka dingatana ka go ya ka dithopha ts'a tsiona. Ka go riale mowe ke gore dingatana ts'e we di ile ka malwetsi. Ga go motho yowe a ka tsebago medi ya methare ewe, e tseba ke yena mong ngaka. Ke modiro wa ngaka wa go dula a epa dithare. A gona letsatsi lewe o ka bonago ngaka e sa tswara modi o moswa.

835 Ngaka ke thakadu. Ke gom o hwetsana dithare ts'a go alfa malwetsi x ka go epa. Gona le dithare ts'e we ba sa dulego ba di epile. Dithare ts'e we ba tshaba go dula ba di epile ka baka la gore dithola lehu. Dithare ts'e we ke dithare ts'a go alafa lehu. Dinyakiwa ka lebaka la mo go alafiwa lehu.

336

836 Ditsheta di a omiswa. Ngaka e nyakela medi ya dithare le dimati ke moka a di dira ditsheta. Bjale go dira ditsheta ts'e we ba re ke go khekhethela. Ka go khekhethela mowe go diriwa ditshele metana ts'e dinyana. Bjale ditshele metana ts'e we ke tsiona ts'e we di bitsiwago ditsheta. Bjale methare e mengwe e a bola le go phakisa go fethiwa. Ka baka lewe ngaka e swanetse go di anega gore di onise ke letsatsi. Bjale ka morago ga mowe di a bulukiwa. Ngaka a swanela go ci lebala ka gobane di ka fethiwa. O x swanetse go fela a di swarella le go fela a di anega. A thoka go dira bjale, mothang a yo di ukamelago o hwetsana ka moka ga tsona e le bupi di fethile ke phethi.

837 Go gadikiwa ga ditsheta. Ditsheta ts'e dinge di gadikiwa ka baka la molwetsi. Ke gore ba thoma ba oretsa molwetsi,

RM/

337

ka morago x gamo a orstse, ke moka ba digadika. Ba di gadika ka moka ga tsona ts'a swa gwa ba dipilo. Bjale ditsheta ts'e dingwe ba fo di gadika kantle le go oretsa molwetsai. Bjale tsewe ke ts'a go fetolax tshidi ya banna. Le ditsheta ts'a tshidi ya lehu. Tsona di bile di kaone ka baka la gore banna bawe ba go swarela mohu, ba oretsa diatla ts'a bana. Bjale ka morago ga mowe ngaka e ya di lethetsa ts'a swa ka moka ya ba dipilo.

838 Go sidiwa ga ditshetla. Ka morago ga mo di gadikwile e le dipilo, bjale ngaka e a di sila ya ba tshidi e ntso. Ge ngaka e be e alafa molwetsi, ke moka o tswapara e the nka e o fa ba bo molwetsai. Bontsi bja tshidi o tloga nabjo. Ge bolwetsi bo iie bja tsoga ke moka o tlilo mo alafa ka yona gape. Methare e mengwe e fo tsotiwa. Methare ya mehuta ewe, e tsotiwa makhata, dinti le diphephe ts'a yona.

338

839 Ditsheta di sidiwa godimo ga malwalana a dithare goba mabeeng. Ditsheta mo di swele a di thathafe, ke mokhwa owe ts'e dingwe di silelwago godimo ga mabeya. Ngaka e swanetse go ba le lwalana goba lebeya la yona la go silela dithare. Ditshilelo ts'a dithare a ts'a swanela go swarella ke batho, ka baka la gore ba ka dikhumisa. Ka morago ga mo ngaka e feditse go sila, e dikatela ka gare ga dithebele. Dithebele tsewe di bulukiwa ka mokoteng wa ngaka.

840 Ngaka e khekhethela dithare ts'a yona godimo ga mokhopa. O wala mokhopa ke moka a ts'eya kota a beya godimo ga mokhopa. Le yona e dula godimo ga ona. Ke moka a ts'ee thelepe a thoma go ripaganya dithare ka diripana ripana. Ripana ts'e di wela godimo ga mokhopa. Bjale dingaka ts'a pakaeno di ala masaka. Ka gobane mekhopa ba bona gore e ya tswinya ka gobane ditsheta ts'e dingwe di thella di wela fathe. Khanthe lesaka le a khona go di swara.

841 Digokho. Digokho ke dilo ts'e ba tha dulego ba di temile.

Ngaka e tema se gokhoge e fa motho yo a babjetsago. Bolwetsi bjowe ge bo lebane go aiafiwa ka ditsheta le se gokho. O swanetše go dira ditsheta ka medi ela a tlilo temago segokho ka yona. Ke gore o khekhethela ditsheta a ripegetše n medi. Ke gore a e feletše. Bjale massaledi a medi e la o tsema segokho, ke moka o fa mooki o thateela mmabji.

339

842 Mejana e ka a banywa ka dithopa tsa yona. Mejana ya bolwetsi a se mojana ka o tee, ke mejana. Bjale ka ge e ngodilwe bolwetsing bjax makhom a bana. Ngaka e epa ola le ola ke moka ya tla ya ephathaganya. Mealafele a e swane, dingaka tse dingwe di rex go tshubella dithare ke go di fetsa maatla. Ditshidi tsa bona di sidiwa se tala. Dithare tse ba ya go ba ditshubella ke tsa dithatho. Ditshidi tse tsa dithatho a di ewe, ka baka la gore di diriwe ka methana ya basadi ba go belega banna ba bona ba na le ditifa. Bjale ba duledi ba khona go utswetše ngaka di sala morago.

843 Dithatho ke tse di latelanago tse: Go wela madibeng le tshephe. Ke tsona ditifa tse dikholo. Mosadi ge a ka re a belega ngwana a ba le ditifa tsa nkhuta owe. Monna a swanetše go ya maleong a mosadi. Ba swanetše go nyakela ngaka e tlilo ba gobaganya. Go wela madibeng ke go boyo gabedi. Thaloso e tse tletseng ke gore mafatha. Tshephe, ke gore ngwana o tswile popelong ya magwe ka maoto. Khanthe ngwana mo a belega o swanetse go ntsha matsogo ka morago ya ba thogo. Ge a tswile ka mato ke mowe ba go bitsago gore ke tshephe.

340

844 Ditifana tse dinyana. Ditifana tse a di na kotse ka maatla. Le ga go le bjale ngaka e swanetše go bitsiwa e tlilo khaola dithatho. Maina a ditifana tsewe ka lethakori la gwe. Letšatsi le phara phateng, khwedi e phara gare ga thogo. Mathakori mothankana o swanetše go wa ka lethakori la thenna. wa mosetsana a we ka la thetsheadi. Mowe a gona fifa. Thimano a e na tifa. Tefanyana ke ya mabone. Habone ke gore o wele ka go kwaesa.

RM/

341

845 Dingaka di hwetsana dipheko tše dikholo ka baka la ditifa tše basadi. Ka baka la tsona ba khona go thusa monna ge a ile a wela tifeng ya mohuta owe. Monna ke pudi ya phokwana, ka gobane le ge mosadi a ka amotsa, a nyake go kwa. O tla gopola kowa a o kwa go baba. Dingaka di na le dithare tše go phathaganya le ditifa tsewe. Ditifa tše la dikholo di bakela monna sehuba se segolo.

846 Ditometšo tše dithare. Ditometso ke sephiri se segolo sa dingaka. Dithare di se tometsa ma noši. Bjale ka ge go thalusitswe gore dithare di na le ditsheta. Bjale ditsheta tsewe ba di orela. Kudumela le mare a mooredi di tla ba ka gare ga ditsheta. Ke moka dipilo di a sidiwa, ke moka di ba tshidi. Tshidi ewe ke yona tometšo. Ge motho a babja, ngwaka e tla fo epa medi ke moka a go fa. Ka morago ga mowe o soba tshidi ka ntha ya mphaka o wa go fa. Ka morago ga mowe o go laella medirele. Tometso kudu ke masene a batho le dipholofolo le midi.

342

847 Pudi ya malopo e ya ſeniwa. Motho mo a babja ke bolwetsai bja malopo, ba monyaka pudi. Pudi ewe molwetsi o swanetše go e huwetsa ka moyo. Ka morago o robala nayo. Bjale o wa tsoga ba diyo ſala ba tsosa pudi. Bjale pudi ewe e ya bolaiwa. Ka morago ga mo ba feditse go tswiya ba e phula. Ngaka e ba khaufsi, ke moka o ſena pudi. O tšeaya masene a la o a gobaganya le dithara. Dithare tsewe le masene di a gadikiwa. Di tla re kowa di topa mosi ke moka molwetsi a oretswa. Bjale ke moka tshidi e ya ſidiwa. O tla thwapela molwetsi, ke moka buntsi a tloga nayo.

848 Ka moswana yo mongwe o wa babja ke moka o dira bjale. Ditshidi tsewe di katelwa ka merabeng ya ngaka. Kantle le pudi o wa ſitwa go xifx alafa molwetsi wa malopo. Pudi ewe ba e bitsa gore ke pudi ya thedimo. O ka bona ka dingaka

tša pakaeno. Ba ka nyaka pudi bjale pudi ya thoka. Bjale he pudi e thokile, mooki wa molwetsi a ntsha pudi e khwebedi, ke gore lesome la maseleng. O tla mo alafa ka tsnidi e la a go e hwetsana ga yo la wa go bona pudi.

849 Dikhomo di kalafa ka go nwa mereto ya ditshaadi. Monna yo mongwe o ile mo a bulabola a re monna ke poo ya khomo. Ke gore ox ūupa gore ge ox ka robala le mosadi o sa mo tsebe o swanetse go nwa mothapologo wa go wa mathomo. Bothoko bjowe bja mosadi ka moka bo tla tloga. Go bjale ka tsona dingaka di ka sexx ke tša go alafa kantle le mothapologo wa mosadi yowe a go gobatsitseng. Ke gore tometso ya dithare tšewe ke mothapologo wa mosadi.

343

850 Dipheko, mejana le dithare. Mantsu a mejana le dithare ke mantsu a magolo. Bjale monna yo Matsikinyane Moeng o wa thaloša ka mokhwa o. Mojana ke gore mojama. Go riale ke gore mong mojana o, o netsego. Morula ke mojana. Bjale lentsu le mojana le thaloša ga bedi. Thaloso ya bobedi. Mojana ke gore o wa bolaya, ge motho a ka go fa mojana ke moka o go bolaile. Motho mo a khela motho yo mongwe bjala o fela a ntsha mpholo. Ke gore o nwa pele, ge go na le mojana re tla bona ka yena. Thethare ke sa go alafa. Ke sethare mang se. Ke morotha ge o loma ke mala o epe ona o tsote goba o wa pee o nwe.

851 Dipheko di tswa mejaneng, ba epa medi ya yona ya ba dithare. Bjale ka medi ya yona, ba fetola ba dira dipheko. Dipheko ba sepela ba diapere. Bjale mejana e mengwe ya dipheko ba e kitela ka gare ga manaka. Manaka a bjale ka a dipudi tša bo Marothotho. Ke gore diphoko tše dikholo. Le manaka a dikhomo tše magoro. Le mekhabjana le yona ba bolaka dithara tše dikholo ka ga yona.

344

852 Diphekwanā tše go apariwa melaleng. Diphekwanā tšewe di

RM/

bitsiwa diphekwanana ka baka la gore manyonyo a setse ka moleteng. Manyonyo ba futhisa ka thwaiso ka moleteng wa dipeba. Bjale thwaiso yo boyo le manyonyo. Basemanyana ba a dupa ka dinko gore ba o kwe gabose gore ke ona manyonyo. Ge ba ile ba a kwa gore ke ona manyonyo, ba tla epa ba holofetse gore dipeba rex tla dihwetsana. Manyonyonyanam awe a thwaiso ke diphekwanana ts'a go apariwa. Manyonyo ke dipheko ts'a go boloka ke ngaka. Ts'ewe manyonyonyana ka moka a tswago go ts'ona.

853 Diphekwanana ts'ewe ts'a go apariwa di diriwa ka mokhwa o: Motho o wa babja bjale dingaka ts'a sitwa go alafa bolwetsi bja mmabji. Bjale mafello ba hwetsana ngaka ya go khona go laola. Ke moka ya ba botse twetsi ya mmabji. Bolwetsi bja go sita dingaka ke bolwetsi bja malopo le bolwetsi bja go thola ke badimo. Bjale ge ngaka e ka ba thalosetsa ba nyakela yo a botebago, molwetsi o tlilo fola.

854 Malwetsi a go sita dipheko ts'a banna ke malwetsi a mohuta o: Ntere le go nwisiwa mojana. Ntere e tsena mothong ka dithatho ts'e dingodilwego ka maphepheng a ka godimo. Gape e tsena mothong ka metswarelo ya basadi. Monna o wa lafiwa pele a thesu a tsena dipaleng ts'a mosadi. A tsena a ba sa khona go alafa, e fo ba go gatisa fela. Go bjale ge o ka nwa bjala bja go se loke. A wa swanela go homola o robala nabjo, o swanetsi go bolabola e sa le se meeting. Ba tla phakiwa go go thusa ka dithare.

855 Modiro wa diphekonyana. Bjale ka ge go thalositswe malwetsi awe a dirago gore motho apare dipheko. Dipheko di mehuta e mmedi. Ke dipheko ts'a malopo le dipheko ts'a badimo. Bjale dipheko ts'ewe di fapane mo aparele ya ts'ona.

346 856 Dipheko ts'a malopo. Ba re go bolaya pudi ewe ya malopo, ba ntsha khagara goba ts'e pedi. Ba dira ka mokhwa owe ngaka e ba laeletsitsego ka nosi. Le yena moalafi o swanetsi go ya ga ngaka yo mmotsa ka mokhwa owe a swanetsi go

go alafa molwetsi ka ona. Marapo awe a ditolo ba dira masobanyana, ka gare ga masobana awe ba kitela dipheko. Le naka la pudi le lona ba lekitela dipheko, ke moka ba thiba ka motu. Godimo ga motu ba thomela thorwana ya tatabaloi. Mothomong ba dira le ka dikoko. Ba hwetsana dikoko tséwe di tswilego di thedu ke moka ba di tseya. Ba yo ditshela dithare ka gare. Mothomong ba dira ka dinaka tsá lethakanoka. Le tsóna ba yo di thathela dithare. Bjale ba di folela ka lenti goba lerala, ba mo apeša molaleng. Tsé dingwe a phathakha ka mhwafeng. Dilo tsé di bitsíwa gore ke dipheko. Ke moka ke khwara ya gwe, o swanetše go di apara tsatsí le le tsatsí.

347

857 Dipheko tsá badimo. Motho a ka babja ka dipelaelo tsá badimo. Bjale ge ditaola di ile tsá ba botśa gore go belaela badimo, ba swanetše go phasa. Bjale ngaka z e tla ba botśa sewe ba swanetsego go phasa ka thona. Bjale pheko e kholo ke thela ba phasago ka thona. Ba hunellwa marala a thelo se la ba bolailego ge ba phasa. Marala awe ke dipheko. A go ke llwa matsogong.

858 Go thapiswa le go tlola. Dipheko tsé dingwe ke tsá go thapissa. Bjale ka morago ga mothapiso owe, ke moka ba mo tlotsa ka tsé dingwe dipheko. Dipheko tsá go tlola, di thusa kudu go thibela tsá bošego.

Temana ya 10: Tsé di rotosago malwetsí le bomadimabe.

348

859 Kgolo ya bomadimabe. Bomadimabe bogolela motho ka ditsela tsé dintsi. Bjale ka ditsela tsé di latelanago tsé: Badimo, bosafo, manganga, bophoko leba. Ke tsóna dilo tséwe di godisago bomadimabe bja batho. Re hwetsana theema sa go leka gore motho a be poifong ya dilo tséwe. Seema sa nthe ke se. Ga bo lephega mogopo a o ribegwe. Ga bo mogale o wa ribega. Se sengwe se re, se batana se bjoi se tshabisa talo la thona.

860 Bonadimabe ba go godisa ke badimo. Nyaka go thapa tsi-bugong bomadimabe a ba thape. Mona go bolwa-bolwa ka bomadimabe bja lehu. Ka gobane ge motho a ka hwela ke motho, ba swanettsae go mo thapisa tsibugong. Ka go riale mowe ba direla gore bomadimabe bo fete le meeti goba le ba fiti ba tsela. Le ga go le bjale ge madimabe a go lebane ke moka a go lebane. O ka no thapa ke moka ge o boela gae yo mongwe a hwa.

861 Bomadimabe bja badimo bo godisa ke go se ba thokomele. Ka baka lewe a gona sewe o ka se dirago sa go lokela. Dilo ka moka di tla fo go tswa ka diateng wena mong o re o di khupere. Ge papago a ile a go siela lehumo, lehumo lewe le tla sia la mo latela. Goba o bereka makhoweng o hwetsana tshalete e ntai, le ka mo e yago o ka se ke wa e bona. Goba ke mabele, le ona o tla no bona mo a eme ka marite.

349

Khakantshane ke go foleng, o tla no bona go tsetse mooko. Molato keng, molato ke gore motho a khone go setsa badimo. Dingaka di tla leka ka maatla go mo eletsa, a se ke a ya ka dikeletso tsaa bona.

862 Motseng wa ga Saai o gona monna wa mofuta owe. Monna yowe leina la gwe ba re ke Manyapa. Monna yo dilo ka moka di mo ekulugile, ke modidi wa badidi. Bjale ba tseyya bomadimabe ba beya. Papago monna yo o ile a siya dikhomo tsae dintsi, le manaka a pula. Bjale o be a no ba le mosadi ka o tee. Ngwana wa mothankana e le yena Manyapa. Papagwe o hwile e le monna yo a tilego, a siya morwa wa gwe e lesogana.

863 Manyapa a ba le molala pele ga papagwe. Ke gore ge a mo rom a thoma go pheta molala. Dipheko wa bona papago a go supa tsiona ka moka ga tsiona om bona gore o khaufsi le go khuduga mo lefatheng. Papagwe a ~~xx~~ swaba kudu ka baka la ngwana yowe wa gwe o tee. Ka tsatsi le lengwe ge a yo tswarela manaka a dipula, o be a e ya le papagwe. Batho ba ile ba mo sole, a kwa disolo. O ile mo a thoma go kwa sewe papagwe a mmotsago, yabs lebaka le khaufsi. Ke moka papagwe a fapan

350

RM/

K34/82

756

le morwa, a se ſu a mo ſupa dipheko ka moka.

864 Mohu o be a thusa batho ka maatla. Ge pula e sa ne e be ba e ya go yena boſego, ke moka a yo dira ka mokhwa o a tsebago, pula e ne. Mathong ga tau re ya ka lebone. Ke gore e be ba sa e fela. Ba be ba ntsha dilo tſa bona. Ke mokhwa owe a ilego a ſiya lehumo le lentſi. Ka morago ga lehu la papagwe lehuno ka moka la latela mohu. Di ile tſa hwa ka moka ga tsona.

351

865 Melomo ya batho e fa motho manyonyo. Ka morago ga lehu lewe la papagwe, gwa ba le komello. Bjale ka go tseba gore papagwe o be a tseba modiro wa manaka a dipula. Batho ba ya go yena bjale ka ge e be ba fela ba e ya ga papagwe. Manyapa a ba le mafofela teng ge a bona khomox e lemile dinaka. A re go molubi wa pula go lokile goma re tla ſala ra di bona. Ke moka molubi a bula difate. Difate tſe bulega. A boela gae ga gwe. Re tla re ke dipitsi re tla bona ka mebala. Go riale ke molubi.

866 Manyapa a ya a swarela manaka a pula. Papagwe o hwile a se ſu a mo ſupa. O ile a swarela a gopola gore o wa sware-tſe ka molao, khanthe a swarela ka molao. Go ile gwa thulega phefo e ngwe ya go roba le dithare. Khanthe phefo ewe e napa e gafisa Manyapa. Ke moka manyapa ya napa ya ba modidi wa badidi. Madimabe a gwe ya ba a magolo a go thoka lelapa. O tsama a ngathelwa diatleng. Bomadimabe bja egwe a bollelwe, o etirile ka nosi. O hwetsane bomadimabe ka go se kwe papagwe.

867 Bomadimabe bja bosafo. Ke gore dilo tſe di tla somago ke wena a di babe. Ge o di ſunisa a o di kwele bothoko. Ge e le dikhommo goba dipudi, o fo di rekisa. Bjale wa lebella gore o be a rekisa ka gobane o tswentse ke se sengwe. Makalo wa o kwa a bile a nyaka go rekisa e ngwe. Dipudi o fo fana ka tsona. Ge e le dipokolo tsona le go bolabola a ~~xaxhalabakw~~

RM/

re bolabole, ka gobane ke mo goga di bete. Mogoga dibete
352 ke gore ge e hwile a e lewe. Ba e goga le ka dibete tša
yona ba yo lathla.

868 Motho wa mohuta owe, a ka se ke a ba lemathase. Dilo
ka moka o tla di fetša ka baka la bosafo bja gwe. Motho
wa mohuta owe ke yo o kwago ba re o gana ke lehumo. Dilo
ka moka a di mmabe. Ka go riale mowe wa ŋ re mo o gopola, wa
hwetsana e le gore a nyake go di bona di a mothodiya o nyaka
gore di fele. Ka tshalete e la a go ba a di rekisa wa gopola
gore o tla ŋ reke tše dingwe. Ka gobane batho ba bangwe ba
dira ka mokhwa owe ka mothahu wax go ſiya ke mohu. Ba
dira ka mokhwa owe ba nyaka go reka tše dingwe diruiwa.

869 Mothomong bosafo bja gwe ya ba bja bogosana. Ka mothahu
owe wa go ſiwa, ke moka a phela ka nama. Ge a le ka mokhwa owe
bo-nyaa morena a ba fele. Motho yo mongwe le yo mongwe o
hwetsana a go thompha. A bile a etibisa go wena ka mokhwa
o, ya go ba e le hogwera wa papago ka gona. Ka baka lewe ba
go godisa, ke moka le wena o wa lebala wa kokomoga. Ke moka
353 tšatši le lengwe le le lengwe ba thwa rago mo. Ka go riale
mowe o laiwa melao. Ka lona lebaka lewe ke wena khosana.
Ba belebetša ke nama le mabjala.

870 Bjale ka monna yo Kokobetša. Papagwe o ile a hwa a mo
ſiela lehumo. Lehumo e be e la dikromo. Mokgalabje yowe e
be e le mmeti yo mogolo mo nageng ya gesu. Morwa wa gwe
Kokobetša o ile a no tseisa mosadi ka dikromo tša go rekiwa
ka mabeto a gwe. Ka morago ga lehu la Maforwane, ke yena
papago Kokobetša, a thoma go phela ka nama ya kgomo. Nama e
tifiswa ke bjala. Maphoko a no dula a dutla mokola. Ka lebaka
lewe e be e le khosana. Bo morwa rragwe ba mmotša gore o
thinya diruiwa o tla thaka. A ka a ba kwa ba ntsha matho ba
mo lebella.

871 Tša etla ke namagadi go ya lewa ke ga tsona. Maforwane

354

o ile a siya mosadi wa gwe a tha phela. Leina la mothologadi yowe e be e le Mangwako. Bjale mosadi wa Kokobetsa e le Matale. Monna a Sala a Segela mosadi wa papagwe. Mosegela o na le maboroso. Ka baka lewe mosadi wa gwe ya ba mamonyadiwe.

872 Kokobetsa o ile a thwela ke mothologadi mogala. Ga gabu mosadi ke butswana. Bjale mosadi a botsha Kokobetsa gore dikgomo tsa go siya papago a di nthobadisi, di lala di nkgata bosego. Monna o ile a tsena ke mantsu a mosadi. Monna a duleila dikgomo ka lerumo. Mosadi a dira maano a gore gwa se ke gwa ba le moabe. Ka baka la gore e be ba re go bolaya, a dira maano a gore o wa rekisa. Bjale ge ba fetsha megwapa ya e la kgomo, ba bolaya e ngwe. Ba dira bjale bjale go fithela dikgomo di fela ka lesaka. Kgorong ya gwe banna ba fodula ba tsetse.

355

873 Selemo sa fithla. Ba la ke moka ba pana dipholo tsa bona ba lema masemo a bona. Banna ba la bo-nyaa morena ba thoma go mo ekologa. Monna a thoma go kitima le dipane, ka moka ga bona ba mo gana, ka lentau le, mo la e be e le tshemo ya mosadi wa go, e be re ka go dumela. Bjale ka gobane ke masemo, beng ba dipholo ba gana. Selemo sewe monna a ka a lema masemo, a ile a lala. Basadi ba phela ka go sekela go buntsha ba bangwe mabele.

874 Mangwako a boela ga gabu, Kokobetsa a mo Sala morago. Ka ona ngwaga owe ba go se ke ba lema ka ona, ba ile ba ba le tlala e kgolo. Mosadi ge a bona gore thesa se timile, o fela a e ya ga magwe. Bjale mmagwe a re go moredie, le magogo. Magogo ke gore magobosa. Ka gobane ba ba le selo a ba nyake gore se dule. Ba napa ba se goboza. Ge e le peu ba ka se ke ba beya. Ka baka la lerato Kokobetsa a latela mothologadi gammogo le mosadi yolaxx wa gwe. Ba ba badidi, ba phela ka fase ga batswadi ba Mangwako. Bomadimabe bja gwe bo ile bja mo tswelela ka mokgowa owe.

RM/

K34 / 82

875 Bophoko bo thlagisa bomadinabe. Dilo ts'a go ka moka ga tsona ba fetsa ka moka ga tsona ka baka la lekgeswa. Ka baka la go sita go laola lekgeswa, wa nyaka gore le laole wena. Bomadinabe bo godimo ga go.

356

876 Bjale ka monna yo Thenyathelle. Mogolo wa gwe e be e le Thathabele. O ile a hwa a siya mosadi ba re ke Mpese. Bjale Thenyathelle a sala a segela Mpese. Mossadi a ba le bana ba hararo. Bana ba bathlankana yaba babedi wa boraro ya ba mosetsanya. Marasana a dikgomo a be a le gona, awe a goba a ka tseya mosadi ka tsona. O be a na le dikgomo tse diphetago menwana ummedi. Bjale dikgomo tsewe bakeng sa go tseya mosadi ka tsona di ile tsa felela ka go lefa melato ya go swariwa basading ba banna ba bangwe. Monna o thintse dikgomo a epona e le tshuwana le gona e thegole.

877 O be a na le leoto la mosalo a bile a na le mahubeng. Mosalo owe e ke e diyo ba kgoro ewe ya gabu. Kgoro ya ga Raganya maoto a bona ba bangwe ke mosalo. Mahubeng ga gwe ge go tsugile o ka re o tla hwa. Monna yowe e be e tshelle ya go fetsa mekgopa ya batho. Yena ka nosi a e thela leina la gore sa nma mongwe a se thapelwe diatla. Ge a riale o ra gore o ka re ke ya mosading, wa hwetsana mong wa gwe a le gona. Kudu batho ba gopolela buswa. Ka gobane o ka fithla motseng wa monna yo mongwe wa bona ba sola buswa, morego wa bjona e le wa nama. Ka morago wa bona ba beya ka ngwakong, wa ba wa laela wa togo. Ke z sa nma mongwe.

357

878 Thenyathelle a ba a kwatamisa leotolo ga Telane ka baka la lekgeswa. O ile a tsema motseng wa ga ~~Xmi~~ Popela, a kwana le mothologadi wa gona. Mothologadi yowe ke Magampane. Magampane a ba le ngwetsi leina Makhobele. Bjale a bona mmala o moswa, a thoma go nyaka ona. Makhobele o be a na le monna ba re ke Mantefu. Bjale Magampane o be a na le moredi wa gwe ba re ke Nkekesane.

Rw/

879 Magampane a raka Thenyathelle ka ngwakong. O ile a lemoga gore monna o sepela le ngwetsai wa gwe. Bjale ka tšatši le monna a le ka ngwakong wa mosadi, ke moka o ya ka kowa ga ola wa mokgekolo. Bjale ke ge mokgekolo a mo raka. Ka motswana ke ge a tsoga a thaba nyepo e ya sa maa mongwe. Nkekesane a bikiwa ke monna wa ga masumo. A thoma go kwana nae. Ka tšatši le lengwe o robala le Makgobele mogadibo wa Nkekesane. Tšatši le lengwe a robala le Nkekesane. Monna a tswela pele le go phela ka mokgwa owe.

358

880 Mantefu a moswara a na le mosadi wa gwe. Ka tšatši le lengwe monna a re mo a bona yowe mothinyi wa malapa a batho, a re go mosadi ntirele tša go ja ka pela ke ne le leeto. O diyo etela kae mogatsaka. A re ke ya matoumeng ka molatwana wa ka. Ge mosadi a be a butsisa monna, o be a nyaka gore mogwera wa gwe a kwisise. Nyabele a nyabella a ya a tsena ka ntong ya mosadi, a robala. Monna o ba etse borwa, o goma tseleng. Ge a fithla a bula lebati, a hwetsana monna yola. Ke moka o mo swere.

881 A mo lifisa ka dikgomo tše ntabe. O ile a re monna o swanetse go lefa mosadi wa gwe ka lesome la dikgomo. Banna ba ile ba mo ganetsa, ba re ke se kae. Mong wa mosadi a re motho yo a še motho ke mpja. Go wa kwala bjale mowe ke godimo ka maatla. Ge o re a ntshe lesome la dikgomo o nyaka gore a nape a tseyo. A re mo a kgona a ka napa a tseyo. Ba ile ba mo ganetsa. A ba kwela. Bjale a re ke mo nyaka dikgomo tše ntabe. Bjale ka ge ba lwele nae mathomong, ba mohomolela. Sethlotlolo sa ntsha dikgomo tse mong mosadi a itsego a ntshe. Ke moka molato wa fela. Dikgomo tšewe o di hwetsane ka go kwatamisa letolo ga Telane.

359

882 Sebara sa Mantefu a moswara a na le Nkekesane. Go tloga ka tšatši lela a lifiswago dikgomo tše ntabe, a bona gabotse gore ntlo ke thefu. A diyo bitsa a e ya a robala nae le fokeng. Phoo ya gwe ke gore ge a dutši le mosadi a

se ke a fela a mo lokolla gore a boele gae. O fo dula ae bosegó bja ba bja wa ntswe. Mo batho ba ethukisetša go ya malaong, ke gona mosadi a tswelago. Bjale ka tsatši le lengwe a mo hwetsana a na le mosadi lefokeng. Ke ka mabanyana.

360

883 Mong wa mosadi a ka a lifisa Thenyathele. O ile a tloga gae a lokile. O ile ge a ba hwetsana, ba thoma gore ba tshaba, a swara wa monna. A ka a mo swara ka diatla, o ile a mo tiya a wela fase, ke moka a mo tiya tše nkego o wa bolaya. A re go bona gore o idibetše ke moka a mo tlogela. A ya a hwetsana mosadi gae, le yena a mo tiya. Ke moka molato wa fela o etla mowe. Bonadimabe bja Thenyathele bo ile bja tswella ka mokgwa owe.

884 Manganga le ona a na motse. Manganga a dira ke batho ba go thoka keletše. Ke gore ge motho a eletsa yo mongwe a se ke a ela thloko taba ewe a mo eletsago ka yona. Ka baka lewe batho ba lesetsa go mo eletsa ka ~~gm~~ gobane le ge motho a ka thinya molomo wa gwe a ka se ke a o kwa ke motho. Dilo tše gwe ba tla fo fetše ka legano ka baka la manganga. Ka morago ba tseyea madimabe ba beya.

885 Ngwanokote, monna yo ke mothoka. O be a dula nageng ya mothaba. Bjale o ile a rakiwa ke kgoši ya gabu ka baka la manganga a gwe. Bjale ke ge a kgudugela mo nageng ya gesu. Ge a fitlhile a dumediša ba mo amugela. Ke moka a napa a ga mengwako ya gwe. O be a na le dikgomu tše dintši le dipudi.

361

886 Molao wa mo nageng ya gesu ge diruiwa di thinyane temong. Mong wa tshemo o ntsha diruiwa a di fa badiši. Ka moswana goba ka lona tsatši lewe, mong wa tshemo o tlilo to botše ge diruiwa di mo jetse mabele. A fo mmotše ka bothakga sowu o mmotše ka go omana. Ke moka mong wa diruiwa ~~mm~~ a ſala a romela sebaka sa go rapela. Mong wa tshemo no a re ke molato o wa lefa. Mong wa diruiwa

R✓

a swanela go bona ka tshemong. Wa ya go bona ka tshemong o ubela mong wa tshemo, ka go riale mowe a o bone molato o wa nyatša. Mong wa tshemo o tla go lifiša ka mokgwa o a ka kgonago. Monna o ile a butsiwa molao goba melao e ya ka godimo, a dumelana nayo.

362

887 Mothoka ke mothoka a na boeng. O ile a leka ka maatla go kgotella melao ewe ya letsufi. Bjale a no bona diruiwa tsa gwe di tswa ka sakeng, lebaka la gore go be le tswarelo la se be gona. Monna a bona gabotse gore bapesa ba etukiseditše go nkgoboša. Ge motho a fithla a re dikgomo di njetsé mabele. Ke moka o mo fetola ka gore nkabe o tswe o di gapa. Ke moka ka moswana o tswa a di gapa. O nyakela motho yo mongwe ba yo bona mowe diruiwa di llego gamnogo le mong wa tshemo.

888 Mothoka o re a tša ja mabele di lle makapa. Ka go riale mowe ke moka mothoka o ganne molato. Makapa ge ba mmutsisa a ba thalošetša gore ke megwane. Le ge mabele e sa le a manyana a se šu a ba le dinoko a fore di lle makgapa. Mowe o šupa gore mabele a tla thoga. Ka lona lebaka lewe la gore a tša ja mabele di lle makgapa goba makapa. * Ba napa ba mo thoya. Dikgomo tša gwe tša tsena tshemong ja motho, ke moka motho yowe o wa di gapa a di iša. Ka morago ga mowe ke moka motho yowe o fetela kgorong.

363

889 Bjale ka ge molao e le wa fase le. Ke moka ba kgoro ba yo ema le mong wa tshemo. Ba lifisa mothoka wa batho bala. O ile a se ba felle pelo, a ba lebella. Ba fo tswela pele le go mo lifiša. Dipudi ka moka tša fela, bjale ba tenella dikgomo. Molato ke baka la lentšu le la la gore a tša ja mabele di lle megwane. Mothoka yowe o ile a nyaka go ba le bomadimabe bjale a lamolela ke makgowa. Molao wa makgowa wa kwana le gore motho a tswe a gapa. Mong wa dikgomo a yo bona gore di lle mo go kakang. Dikgomo tša

RM/

x gwe di ile tša phepela ka mokgwa owe. O ile a diyo gana go lefa, mamondi a iša taba molopeng.

890 Le ga molao wa makgowa le mothoka o dumelana le gore, di tswe di gapiwa le go bona gore na di lle mo go kakang. Batho ba mo ga gesu a ba ka ba kgodiswa ke molao owe. Ba ile ba fo tswela pele le molao wa bona. Selo se se dirago gore ba se ke ba tlogela molao wa bona, ke gore ka tšatši le lengwe di a thinyana, wa ronela ✕ sebaka ke moka ba go swarela.

364

891 Matšatši a bo lehono ba bangwe ba latela molaô wa mothoka yo la. Fela a ſe ba bantsi bawé ba latelago molao wa go bona. Ba nyatša go beelwa molaô ke mothoka. Batho ba tla ba ba o šala morago ka baka la gore makgowa le bona ba eme go ona. Le gona ke baka la gore ge ditaba di šita mo dikgorong tša sesotho, di ya go fellá gona makgoweng. Ke baka lewe batho ba tia tlwaelago.

892 (a) Go golelwa ke malwetsi a bana. Batho re ſika le malwetsi. Ke yona ✕ kgati ya kgotswane. Gona le difeka. Difeka ke gore dilo tša ngwaga o moswa, dikenya, merogo le mabele. Bjale dilo tšewe di a lumiwa. Ge di ſešu tša lumiwa di bitsiwa gore ke difeka. Bjale difeka di bakela bana malwetsi, bolwetsi bjowe ba re ngwana o fekegetše. Le ba bagolo ba fekegela, kudu ba bini ba malopo. Ba bini ba malopo ba swanetše go loma di feka ka tshidi ya malopo. Bana ba swanetše go lomiswa ke batswadi ba bona. Ba lomiswa pele ga gore yo mongwe a je ngwaga o moswa. Go bjale ka ba malopo.

893 Bana le be malopo ba fekegetswa ka mokgwa mang. Ge no-tseng go na le bana le ba malopo, batho ba motse o nowe, a ba swanela go ja difeka pele ga bana le ba malopo. Motso

RM/

365

yo mongwe wa motse ge a ka ba jela difeka, bana le ba malopo ba swanetše go fekegela. Ke gore ba tla babja kudu. Bolwetsi bjowe bja difeka ge ba tla fola, ba nyakela ngaka ya go kgona go fekolla, ya tla ya ba fekolla.

894 Go jela bana le ba malopo difeka ke ka mokgwa mang. Go ba jela difeka ke ka mokgwa o. Motho o hwetsana ba motse o mongwe ba dirile mapoto a go lomisa bana ba bona, ke moka o nwa nabo. Ge a boela gae a yo swarela ditswana ke moka bana le ba malopo ba fekegela. Ba motse owe ba lomisitšego bana ba bona, a ba thaila selo. Merogo e meswa ba ja. Bjale wa ya wa ja merogo ewe ke moka ba fekegela. Molomox wa bana le ba malopo ke motsekthane. Ba o loma ka tshidi ya difeka. Ka morago ga mowe mabele a maswa a mapoto a molomo. Ke ba malopo banwa go ka tshidi ya malopo. Bana ba nwela lebitleng la motho yo mogolo.

366

895 Molao wa bana le ba malopo. Ngwaga o moswa ba laiwa gore ba se ke ba ja dijo tša malapa a mangwe pele ga gore ba lome. Kudu tayo e godimo ga bana. Ba malopo baws e lego ba bagolo molao owe ba o tseba. Ge motho a hwetsana gore ba lomile ba motse owe a se ke a ba a likisa go ja dijo tša gona.

896 Madi a banna a dira gore ngwana a no dula a goletsé ke maduma. Ngwana o lela ke papagwe. Ke gore mmago ngwana je ngwana wa gwe e sa le yo monyana, a swanelo go sepela le banna, ka baka la gore madi a bona a tla tshuba bana. Madi a papagwe a ka se ke a mo tshuba. A ka mo tshuba fela ge papagwe a kitima kudu le dinare. Dinare ke basadi. Bjale ka go riale mowe ngwana o tla fo dula a goletsé ke malwetsi. Ngwana wa go tshubiwa ke madi a banna, o golela ke mpana, marago ke matswathha. Motho yo mongwe le yo mongwe o tla no bona.

897 Boetswaro bja mmago ngwana. Motswetsi o sepela le

RM/

367

sesepana sa gwe. Ge a e ya bjäleng ke molao. Ge ba mo gela bjala a swanela go nwa ka sela go nwago buntsi bja batho. O swanetše go tshela ka sesepaneng sa gwe. A swanela go dumella mosadi yo mongwe le yo mongwe a ka kola ngwana. Motho yowe a mo kakolago, o swanetše go mmotsa gore wa se ke wa kgoma. Le ge mosadi a se na ~~km~~ makgoma ke molao wa gore a bolabole bjale. Makgoma ke gore mosadi yo a fetago ke kgwedi. Mmele wa gwe o wa fiša. A kakola ngwana ke moka ngwana o wa kgoma. Mo go kgoma ke go babja.

898 Tšhila ya lehu. Le yona e baka malwetsi. Motho mo e le segwathana, a swanela go fo ja dijo tša batho ba ba fiafetswego. Mofifandi o swanetše go kgera pilo, a e šile, a tshele maupi-nyana a yona diatleng. Bjale motho yo la wa segwathana a lantswe pilo seatleng sa mphapa. Sa mmagoja o wa gometsa, ke moka la ~~p~~ mphapa o wa latswa. Bjale go lokile a ka ja. Mo dipilo di se gona ba gathlane teleng motsoko o lokile. Go kakola ngwana o dira bjale mmago ngwana wa latswa. Bjale yena a mo otlolla a kgona a mo akgela godimo. Ke gona a ka mo kakolago.

368

899 Ge ba sa ka ba dira ka mokgwa o wa ka godimo, ngwana goba sekoka o tla babja bolwetsi bja go oka ka megoko. Sekoka ka nosi se tswanetše go lemoga taba ya mohuta owe. Ge e le ngwana mo leugi ke mmagwe.

900 Badimo ba godisetše motho bolwetsi. motho a ka fo babja, a sa fole. Bolwetsi bja gwe bja tswela pele. Bjale ba leka ka maatia go kitima le boreakgona ba etla ba šitwa. Boreakgona ba ka se ke ba go botša gore bolwetsi bjo re ka se ke ra bokgona. Ba tla no tla ba lathela dipheko tša bona. Ba bile ba nyaka le ditseka. Ge badimo ba sa nyake mowe motho a fole. Go fola ga gwe e šege ba phetha mowe badimo ba go nyakago. Gona kgolelo ya bolwetsi

RM/

K34/82

e tia boela fasa.

901 Motho o ja mothatswa a thaeletša ga o tla mo lomiša mala. Moji wa dijo a na megabaru, ka gobane wa ba le megabaru di tla go phelephetha. Megabaru ke gorex go se thlahune, wa thlahuna gabedi ke moka wa metša. Ge a eja le ba bangwe re re o wa phata. Go phelephetha ke gore go a loma. Dijo tša go fo metša o sa di thlahuna wa di budša, di fa mogodu mosomo o mogolo. Bjale ka go riale mowe ke mo o kwago di loma. Di fitile menong a sesu a di sile gabotse. Mothatswa ke mojana wa go lewa. Mong seema sa mothatswa se re, tshwene ja mothatswa ka o tee o kwe mo o go loma.

369

902 Tshwene go ſupiwa monna, mothatswa ke mosadi. Monna a swanela go fo gaba-babetša. O swanetse go kgetha mosadi ka o tee, o tla tseba mowe se thabi sa gwe mo se tswago. Ge o ka elelana le ke a ratwa, ke a ratwa e a ja. Wa thabega bolwetsi bja go a bo kgone ke motho. Dingaka ka moka di tla fo tla di tseya di tseka tša go di tloga. Mafello ke moka wa lopa ka thogo.

903 Madi a basadi a swane, a ba bangwe a bogale kudu. A ba bangwe a bogale. Bjale ka go riale mowe o tla ba lla dingaka maina a basadi ka botlalo. Bona beng basadi ba ſetše ba go tibile gore ke wena mafeta a feta. Mafeta a feta ke gore wa robala le yo mosadi, ka moswana o wa feta o robala le yo mongwe. Ga gona le mosadi le ka o tee yowe a ka go fago sethare. Ke moka bolwetsi bo tla napa bja gola. Le wena mhabje o tla no ba o tsebe gore e fula e okametše leope.

370

904 Dithatho ke tšona tšewe di godisago malwetsi. Lentšu le dithatho le ſupa go thatha. Ke gore o swanetse go thatha basadi. Mo o tha ba thathe dithatho di tla go tswara. Dithatho ke ditifa tša basadi. Ge o thatha ke ke gore o thatha

RM/

tsona ditifa tsewe. Ge o sa dithathet tsona ka nosi di tla go swara. Bjale o di go swere ba re ke dithatho. O rathile godimo ga basadi ba ditifa. Dithatho di dira motho theretele, ka gobane maoto a gwetebana. Bjale ge o tha tsebe mothatswa owe wa go ya wa o ja, ke moka ke lehu lago.

905 Lehu la banna le tswa godimo ga basadi. Bjale ka baka lewe banna ba re basadi ke baloi. Basadi ke baloi fela ka theko e ngwe a se baloi. Ka gobane batho ba bantsi ba bolaya kex madi a basadi. Bjale banna ba bantsi ba fo hwa ba homotsé, ka go tshaba go bola mosadi yo a mo gobatsitsego. Kgomolo ya gwe ke gore mosadi yowe ke wa mongwe.

371

Temana ya ll (a) : Malwetsi a tt tsibiwago le
mealafele ya ona.

906 Malwetsi a na le maina a ona le dithare tsá go alafa. Bjale maina a malwetsi a tla ngwadiwa ka mo fase ka go latelana: Malopo, Dilešo, Thekhuba, Thehuba Thethegolo (Ntere), Melala, go loma ke mala, go opa ga thlogo, Mothothelo, Dibokwana, Go thaba ke madi, Matho, Ditebe, Dithatho, Mokolo, Peio, Madi a maleko le go kutiwa ke basadi. Malwetsi a gona le malwetsana a mangwe a basadi le bana.

372

907 Malwetsi a basadi. Basadi le bona ba na le malwetsi a, a ba lebanego. Monna ge a tseya mosadi, o mo tseela gore a tie a amelegale bana. Bjale maina a malwetsi a bona ke a: Thelumi, Kgomo, Phapano ya matšatši, Mammuwi, thetsale, Kganelo ya disala morago, kgano ya go belega le Lekone. Malwetsi awe ke a basadi a go lwantsha pelego ya basadi.

908 Malwetsi a bana. Bona le bona ba na le malwetsi a a ba lebanego. Malwetsi a bona ke a a latelanago ka mo maphepheng a ka fase: Makgoma, sek gagane, Phogo, setatana, tsa dithabeng, Lethakgo le metsho. Ke ona malwetsana a

RM/

bana. Bjo bongwe ke Thwane. Malwetsí a a ngodilwego ka mo godimo ke ona malwetsí a a tsibiwago mo nageng ya gešu. Go na le bolwetsí bjo bongwe bjo boswa, bolwetsi bjowe ba re ke Matau.

909 Mealafele ya malwetsí le dithare tsa go alafa. Malwetsi awe a tla ngodiwa ka go latelana ga ona gammogo le dithare tsa go alafa. Bakeng sa bolwetsi bja makgoma, ke ſetſe ke botſalositſe moalaſele ya bjona gammogo le dithare tsa bjona. Bjale ka mo fase go tla thalosiwa awe a thakago a thalosiwa ka mo maphepheng a ka godimo. Bolwetsi bja matau le ~~ma~~ bjona bo tla ngwadiwa.

373 910 Dileſo, ke bolwetsi bja go diyo ~~leswa~~. Baloi ba dira tſe dikgolo, ba kgona go fakela selo ka teng ga motho sa ya sa mo dula mahubeng. Dithare tsa bolwetsi bjo ke tſe. Pitsilome le thebata-badimo. Dithare tſewe pedi tſe ke tsa go thatela a enwa. Ke gore di ſikinya theleſo. Ka morago ga ~~mowe~~ ba mo nyakella tsa go thatſisa. Tſa go thatſisa tsona ke tſe theno sa kwena le mothakola-tenfi le mafsi a dipudi goba a dikgomo. Go ngwala ka gore mafsi dipudi goba a dikgomo ke phapano ya moalaſele ya dingaka. Mothatsisiwa o thatſiwa e ~~z~~ sa le ka moswanyana a ſeſu a a ja selo. Ba mo thatſiſa tſatſi le go se na maru.

911 Bolwetsi bja sehuba. Bolwetsi bjo bja sehuba ke mehuta e meraro. Bjale e tla no ngwadiwa ka le naneo la tsona. Mo go ngwadiwa sehuba-huba. Dithare tsa go alafa thwetsi e, ke tſe : Manaka-ntshane, Lebati la mphalane, Moupa-tadi, Nkekologe, Pherefere-nana, Phela, Thero-kolo, le paabokone. Di diriwa ditsheta ke moka tsa kgogiwa ka pipi. Moſi wa tsona o kgo a a metſa, o mongwe a o ntsha ka dinko.

374 912 Dithare tſe dingwe tsa sehuba. Dintsi tsa moriri-moko. Tſona o wa huma ke moka wa dim tsota o metſa meti a tsona.

Mamati a moreile. Ona o wa apeya ke moka wa fela o e nwa meeti ya ona. Dinti tsa methetha, di a humiwa ke moka tsa tsotiwa. Therokolo, se a tsotiwa wa lala o se mumetše. Ka nnete ka moswana mo o gotholo, o tla bona se etswa.

913 Dithare tsa mahubeng a ba bagolo. Dithare tse di maatla gagolo bakeng sa bolwetsi bja mahubeng. Dithare tsa nthe ke tse di latelanago tse Phitsilome, dimati tsa Mphalane, Phudisoba le Lempobe. Di diriwa ditsheta ke moka tsa orelwa. Go tshediwa le tshidi ya banna.

Phudisoba e alafa le se sepidi.

914 Dithare tsa bolwetsi bja thehuba se thegolo. (Ntere) Sehuba sewe ge motho a gothola o tswa madi. Dithare tsa bjona ke tse. Molorwane mamati a ona, Mphara-tshwene, modi wa mphata le Leobola. Ba ditema ba dira segokgo ke moka ba fela ba apeya meeti a nwewa.

375

915 Dithare tsa letshollo la teng e khubedu. Bolwetsi bjo bo kotse kudu. Motho bo a bolaya. Bjale ka go riale mowe, bja tsena motho ba swanetse go phakiša go mo alafisa. Bjale bolwetsi bjowex bo alafiwa ka dithare tse: Legosola, Leope le mongenge. Dithare tsewe di maatla k du mabapi le bolwetsi bjowe. Medile mamati a modi wa mongenge di a temiwa ba dira segokgo, ke moka sa fela se apeiwa ka pitsana ya dithare. Go nwewa meeti a tsona.

916 Bolwetsi bja lekone. Bolwetsi bjo bo gabedi. Ke lekone la bolwetsi bja basadi le lekone la bolwetsi bja diso. Bjale mo go tla ngwadiwa lekone la bolwetsi bja diso. Dithare tsa bolwetsi bjo bja diso ke tse dilatelanago ka mo fase: Lefofa la lekone, Monata wa lona, lerapo la lona le lefalahsamaru. Dithare tsewe di a sidiwa ke moka ba phupha molwetsi ka leretha lewe. Tse dingwe ba dira segokgo ke moka a fela a e nwa. Diso ka moka di tla menoga tsa

Ran/

376 tswela kantle, ke moka ba diphupha ka leretha lela. Ke moka bolwetsi bo afola.

917 Dithare ts'a mokakamalo o motala. Bolwetsi bjowe bo alafiw'a ka dit'hare t'se : Boloya-matsepa, mothakola-tsufi, motnare wa mokakamalo le therokolo. Dithare ts'a we di a temiwa ts'a dira thegokgo. Ke moka molwetsi a fela apeya a enwa.

918 Dithare ts'a bolwetsi bja letshollo. Dithare ts'e we di maatla godimo ga bolwetsi bja letshollo. Dithare ts'a bolwetsi bjo ke ts'e di latelanago ts'e: Pudi ts'a swebane, Mphara tshwene, Thagadiboya, lesoko le serokolo. Dithare ts'e di temiwa segokgo ke moka ba sa teela molwetsi a enwa.

919 Dithare ts'a mo mosadi a loniwa nka teng. Ke dithare ts'a lebofelo. Bjale dithare ts'e we di go bana le ts'e ts'a ka godimo ts'a letshollo. Dithare ts'e we ke ts'e: Makgata a moswara-badikana. O wa orela. Thebokane, Motshela kgwale wa boy,a, mothabisa-madi, medi ya tsona e ya gopiwa ba mo oret'sa. Makgata awe ba gopilego ba bitsa magopela. Bjale medi e mengwe o apeya a enwa.

920 Dithare ts'a bolwetsi bja Kudumela. Motho mo a e ts'wa ku'dumela, ba mo gopolela gore o nonne kudu. A go bjale motho yowe o wa babja. Bjale bolwetsi bjowe bona le dithare ts'a bjona. Dithare ts'a go lebana bolwets'i bjowe ke ts'e: Medi ya monepenepe. O diriwa ditsheta ke moka a orela. Ka morago ga mo ditsheta di swele, ke moka ba sila tshidi ya tsona. Tshidi ewe e todiwa ka selele. Bjale ka morago ga mo a tlot'se ka thona, ba goma ba se boets'a ka nokeng ba se kgata ka letapa. Go kgata kudu go bolabolwa ka go tshekga.

921 Dithare ts'a mo ba nwisit'se motho mojana. Batho a re nyakane, ka baka lewe go na le batho ba go nyaka kudu go tshella ba bangwe mejana ya go bolaya. Bjale motshendiwa ge a ka phakisa a o kwa gore, o tsheletswe. O swanet'se go epa

378

molore wa dikgomo o moso ke moka a o sile. O sendiwe gabotše ba o phathaganye le letswai, ba tshale ka meeti a go ruthela ke moka a nwe. O tla thatša le go bjega. Mojana ka moka o tla tswa.

922 Dithare tša go belegisa. Basadi ba ima dimpa ke moka a šita go belega. Ke gore ba bona matšatši a gwe a fo feta. Ka baka lewe ba mo nyakella dithare tša go mnelegisa. Dithare tšewe tša go belegisa ke tše: Mmilyu le pudi tša swabane. Ba epa medi ya tšona ke moka ba thlatleya medi ya yona, ba mo fa meeti a nwa. Meeti awe a bolwabolwago ke a yona medi ela.

923 Dithare tša bolwetsi bja modikulugo. Modikulugo ke bolwetsi bja gore ge motho a sepela, a bona matho a gwe a na le letsufi ke moka a bona e ke mabu le dithare di a sepela. Ke bjona bolwetsi bja modikulugo. Bjale dithare tša go bo alafa ke tše: Modi wa seragala, Mathepa a thakadu le mathepa a mmutla. Di a kgotiwa tša oretswa ke moka tše dingwe di a nwewa.

379

924 Dithare tša go fekolla dikgomo. Dikgomo le tšona di a fekegelwa. Bjale ka go riale mowe di swanetse go fekollwa. Ponagalo ya mo di fekegetswe, ke go tswala ga tsona le go otla. Dikgomo mo di fekegetswe di a folotša. Ka go riale mowe ke yona tshupo ya gore di fekegetswe. Dithare tša go alafamo di fekegetswe ke tše: Phela, leilane, tshidi ya motse, tshukane le maloko a kgomo e ngwe le e ngwe. Di a kgotiwa ke moka ba di foka ka le thare la mothapa-tshila. Ke moka o tla bona uikgomo di phela gabotše.

925 Dithare tša bolwetsi bja matho a moretetsa. Matho a bakiwaxx ke go teiwa goba go fathiwa. Bjale gwa bonagala gore matho a nyaka go dula. Bjale a na le dithare tša go alafa matho mo a le ka mokgwa owe. Dithare tša go alafa ke tše tše ka fase tše: Mothako ba apeya a enwa meeti a

RM/

segokgo. Motshidi ona o wa orela ka ditsheta tša ona.

380 926 Dithare tša go hupa basadi. Matšatši a bo lehono go boima kudu, ka baka la togo ya basadi. Matšatši a bo lehono thalano e tse se kudu. Ka baka lewe banna ba dingaka ba na le dithare tša go thusa banna gore ba se ke ba tlogela ke basadi ba bona. Dithare tša go hupa basadi ke tše: Makalau-bane, Mabofe le Kgato. Makalaubane ke nonyana, bjale e tsena mo dithareng tše pedi tše; kgato le mabofe. Di a ſidiwa ke moka wa bolaya kgogo, wa apeya natšo. Ke moka ba tla ja ba nwa le moro. Ke moka o ba hupile ba ka se ke ba tloga.

927 Dithare tša bona bja banna. Banna ba ya ba fellwa ke bona. Bjale ka go riale mowe ke gore monna o kgomile. Bjale ka baka lewe ba swanetse go kg mokgonolla. Ka Morago ga mo ba mokgomolotse ba mo fa dithare. Dithare tše tša go banna maatla ke tše: Mosemana, Phoko-Puti, setoumana le moisa-bagolo. Di a ſidiwa, ke moka a ditshela ka mapotong.

381 Mapoto awe a nwewa ke yena monna fela.

928 Dithare tša go alafa melala. Melala e na le bowetsi bja yona. Motho mo a bolaya ke melala a kgone go lebella kowa le kowa. Melala ya gwe e fodula e tetemetše. Ge a lebella ka theko o diyo sokologa ka moka mmele wa gwe. Ke yona twetsi ya melala ewe. Bjale dithare tša yona ke tše: Motapanamane ke ona mothare wa melala. Ba epa medi ya ona, ke moka ba dira ditsheta ba go oretša. Ka morago ga korelo, ba di ſila. Ke moka ba fota lenti la mokgaba ba go temella molaleng. A wa swanela go le kgaola le tla kgaoga ka noši.

929 Sethare sa mala. Ke gore sa mo o loma ke mala. Bagologolo e be ba re lesogana a le lome ke mala. Wa bona le loma ke mala le gana lapa. Ke gore a dule ka lapeng o kitima kudu le dinare. Ge e le yo monyana o fo alafiwa ka modix wa morotha fela. Ge e le jo mogolo wa monna, o wa

lafiwa ka tshidi ya banna. Basadi e fo ba modi wa morotha.

382 930 Dithare tsa go opa ga thogo. Thogo e gabedi, go fo opa le go opa ka baka la madi a basadi. Bjale ya go opa ka madi fela. Ba lonega ka mothogo ke moka madi a tswenyago a tsawa. Ke moka ya fola. Thogo ya madi a basadi a e fole kantle le gore ba phathaganye le tshidi ya banna. Mothare wa go alafa go opiwa ga thogo ke mothakola-tsufi. Ba o diraxi ditheta ba mo oretsa tsona. Ka morago ga korelo ba di sila ke moka ba fota lenti ka tshidi e la. Ba mo tsema thogo, ka pelenyana ba ripa lenti ka baka la go tshaba gore le ka mo tshuba.

931 Dithare tsa mothothomelo. Bolwetsi bjo motho wa bjona a nyake tsa go ja. Sejo sa gwe ke meeti fela. Motho gore o bolaya ke mothothomelo re mnona ka ka go thothomela. O re a letsatting a re a le morithing. Ke gona go bonagalago gore motho o bolaya ke mothothomelo. Bjale mothare wa yonak ke Lwato. Ba o kgota ke moka ba o sila ya dira leretha. Ba rutherford meeti, ba tshela leretha lewe, ba fa molwetsi a nwa. O tla thatsa nyoko le go mo tshondisa.

383 932 Dithare tsa bolwetsi bja dibokwana. Dibokwana di mehuta e meraro. Ke dinogana, dimphe le dibokwana tse dinyana. Dinogana ke tse ditelele tse dikgubedu tsa ditolotolo. Dimphe ke tse diteletsana tsa dipaphathi, tse ditshetha. Dibokwana ke tse dinyana tse ditshwanyana. Di tseela motho maatia, ka baka la gore dijo tsewe a di jago, go ja tsona. Ka teng ga molwetsi go fo dula o duma. Mo a re o ya go nya a diri thelo. Dithare tsa bolwetsi bjowe ke lekoma. Dimati tsa mphalane le medi ya metswiri, di a sidiwa le bo koma. Ke moka a koma a sesu a ja selo. Di tla tsawa ka moka ga tsona.

933 Dithare tsa mo motho a na le mathaba a madi. Mothare wa mathaba a madi ke lemati la molaka le pherefere. Ba mo a peela tsona a e nwa. Ge madi a tswela pele, gona ba swanetsa go mo thabela ka tshidi ya maleko. Madi a tla

384

palago kana.

934 Dithare t̄sa malwetsi a dithatho. Dithatho ke bolwetsi bja banna. Banna ba botseya ba tswitsing, bjale ka ge dithatho di thalositswe ka mo matakaleng a ka godimo. Dithatho di alafiwa ka pudi, mooki o swanetše go ntsha pudi a fe ngaka. Bjale pudi ewe e ya bolaiwa. Ke moka o ntsha ditshika t̄sa yona t̄sa maoto a morago. Ke moka t̄se dingwe o wa di boloka, t̄se dingwe o wa di otla. Tsela t̄sa go othiwa ke tsona tsewe a kgaolago dithatho ka tsona.

935 Dithatho di kgaolwa ka mokgwa o. Ba i ripa diphate t̄se pedi t̄sa morobe, ba di temella ditshika tsela t̄sa go otiwa. Tshika ewe ya go otiwa e fotiwa ka tshidi ya dithatho. Bjale wa mosadi o ba ka gare ga ngwakae, monna o ba kantle. Bjale ba fapanetsana ba taboga lesika le la. Monna o tsena ka ngwakong, mosadi o tswela kantle. Ge ba di yo thoma go le thaboga, ke moka ba thaola lešika ka bogare. Ke moka ba thaotše dithatho.

385

936 Dithare t̄sa dithatho. Disala morago, kgubu ya ngwana. Di a tshubiwa t̄sa x̄ sidiwa le ditsheta t̄sa dithare t̄se: Moila-nong, mothokolo, mothapa-tshila, Pitsilome le lekemelo. Tometso ya tsona ke di ſala morago le kgubu. Tshidi ya tsona a e lewe. Bjale medi e mengwe ya dithane tsela, ba tema segokgo. Ba se e fa molwetsi o tla ſala apeya a enwa, a tshela tshidi ya banna. Ka tshidi e la ya dithatho ba mo thabela dieta-noko ka yona.

937 Bolwetsi bja mokolo. Bolwetsi bjowe bo baka ke tshogo ya motho. Batho gantsi ba tshoga ka mokolo. Tshogo ewe ke moka e dirile bolwetsi. Bjale mokolo o wa lafiwa ka lerumo la go tswa marumong. Lerumo lewe le swanetše go ba le bolaille motuo. Ke thona sethare x̄ sa mokolo.

386

938 Dithare t̄sa kuto ya basadi. Medi a basadi a bogale kudu.

RM/

Bogale bja madi a basadi ke magogo. Magego ke gore madi a se fedi. Dithare ke tsa tse la dingodilwego bolwetsi bja dithatho. Dithare tsewe ba di dira ditsheta. Ke moka ba dira gore molwetsi a di orele, ba faketse lex sethibo sa mosadi yowe a mo go batsitsego. Ka morago ga mo a di oretse, bjale ba fakela sethibo ka moka ga thona, se swa le ditsheta tsela. Ke moka ba sila ke tshidi ya banna. Sethibo ke motswarelo wa basadi. Bjale ba bitsa sethibo ka baka la gore ba thiba ka thona gore madi a se ke a ela le dikgwele tsa bona. Mong leina le legolo ke motswarelo. Ka bontsi metswarelo.

939 Ngaka e ka se alafe mokutiwa ka medi fela. Molwetsi a ka se ke a fola le ge medi ewe ya ga gwe e galefa. O swanetse go fakela tometso ya tsiona. Tometso ke ona madi a mosadi yola a mokutilego. Bjale ka ge go ngodilwe kae le kae ka mo maphepheng a ka godimo.

387

Temana ya 11 (b): Malwetsi a bana le dithare tsa ona.

940 Bana ba na le maduma a mantsi. Pele ga mowe, go na le malwetsi a mangwe, a ke tsamilego ke a taboga. Ke a tabogile ka baka la gore nkesu ke hwetsane dithare tsa ona le mealafele. A tla no bea a ngwadiwa ge sebaka se dumela. Bjale mo go ngwadiwa maduma a bana. Maduma a bana ke a a latelanago a: Thebeduhedu, Thwane, Thekgagane, Phogo, Thetatana, Tsa dithabeng lethakgo le metsho. Makgoma ke bolwetsi bjo bogolo bja bana. Bjale ~~ba~~ bjona bo ngodilwe bja makgoma fela. Bjale makgoma ke mefuta e medi. Mohuta wa boraro a o walafawi.

941 Mehuta ya makgoma, makgoma, kakgomela teng le makgoma a boloi. Makgoma a ke a go kakolela, a supa gore ngwana o kakolete. A go bana le makgoma a dibjana. Makgoma a dibjana, ke a legoweng goba ka metseng. Mosadi mo a ka re a na le makgomo a fo swarela dibjana kantle le go alafela,

388

RM/

bana ba kgomo. Mosadi wa makgoma o swanetše go tsoga e se le bosego a tšama a mumela meti ka malape a motse owe, a goma a boetsa ka segong. Ke moka a gome a tshele ka pitseng. Ke gona a alafetše makgoma ba ka se sa kgoma.

942 Makgomela teng. Ke ona awe a sa thaloswago. Go thlalo-sitswe makgoma a go kakolelwax le a dibjana. Makgomela teng a bonagala ga gore ngwana a ba le letsollo. Mokgumisi wa ngwana o swanetše go tsogela go thapela ditsheta tša makgoma pele ga gore a thape. A bee a tšeé lesoge a phumule dipale tša gwe ka lona. Bjale ke gonax ba ka kgomollago ngwana. Dithare tšona ke tša tše la dingodilwego. Ke moka o tla bona ngwana a fola.

943 Makgoma a monwana. Makgoma a ke awe a bitsiwago makgoma a boloi. Bjale makgoma am mohuta owe ke ona a bolayago ngwana. A go na se sethlare se se ka alafago makgoma a mohuta owe. Ke gore mosadi wa makgoma a fithla a swarela ngwana ka monwana wa ngwana ke moka o kgumile. Dingaka di ka leka go mo alafa bjang le bjang ba ka se ke ba mo kgona. Mafello ke gore ngwana a hwe.

389 944 Mahu a bana a ka ba gona motseng, ka baka la makgoma a monwana. Mahu awe a tisa ke tefeletšano. Banna gantsi a ba tsebe selo. Batho bawe ba tsebago ke basadi. Monna ge a nyaka go kwisisa, o swanetše go theletša sello sa basadi, ke gona a ka o kwago gore ba lla ka dipolabolo di fe. Ngwana a hwa mosadi a ba le mma, ke gore ngwana wa mosadi yo mongwe a hwa, yo mongwe mosadi a ba le mpa. Mosadi yola a go hwela ke ngwana le yena mothlang a ribugago, o bolaya wa yola ngwana.

945 Kgati ya pele a e babe go baba ya bobedi. Ke ge basadi ba dutši ba šekela. Bjale ba bangwe ba tla re kati o kwa ya gwe. Yola mo a mo tiya o be a re a e babe. Ge mongx wa motse a thaka a lemoga taba ya basadi bawe, ngwana a ka se

ke a ba nae. Ke bjona boloi bjo bogolo bja basadi godimo ga bana.

946 Dithare tsa sebedubedu. Ponagalo ya bolwetsi bja sebedubedu. Sona ka nosi se tabogela godimo le fase. Bjale se napa mmele wa motho. Dithare tsa go alafa bolwetsi bjo ke tsé: Thebete-more le sebedubedu sa kome goba sa pudi. Di a sidiwa yaba leretha, ke moka ba mothabela. Ka morago ga no ba mo thabetse ke moka o mo gata ka leoto. Ke moka bolwetsi bo ya fola.

947 Bolwetsi bjo bongwe ke sek gagane. Bolwetsi bjo le yo mogolo bo ya motswa. Kudu ke x bolwetsi bja bana. Bjale yo mogolo wa bona bo motawa ke gore mo e se le yo monyana e su bo ke bo motswa. Sek gagane ke bolwetsi bja diswana tsa go tswa mmeleng ka moka. Bjale motho mo a babja ke bolwetsi bja mohuta o, a swanela go ja morogo wa letswai. Dithare tsa bolwetsi bjo ke letsoku le moreto wa tshwene. Ba di sila yaba bupi. Ke moka ba mo thapisa ba mototsa mmele ka moka. Mothang letsoku lewe le ologago ka lona, ke moka molwetsi o fodile.

948 Marota ke bolwetsi bja bana le ba bagolo. Kudu ke bja ba banyana, yo mogolo wa bona bo mo tswa, ke gore e su boke bo mo tswa bongwaneng bja gwe. Bjale bolwetsi bjowe bo kotse gagolo, ka baka la gore bja fofela ka mathong ke moka matho a go lofala. Bo nyaka gore go tsena motho, ba phakisa ba mo alafisa. Sethare sa bolwetsi bjowe ke moroto wa tshwene. Moroto wa tshwene ke leina la kgakantshane, mong leina la ona ke moroto wa dipela. Ba mo oretsa ona. Ka moragó ga körélo ewe ke moka ba sìla, ba mo totsa mmele ka moka. Ke moka ke yona kalafele ya marota.

949 Bjo bongwe bolwetsi bja bana ke Setatana. Bolwetsi bjo bo dira gore ngwana a fo dula a boretswe. Ke gore mpa ya gwe e fo dula e setetete. Setetete ke go bapoga. Le gea sesu a ja selo go fo swana le mo a lle. Ke bjona bolwetsi

392 bja setatana. Bolwetsi bjowe bo alafa ka dingaka tsa basadi.

950 Mmathari Magomane. Ke yona ngaka ya mosadi yowe a tsebago bolwetsi bjowe bja setatana le bolwetsi bja metsho. Le ba bangwe ba gona le bona ba tla laudisa dithare le mekgowa ya mealafele ya bona ka morago. Bjale mo go laudišitše yena Mmathare ka noši. Dithare tsa bolwetsi bja setatana ke tše: Sekgukgununu, Sesego, Sephepele-mabati le Legoga-kobo. Ke tsena dithare tsewe tsa bolwetsi bja setatana.

951 Mekgwa ya kalafô. Dingaka a di swane mealafele go riale ke Mmathari. Nna ke alafa ka mokgwa o. Sekgukgununu, sesego le mabati a sephepele le medi ya legogakobo. Di a sidiwa ka morago ga mo ke oretsitše molwetsi. Ke moka ba ~~xa~~ re mo ba eya malaong ba mototsa ka tshidi ela ka monwa. Monwa ke makgura a go se phathagane letsholo. Ke mokgura a kolobe. Makgura a dikgomo ke tsholo. Tsatši le lengwe le le lengwe ge ba e ya malaong ba mototsa. Ka morago ga matšatši a se makae, ke moka mpa e ya pja. Lemati la Sephepele le medi ya legoga-kobo di diriwa segokgo sa go fela ba mo thateela a e nwa. Ke moka ke yona kalafele ewe.

393

952 Mmathari a tswela pele le go thalosa bolwetsi bja metsho. Metsho ke bolwetsi bja bana. Ngwana ge a babja ke bolwetsi bja metsho o wa paologa a ba yo mosetha. Tshupo e ngwe ke gore ngwana o fo dula a sotha. Dinala tsa gwe. Ke yona ponagalo ya gore ngwana o babja ke metsho. Dithare tsa go alafa twetsi e ya metsho ke tše: Letatsane, lesoko, serokolo le motšhatšha. Ke tsona dithare tsa twetsi e ya metsho.

953 Mekgwa ya kalafô. Dithare tsewe ka moka ga tsona di a kgotiwa, ba phorola molwetsi mmele wa gwe ka letatsane. Ka morago ga mowe, ke moka ba ditshuba a orela. Ba mo totša mmele wa gwe ka lona letatsane. Ba tseye letatsane ba ya ba le epela mafatong a ditela. Ba ya le yena molwetsi. Ba yo mmeula ditelana tsa pedi tsa go fapanetsana gare ga

394

RM/

thlogo. Tselana e ngwe e tswa e le ka sekgosing ya fithla phateng. E ngwe ya putaganya ewe ya ya ka mathaeng. Ke moka ba mo tala ka tshidi ela. Ke moka ke ona mokgwa wa kala-fele ya bolwetsi bja metsho.

954 Lethakgo ke bolwetsi bja sekguba sa bana. Bolwetsi bjo, bo fetsa pelo ge ngwana a babja ke bjona. Lethakgo ke gore go thakgoga. Ke gore ge a thoma go ≠ gothola, o tla thakgoha le mo a tharata. Go kgutsa go gothola e se ge a thatsa. Moya wa mogothodi o swebella kgole ka morago ge a gotholo, a se mo fe se baka. O re kgokgoo kgokgoo kgokgoo, ke moka moya wa boetla teng. O boyo ka morago ga lebakanyana, a gona a gothlola gape wa goma wa sobella. Methare ke letapakerere goba mafsi a dipokolô.

955 Mekgwa ya mealafelê. Ba swara letapa kgerere le lenyana, ke moka ba ya ba le apeya. Ba fela ba mo fa (sope) motopi a enwa. Ge ba bona gore sekgoba se sa lethako se sa mo tlogele. Ke gona ba yo gamago mafsi a dipokolo. Bolwetsi bjowe o tla bona bo tlogela ngwana.

395

956 Bolwetsi bjo bongwe bja bana ke tsa Dithabeng. Bolwetsi bjo bo kotse ka maatla, a se bjona bolwetsi bja makgata. Godimo ga makgata bja tena, ke moka ke lehu. Bolwetsi bjowe bo lebane ba ba setsegó ba tswile mathalagading. Bona a ba na taba, ka gobane ngaka e ya kgona go ba alafa. Ba go tswa mathalagading ke bana ba ≠ ke bana ba ba sa mamego. Bo ganana le ba ba mamago.

957 Ponagalo ya bolwetsi le dithare. Ponagalo ya bolwetsi bjowe ke e: Ngana o wa ponyaponyetsa. Menwana e kgupariwa e kgurupuluga. Ke yona ponagalo ya bolwetsi bjowe bja dithabeng. Ka lebaka le lengwe ba bo bitsa gore ke tsa Bagwera ba gwe. Bolwetsi bjowe bo alafiwa ka dithare tse: Lerapo la tshwenyana le se tsebana sa yona. Ke tshwenyana tse ditshetha. Majelo a baloi. Ke gore ditsoto tsa melengwa. Diphephe tsa mokgoro. Ke tséona dithare tsewe di alafago

396

RM/

bolwetsi bja dithabeng.

958 Mekgwa ya kalafelé. Dithare tsewe ka moka ga tsona di a ripellwa ya ba di tsheta. Ka morago ga mowe, ba di tshuba ba oretsa molwetsi. Bjale ke moka ba di sila ka morago ga mo molwetsi a oretse. Ba mo tlotsha ka tshidi ela. Diphephe tsá mokgura, ba di besa ba mo gata ka tsona. Tse dingwe ba di tlotsha tshidi ela, ba di dira moseamelo wa ngwana. Ke gore bosego le mothegare o swanetsé go seyamela tsona. Ke moka ke yona kalafele ya bolwetsi.

959 Bolwetsi bjo bongwe bja makgata ke thola. Bolwetsi bjo ke bja makgata fela. Bjale ponagalo ya bjona, ke go bona ngwana a tsholla le tshollo le letala. Ke gona ba bona ngwana o tswenya ke bolwetsi bja Thola. Bjona bo tseba ke mang le mang ke gore bommago bana. Bo alafiwa ka yona thola. Mmago ngwana o tsogela e sa le bosego o mo tsotela thola ewe. Ka morago ga tsotelo ke moka le tshollo le akama.

397
960 Bolwetsi bjo bongwe bja makgata ke Bobethe. Ke bolwetsi bja letshollo, bjale letshollo lewe le fapane le a mangwe. Lona ke le lesweu le na le mahobe. Bjale le lona le bjale ka la thola. Bo tsibiwa ke mosadi yo mongwe le yo mongwe. Bo alafiwa ka bobethe. Mmago ngwana o tsogela go mo tsotela a sesu a thape. Ka morago ga mo a mo tsotetsé ke moka bolwetsi botlogela ngwana.

Ditaba tsewa tsá bongaka diripegetsetswe. Dingaka tse dingwe le tsona di be di sa nyaka go thlaloša maekguto a dithlare tsá bona. Bjale ke ba emisitse gore di tla ngwadiwa ka morago.

961 Lenaneo la ditemana la taba tsá bongaka la pmi puku ya 2.

- 584 Temana ya 1: Go phekola ka ditaola 201.
- 564 Temana ya 2: Lebaka la go laola ga dingaka 207.
- 609 Temana ya 3: Dipheko tša ngaka 229.
- 632 Temana ya 4: Motsheko a etashekole 241.
- 678 Temana ya 5: Temogô ya malwetsî 264.
- 700 Temana ya 6: Ditaola tša marapo, mankgonyane 275.
- 744 Temana ya 7: Thušo ya theata, mekgwa ya kalafo 295
- 399 810 Temana ya 8: Tebo ya se e lego maatla a dilo x 323.
- 833 Temana ya 9: Tometšo ya dithlare 234.
- 858 Temana ya 10: Tše di rotošago malwetsî le bonadimabe 347.
- 906 Temana ya 11 (a) malwetsî a tsibiwago le mealafêle ya
6na. 371
- 940 Temana ya 11 (b): Malwetsî a bana le dithlare tša
ona.

END 891